

**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE**

**INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ME UNARODNOG
PAKTA O GRAANSKIM I POLITIKIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA PERIOD OD 1994. DO 2004. GODINE**

Sarajevo, juni 2005. godine

S A D R Ž A J

1. Inicijalni Izvještaj o primjeni Meunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godine

	broj stranice
Uvod	4
Ian 1. Pravo na samoopredjeljenje	5
Ian 2. Zabrana diskriminacije po žalbama	8
Ian 3. Ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini	10
Ian 4. Odstupanje od odredaba Pakta	17
Ian 5. Zabrana odstupanja od odredaba Pakta	17
Ian 6. Pravo na život neodvojivo je od ovjekove linosti	18
Ian 7. i 8. Zabrana primjene nehumanih kazni	19-33
Ian 9. Sloboda i bezbjednost linosti	34
Ian 10. Obaveza humanog postupanja	35
Ian 11. Ispunjavanje ugovorenih obaveza	38
Ian 12. Sloboda kretanja i izbora mesta stanovanja	
1. Prebivalište i boravište	38
2. Putne isprave	41
3. Uslovi za prijem stranaca na teritoriju zemlje	41
a.) Privremeni boravak	42
b.) Stalni boravak	42
c.) Azil	42
4. Status izbjeglica i raseljenih lica	43
5. Stvaranje uslova za održiv povratak	47
a) Lica izbjegla iz Srbije i Crne Gore imaju priznat privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini	50
b) Izbjegla lica iz Republike Hrvatske	51
c) Podneseni zahtjevi za azil u Bosni i Hercegovini i priznata prava za izbjegliki status	51
d) Smještaj u izbjegličko prihvatne centre	51
Mjere implementacije	51
(i) Upravljanje postupkom utvrđivanja izbjegli koga statusa koji preuzima Ministarstvo sigurnosti	51
(ii) Podzakonski akti koji su zakonski definisani i odnose se na meunarodnu zaštitu tražilaca azila izbjeglica, kao i relevantna interna uputstva,	52
(iii) Utvrđivanje odgovornosti propisa kojima će se obezbijediti adekvatna rješenja za lica sa Kosova i Metohije koja trenutno imaju status privremenog prihvata	52
Uticaj na zaštitu uživalaca i politika prioriteta UNHCR-a	54
Slična ulaganja i projekti	54
Izvještaj o progresu prema pokazateljima	54
Opšta procjena rezultata Projekta	56
a) Cjelokupni uticaj Projekta	56
b) Saradnja sa drugim ustanovicima	56
c) Nezadovoljene potrebe	56
d) Naučne lekcije i preporuke za budućnost	57
e) Način regulisanja slobode kretanja stranaca	57
f) Pravo stranaca da zasnuje radni odnos u Bosni i Hercegovini	57

Ian 13. Prava stranih lica	58
Ian 14. Jednakost pred sudovima i sudovima pravde	60
A/ Sudstvo i njegova organizacija	60
B/ Komisija za ljudska prava	70
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine	71
Ombudsmeni Federacije Bosne i Hercegovine	71
Ombudsmen Republike Srpske	79
Dom za ljudska prava Bosne i Hercegovine	84
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	86
Ian 15. Zabрана zakonske retroaktivnosti	87
Ian 16. Pravo na pravni subjektivitet	88
Ian 17. Pravo na privatnost	88
Tajna pisma i druga sredstva komunikacije	89
Ian 18. Pravo na slobodu vjeroispovijesti	90
Ian 19. Sloboda misli, javnog izražavanja i mišljenja	92
Ian 20. Zabранa propagiranja rata	94
Ian 21. Pravo na mirno okupljanje i slobodno udruživanje	95
Ian 22. Pravo udruživanja sa drugim licima i pravo na političko, sindikalno i drugo organizovanje i udruživanje	96
a/ Udruženja i fondacije	96
b/ Političko organizovanje	97
c/ Sindikalno organizovanje	98
Ian 23. Pravo na porodicu i sklapanje braka	100
Ian 24. Zaštita maloljetnika	102
Ian 25. Izborni sistem	102
Ian 26. Jednakost pred zakonom-zabранa diskriminacije	106
Ian 27. Prava nacionalnih manjina	107

Tabele i grafikon u prilogu

Uvod

1. Inicijalnim izvještajem o primjeni Meunarodnog pakta o graanskim i političkim pravima (ICCPR) za period 1994. – 2004. godine na transparentan na in se, shodno Smjernicama Komiteta UN za prava čovjeka, prezentira aktualno stanje graanskih i političkih prava u Bosni i Hercegovini. Treba naglasiti da je Bosna i Hercegovina suksesijom 01.9.1993. godine ratificovala ovaj meunarodni dokument. Nakon dvije godine Bosna i Hercegovina je ratificovala i Opcioni Protokol koji reguliše ovu oblast.

2. Zbog ratnih dešavanja i nedostatka podataka za period 1992-1995. godina, u ovom izvještaju nije obuhvaćeno stanje poštovanja graanskih i političkih prava prema odredbama Meunarodnog pakta o graanskim i političkim pravima. Međutim, potrebno je ukazati da su tragovi na ratna događanja u Bosni i Hercegovini rezultirala mnogobrojnim primjerima i oblicima torture, nehumanog ili degradiranog tretmana ili postupanja koji su se manifestovali suprotno zahtjevima definisanim Paktom, odnosno pojavama koje Pakt zabranjuje, kao što su nanošenje boli, teške tjelesne i duševne patnje, i to u njenim najtežim oblicima. Žrtve svih oblika ratne torture koje još uvijek traže satisfakciju za pretrpljenu bol i patnje, moglo bi se klasifikovati u dvije grupe i to: a) cijelokupno civilno stanovništvo nastanjeno na području Bosne i Hercegovine u početku i u toku ratnih događanja, kao i periodu nakon događanja ratnih sukoba b) kategorije stanovništva kao žrtve najsurovijih oblika torture i to: lica koja su uz primjenu sile i nehumanog tretmana lišavana slobode i smještana u ratne logore, lica koja su se tokom ratnih zbivanja našla na pojedinim područjima kao etnička manjina, djeca svih uzrasta kao najranjivija kategorija - s trajnim posljedicama ratnih zbivanja u obliku tjelesnih i duševnih hendikepa, žene žrtve seksualnog zlostavljanja, pripadnici oružanih snaga s trajnim posljedicama poslijeratnog sindroma itd. Kada se uzmu u obzir sve pomenute kategorije, dolazimo do zaključka da je teško izdvajati neku kategoriju stanovništva koja nije tokom ratnih događanja u periodu 1992. - 1995. godine bila direktno ili indirektno izložena torturi s manjim ili većim ratnim i poslijeratnim posljedicama.

3. Polazeći od odredaba člana 40. Meunarodnog pakta o graanskim i političkim pravima, koji obavezuje države članice da podnesu izvještaj o mjerama kojima se implementiraju prava priznata ovim Paktom, kao i postignutim rezultatima u ostvarivanju tih prava, Bosna i Hercegovina je izradom ovog izvještaja pristupila ispunjenju svojih obaveza.

4. Ovaj dokument ne sadrži informacije o političkoj strukturi, osnovama pravnog sistema i druge statističke podatke karakteristične za državu, što je sadržano u CORE dokumentu Bosne i Hercegovine dostavljenom Kancelariji Visokog komesara za ljudska prava pod brojem HRI / CORE / 1/A dd 89 / rev.1.

5. Poštujem i preporuke iz Smjernica UN, u pripremi i izradi ovog dokumenta bio je uključen veliki broj eksperata iz svih dijelova Bosne i Hercegovine sa državnog nivoa, nivoa oba entiteta i Brčko Distrikta BiH. Sa državnog nivoa u rad su bili uključeni: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo pravde, Ministarstvo bezbjednosti, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo civilnih poslova, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ustavno-pravna komisija Predstavništva doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine,

Regulatorna agencija za komunikacije BiH; zatim nadležna ministarstva i institucije iz oba entiteta i Br ko Distrikta BiH: Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku, Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, Republi ki zavod za statistiku Republike Srpske, Gender centar Republike Srpske, Policija Br ko Distrikta BiH i Pravosudna komisija Br ko Distrikta BiH. Doprinos u izradi dale su nevladine organizacije – strane i doma e, te akademske institucije i eksperti koji sa nau nog i stru nog aspekta prou avaju pitanja tretirana u predmetnom dokumentu i stanje prakse u Bosni i Hercegovini. To zna i da je u izradi ovog izvještaja neposredno u estvovao i veliki broj nau nika, stru njaka i drugih stvaralaca.

6. Treba naglasiti da su neka pitanja koja traže odgovore po Me unarodnom paktu o gra anskim i politi kim pravima šire elaborirana u izvještajima koje je Bosna i Hercegovina ve dostavila nadležnim komitetima UN, pa su u ovom dokumentu obra eni samo oni segmenti koji ranije nisu prezentovani. To se prvenstveno odnosi na sadržaje slijede ih izvještaja: Inicijalni izvještaj o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Bosni i Hercegovini (ICESCR), Izvještaj o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Prvi izvještaj Bosne i Hercegovine Komitetu za prava djeteta (CRC), Izvještaj o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD), Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provo enju na elu utvr enih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, Inicijalni izvještaj Bosne i Hercegovine protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavaju ih kazni i postupaka (CAT), te Izvještaj Bosne i Hercegovine po zahtjevima Evropskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili degradiraju eg tretmana ili kažnjavanja (CTR).

7. Na osnovu Smjernica UN, u ovom dokumentu nastojalo se prikazati stvarno stanje primjene Me unarodnog pakta o gra anskim i politi kim pravima u Bosni i Hercegovini, bilo da je ono pozitivno ili negativno, s osnovnom motivacijom da se u zemlji ostvaruju pozitivni rezultati i napredak iz domena poštovanja gra anskih i politi kih prava.

8. Cijene i složenost i delikatnost predmetne teme koja traži kompleksnije istraživanje i povoljnije uslove i alate za njenu elaboraciju, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u inilo je maksimalne napore da se na najtransparentniji na in odgovori postavljenom zadatku kako to i zahtijevaju odredbe Me unarodnog pakta o gra anskim i politi kim pravima.

Član 1. Pravo na samoopredjeljenje

9. Budu i da je o pravu na samoopredjeljenje više rije i bilo u pripremi Inicijalnog izvještaja o primjeni Me unarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Bosni i Hercegovini, koji je dostavljen nadležnom Komitetu UN po etkom 2004. godine, u ovom izvještaju više pažnje bi e posve eno onim aspektima koja se ti u gra anskih i politi kih prava, a koji nisu bili obuhva eni prethodnim Izvještajem.

10. Shodno ustavnim odredbama, Bosna i Hercegovina je demokratska država sastavljena od dva entiteta i Brko Distrikta BiH, formiranog nakon Odluke Arbitražne komisije za Brko iz 1999. godine. U Bosni i Hercegovini ravnopravno žive tri konstitutivna naroda, brojne nacionalne manjine i ostali građani, a koji svoja prava ostvaruju u skladu sa zakonima i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Na osnovu ustavnih prava svi narodi, u načelu, određuju svoj privredni, društveni i kulturni razvoj. To znači da svi građani Bosne i Hercegovine mogu slobodno raspolagati svojim prirodnim bogatstvima i izvorima, bez ugrožavanja obaveza koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata.

11. U posebnom poglavljiju Ustava Bosne i Hercegovine, član II, obraćena su ljudska prava i osnovne slobode, i tu je apostrofirano da je Bosna i Hercegovina, kako na nivou države tako i na nivoima entiteta i Brko Distrikta BiH, svojim građanima obezbijediti najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Zbog toga je formirana Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kako je i predviđeno u Aneksu VI Opštег okvirnog sporazuma, a koja se sastoji od Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Ombudsmena za ljudska prava BiH, s tim da je mandat Doma za ljudska prava, kao očevne sudske instance, završen 2003. godine. Prestankom mandata Doma za ljudska prava sudska zaštita ljudskih prava ostvaruje se putem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

12. Prema važećim ustavnim odredbama, sve nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini dužne su sarajevati i obezbijediti neograničen pristup svim međunarodnim mehanizmima za nadgledanje stanja ljudskih prava ustanovljenim za Bosnu i Hercegovinu, nadzornim tijelima ustanovljenim prema Ustavu Bosne i Hercegovine i svim drugim organizacijama koje ovlaštjuje sigurnosti Ujedinjenih nacija sa mandatom iz područja ljudskih prava ili humanitarnog prava.

13. U Bosni i Hercegovini sve više sazrijeva svijest da je pravo na samoopredjeljenje i njegovo ostvarivanje suštinski uslov i garancija za praktično poštovanje i promociju ljudskih prava. Tome je značajno doprinijela bolja i uspješnija sinhronizacija aktivnosti i rada međunarodnih subjekta i faktorima, uključujući i vlasti Bosne i Hercegovine i institucije na svim nivoima organizovanja, ali i između nevladinog sektora i međunarodnih predstavnika koji su uključeni u proces unapređivanja i zaštite ljudskih prava. To je značajno doprinijelo da sve više, i na svim nivoima vlasti, jača svijest o značaju međunarodnih pravnih dokumenata i njihovog dosljednog sprovećenja.

14. Bosna i Hercegovina, kao složena državna zajednica, preuzima pozitivne akcije da omogućiti svim narodima u svom sastavu pravo na samoopredjeljenje, pod osnovnim uslovom da poštuju Ustav i zakone svoje zemlje, što znači da je pravo na samoopredjeljenje biti ograničeno ukoliko bi došlo do separatističkih tendencija i pojava koje bi ugrožavale ustavni poredak i dovele do razbijanja cjelovitosti zemlje i mijenjanja njenih međunarodno priznatih granica. To se inače stalno pod pretpostavkom da tražena prava ne utiču na unutrašnja pitanja drugih država, na čega je Bosna i Hercegovina kao multinacionalna i multikonfesionalna država posebno osjetljiva. Uvijek se polazi od pretpostavke da ostvarivanje prava na samoopredjeljenje treba da doprinosi uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje, kako međunarodima u Bosni i Hercegovini, tako i sa narodima susjednih država. S jedne strane to je bitna brana svakom vidu diskriminacije, a s druge strane dopravlja je

ja anju me unarodnog mira i razumijevanja. Uz veliko uvažavanje i toleranciju utica e se na ukupan kvalitet života kako na prostorima Bosne i Hercegovine, tako i na širim prostorima regionala.

Gledano u cjelini Bosna i Hercegovina svojim zakonodavstvom pokazuje ravnopravnost konstitutivnih naroda (primjenjuju i precizno me unarodno-pravnu terminologiju koja se odnosi na etni ko-kulturene zajednice), u konkretnom sluaju Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, kao i ostalim sudovima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Me utim, u nekim sluajevima etni ka pripadnost gra ana je ograničava i faktor zapuno uvažavanje političkih prava, posebno pasivnog bira kog prava, što e se prevazi i dogradnjom predstoje eg Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

15. Budu i da je Komitetu UN za ljudska prava poznato da u ostvarivanju građanskih i političkih prava u Bosni i Hercegovini zna ajan doprinos pružaju organizacije i predstavnici Međunarodne zajednice – posebno Kancelarija Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao svojevrsni protektorat, što za posljedicu ima paralelni sistem, dvostruki mehanizme zaštite ljudskih prava, iz čega proizilazi nesiguran status ovjeka i građana u Bosni i Hercegovini. Ovo rezultira time da se o mnogim pravima u ovom vremenu u Bosni i Hercegovini ne odlučuje samostalno, tim prije što nakon ratnih događaja za to još uvijek nisu stvoreni potrebni uslovi. To zna i da u Bosni i Hercegovini pitanje samoopredjeljenja još uvijek zavre uje dužnu pažnju i da će najvjerojatnije u dužem vremenskom periodu biti predmet rasprava i kontrola i domaćih, i međunarodnih medijatora i monitora.

16. Zbog složenosti, ali i specifičnosti, ustavnog i pravnog poretku Bosne i Hercegovine utvrđenoj Dejtonskim mirovnim sporazumom, potrebno je naglasiti ulogu sigurno najznačajnijeg od inicijala u Bosni i Hercegovini – Kancelarije Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR), koja je uspostavljena lanom II Anekta 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Sporazum o civilnom sprovođenju mirovnog rješenja. Treba ukazati na iniciju da i nakon više od devet godina od uspostavljanja mira u Bosni i Hercegovini, Kancelarija Visokog predstavnika predstavlja instituciju koja u stvrtku ili se direktno mijenja u vršenje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. U dosadašnjoj praksi Visoki predstavnik je putem svojih odluka mijenjao entitetske ustave, donosio nove i mijenjao postojeće zakone, vršio direktni uticaj na sudske i izvršne vlasti putem izdavanja niza odluka o smjenama pojedinih funkcionera, tj. nosilaca javne vlasti, kroz smjenjivanje predsjednika entiteta, sudija i tužilaca, kroz odluke o uspostavljanju stvarne i mjesne nadležnosti sudova, uspostavljanje Nezavisne pravosudne komisije kao posebnog tijela Kancelarije Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i imenovanje određenog broja lica ovlaštenih za preuzeće sudske postupaka i sl. Od uspostavljanja OHR-a do sada četiri lica su obavljala funkciju Visokog predstavnika. Ova institucija, pored ustavnih amandmana, u toku 1999. godine donijela je 3 zakona i sedam odluka, 2000-te godine 17 zakona i 28 odluka, 2001. godine 17 odluka, 2002. godine 24 zakona od ukupno 38 donesenih akata, 2003. godine 2 zakona, 36 odluka, 1 pismo o postavljenju i 1 nalog. U ukupnom zbiru to iznosi 58 zakona i 92 odluke u periodu od pet godina. Mnoge od navedenih odluka predstavljaju zakone u materijalnom smislu, ili ih, pak, sadrže kao prilog. Takav je slučaj npr. sa Odlukom OHR-a kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine i Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Samo u 2003. godini doneseno je 12 ovakvih odluka.

Za to vrijeme Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 132 zakona. Uz pomenuto, treba naglasiti da je Bosna i Hercegovina 2002. godine primljena u Vijeće Evrope, da je od 1992. godine (od priznanja) članica OUN i da ima svoje državne organe (institucije) koje funkcionišu u skladu sa Ustavom (Aneks IV Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini). Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma održano je nekoliko izbora, a prvi put su 2002. godine organizovani po domaćim zakonima i u organizaciji domaće vlasti. Dakle, postoje svi sadržaji i atributi koji jednu državu određuju kao suverenu i demokratsku, dok istovremeno postoji i institucija koja su kompetencije gotovo neograničene u svim domenima državne vlasti. Međutim, u odnosu na pravni poredak zemlje, institucija OHR-a nema ni politike, ni pravne odgovornosti. Ovom pitanju u predstojećem vremenu mora se posvetiti veća pažnja, prvenstveno zbog pozitivnih rezultata i doprinosa Visokog predstavnika razvoju ukupnih demokratskih odnosa u Bosni i Hercegovini, njegovih intencija koje su pravovremeno uslijedile, s obzirom na položaj te otpore u implementaciji Odluke Ustavnog suda, i donošenja velikog broja zakona i podzakonskih akata, ali i zbog negativnih implikacija koje su se manifestovale pojedinim odlukama Visokog predstavnika na ukupne odnose u Bosni i Hercegovini u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine, legitimno donesene zakone i demokratski provedene izbore u zemlji.

17. Zbog ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini je došlo do drastičnog pomjeranja stanovništva, a time i gubljenje uslova za raspolaganje prirodnim bogatstvima i drugim materijalnim resursima, što je u suprotnosti sa odrednicama ovog Pakta. Vlasti u Bosni i Hercegovini uz pomoć međunarodne zajednice duži niz godina nisu naprileđivali da se stanje popravi, ili barem približno dovede do predratnog nivoa. Da bi se prevazišli, ili donekle ublažili problemi raspolaganja prirodnim i materijalnim bogatstvima, Bosna i Hercegovina je ustavnim promjenama 2002. godine stvorila solidan pravni okvir kojim bi se štitilo pravo raspolaganja prirodnim resursima i stvorile solidne pretpostavke za bezbjednija strana ulaganja, kretanja roba, kapitala i radne snage i dr. Na taj način Bosna i Hercegovina nisu naprileđivali da, brže i uspješnije približavaju Evropskoj uniji, njenim pravilima i praksi oko razrješavanja važnih pitanja za funkcionisanje zemlje. To se posebno odnosi na tretman i raspolaganje prirodnim, materijalnim bogatstvima i pravima građana da, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, rapsolaju prirodnim bogatstvima kao što su: voda, šume, rudnici i dr. Danas je ovo pitanje sve više predmet interesovanja građana Bosne i Hercegovine, zbog izraženih ekoloških i drugih problema, (otvaranje novih kopova rudnika, izgradnja novih hidrocentrala – aktuelno na tokovima rijeka: Drine, Neretve, Vrbasa i dr.), gdje građani Bosne i Hercegovine ukoliko nisu zadovoljni odlukama nadležnih organa vlasti, mogu na demokratski način uticati na donošenje odluka o korištenju prirodnih bogatstava zemlje.

Član 2. Zabranjena diskriminacija po žalbama

18. Shodno članu 2. Pakta, Bosna i Hercegovina je ustavnim i zakonskim okvirima obezbijedila da svi njeni, a i strani državljanini koji ispunjavaju uslove za boravak na njenoj teritoriji bez ikakvog razlikovanja i diskriminacije, imaju ista prava. U Ustavu Bosne i Hercegovine, član II, stav 4. stoji: "Uživanje prava i sloboda, predviđeni u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u ovom Ustavu, obezbijede eno je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili

socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnim manjinama, imovina, rođenje ili drugi status."

U kontekstu ovog lana zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i u oba njena entiteta i BiH Distrikta, obezbije eno je svakom licu ija su prava i slobode povrijeđeni, da raspolaže pravom žalbe, ak i u onim slučajevima kada su povredu počinila lica pri obavljanju svojih službenih dužnosti.

Međutim, u stvarnom životu pojedinci još uvijek nisu informisani o pravima koja proizlaze iz Pakta (i Opcionog protokola, ako se o njemu radi), jer ovaj dokument nije objavljen na službenim jezicima naroda u Bosni i Hercegovini, tako da javnost, a posebno lica ija su prava po tom osnovu ugrožena, nisu obaviještena o svojim pravima, a ni o saradnji države sa Komitetom UN za ljudska prava.

19. U Bosni i Hercegovini ne postoji eksplicitna diskriminacija njenih građana i stranaca. Garancija se temelji na osnovu lana 2. Pakta, i ista se primjenjuje na strance, u istoj mjeri kao i na državljanje Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje regulisano je Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, koji je usvojen 2003. godine. Prema lalu 6. ovog Zakona, prema strancima se ne smije ispoljavati diskriminacija ni po kojem osnovu. Stranac kojemu je odobren boravak iz humanitarnih razloga, shodno lalu 35. ovog Zakona, ima pravo na rad i omogućeno mu je obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita pod istim uslovima kao i državljanima Bosne i Hercegovine. Prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine stranci se ne mogu proizvoljno lišiti života. Oni ne smiju biti niti jesu izloženi mu enju ili okrutnom, nehumanom ili degradirajućem tretmanu ili kažnjavanju, niti mogu biti držani u ropstvu ili sužanjskom statusu. Prema ovom zakonu strancu se može uskratiti boravak ako nije ispunio potrebne uslove kako to propisuje Zakon. Protiv takvih rješenja strancu je dozvoljena žalba. Žalba se izjavljuje nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Konačno rješenje o protjerivanju donosi nadležno ministarstvo koje je i donijelo rješenje. Vijeće ministara BiH može, izuzetno, na prijedlog obrazložen od strane nadležnog ministarstva ili nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, rješavajući pojedinačne slučajeve donijeti odluku o protjerivanju stranaca iz Bosne i Hercegovine, ako procijeni da je protjerivanje nužno u interesu javnog poretku, ili se zasniva na razlozima nacionalne sigurnosti, u smislu odredbe lana 1. stav 2. Protokola broj 7. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovo pravo je iskoristilo Vijeće ministara u slučaju tzv. alžirske grupe.

Da bi odnos prema stranim državljanima bio korektniji i utemeljen prema međunarodnim standardima i zahtjevima Pakta o građanskim i političkim pravima, u toku je i priprema odgovarajućih podzakonskih akata kojima bi se detaljnije uredili uslovi, oblik i sadržaj dokumenata odobrenja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, kao i druga pitanja od značaja za boravak i kretanje stranaca.

Bosna i Hercegovina poseban tretman pruža stranim licima - izbjeglicama koji traže azil prema odredbama lana 3. - 34. Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine. Stranac sa statusom izbjeglice ima pravo boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja azila i u tu svrhu se izdaje odobrenje boravka za izbjeglice. Status izbjeglice se, u principu, dodjeljuje i braćom drugu i maloljetnoj djeci, kao i drugim članovima uže porodice, ukoliko žive u istom domaćinstvu na teritoriji Bosne i

Hercegovine. Strancu sa priznatim statusom izbjeglice de iure su omogu eni pravo na rad, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, pod istim uslovima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.

Prestanak važenja azila donosi osnovna organizaciona jedinica nadležna za pitanja azila iz lana 76. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu po službenoj dužnosti, na zahtjev organizacione jedinice nadležnog ministarstva ili ministarstva unutrašnjih poslova. Protiv ovakvog rješenja nije dozvoljena žalba, ali e tužba stranca izjavljena nadležnom sudu odgaditi izvršenje rješenja. Važno je ista i da, prema važeoj zakonskoj regulativi Bosne i Hercegovine, stranac ne može biti protjeran niti prisilno udaljen s teritorije Bosne i Hercegovine prije pravosnažnosti odluke iz stava 1. pomenutog lana.

Dakle, prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine stranci imaju puno pravo na slobodu i li nu sigurnost. Budu li na zakonit na in lišeni slobode, moraju biti tretirani na human na in i uz poštovanje inherentnog dostojanstva njihove li nosti. Strana lica ne mogu biti zatvarana zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. Imaju pravo na slobodu kretanja, na slobodu izbora boravka, slobodu napuštanja zemlje. Imaju jednake obaveze i pravo pred sudovima i pravo na jednako i pravedno su enje pred kompetentnim, nezavisnim i nepristrasnim sudom, uspostavljenim po zakonu, u slu ajevima bilo kakvih krivi nih optužbi ili prava i obaveza u procesu. Zašti eni su od proizvoljnog ili nezakonitog miješanja u njihovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku. Imaju pravo na slobodu misli, savjesti ili religije, i pravo na slobodu mišljenja i iskazivanje istog. Stranci imaju pravo na mirno okupljanje i slobodu udruživanja. U slu ajevima kada stranci predstavljaju manjinu u smislu lana 27. Pakta, ne smiju biti lišeni prava da zajedno sa drugim lanovima svoje grupe uživaju svoju vlastitu kulturu, praktikuju i promovišu vlastitu religiju i koriste vlastiti jezik, pravo na sklapanje braka i dr. Djeca stranaca imaju pravo na one mjere zaštite koje zahtijeva njihov status maloljetnika.

Prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine nabrojana prava stranaca mogu se ograni iti samo na zakonit na in koji je preciziran Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, odnosno sa me unarodnim Paktom o gra anskim i politi kim pravima.

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu stupio je na snagu, 14.10.2003. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 29/03).

Član 3. Ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini

20. Bosna i Hercegovina je, preuzimanjem obaveza koje proizlaze iz Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena /CEDAW/, sukcesijom 01.09.1993. godine, u posmatranom periodu ostvarila vidne rezultate. To se temelji na injenici da je Bosna i Hercegovina u poslijeratnom periodu ustanovila i donijela sveobuhvatan zakonodavni okvir koji spre ava diskriminaciju na osnovu spola.

Izgra eni su pravni i institucionalni mehanizmi koji imaju za cilj ostvarivanje gender jednakosti. U pravne mehanizme spada ustavna pozicija Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, priprema novih porodi nih zakona, kao i zakon o zaštiti od nasilja u porodici. U institucionalne mehanizme spadaju Agencija za ravnopravnost spolova

na državnom nivou, Gender centri entitetskim nivoima u okvirima izvršne vlasti, a parlamentarne komisije za ravnopravnost spolova (državni, entitetski parlament) u okvirima zakonodavne vlasti. Na taj način se poštjuju smjernice UN-a za ostvarivanje i napredak u osiguravanju jednakih građanskih prava žena i muškaraca.

21. Važno je ista i da Ustav Bosna i Hercegovine u članu II, koji je posvećen ljudskim pravima, u članku 4. zabranjuje diskriminaciju u pogledu priznavanja, uživanja i zaštite ljudskih prava: "bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su: pol, rasa, jezik." Ustav Bosne i Hercegovine, takođe, potvrđuje jednakost žena i muškaraca odredbom o zabrani diskriminacije, ali to nije i odredjeno da se Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ustavom je naglašeno da ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

22. Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, direktno se omogućava da se u praksi lakše prepoznaju situacije u kojima se na temelju spola, određena lica dovode u različite pozicije, odnosno da se različito tretiraju. Ovaj Zakon promoviše, uređuje i štiti ravnopravnost spolova, te garantuje svim licima jednakake mogunosti, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi života. U članu 2. ovog Zakona stoji: "Spolovi su ravnopravni. Puna ravnopravnost spolova garantuje se u svim područjima društva, a narođeno u oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima, bez obzira na brojno i porodično stanje. Diskriminacija na osnovu pola i polne orientacije je zabranjena." Dalje, u članu 3. ovog Zakona daje se definicija diskriminacije: "Diskriminacija na temelju pola, u smislu ovog Zakona, predstavlja svako pravno ili faktičko, direktno ili indirektno razlikovanje, privilegovanje, isključivanje ili ograničavanje po spolu zbog kojeg se pojedincima/kama otežava ili negira priznanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom, građanskom i svakom drugom području javnog života."

23. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini predviđa osnivanje Agencije za ravnopravnost spolova na nivou Bosne i Hercegovine, sa osnovnim zadatkom da priprema periodični Nacionalni plan akcije za promovisanje gender jednakosti, vrši analizu zakona i drugih propisa i opredeli akata radi preporuka ostvarivanja jednakosti i ravnopravnosti spolova, te da podnosi godišnje izveštaje o realizovanju djelatnosti na spremavanju diskriminacije po osnovu spola u Bosni i Hercegovini. Agencija za ravnopravnost spolova u BiH je počela sa radom krajem 2004. godine.

24. Vlade oba entiteta krajem 2000. i 2001. godine osnovale su gender centre kao svoje stručne službe. Na inicijativu ovih centara domaći i organi vlasti (zakonodavna i izvršna) su uspostavili institucionalne mehanizme koji se bave pitanjima ravnopravnosti spolova na svim nivoima organizacija vlasti.

25. U strukturi zakonodavne vlasti oba entiteta, formirana su parlamentarna povjereništva za ravnopravnost spolova kao radna tijela zakonodavnih organa. Ti odbori i komisije imaju slične mandate, koji ih obavezuju da u svim djelatnostima parlamenta ili skupština prate donošenje propisa i razmatranje materijala kojim se

utvr uje politika u pojedinim oblastima i predlažu mjere koje e obezbijediti jednak pristup i ženama i muškarcima u razvojnom procesu.

Treba naglasiti da su u mnogim kantonima i op inama formirani takvi oblici organizovanja, kako bi se na itavom prostoru Bosne i Hercegovine obezbijedio jednak pristup jednakosti spolova.

26. U Bosni i Hercegovini prisutne su prepreke koje ko e i usporavaju poboljšanje položaja žena. To je prije svega uslovljeno socijalnim i ekonomskim problemima u društvu i njihovim ekonomskim položajem koji je esto teži u odnosu na položaj muškaraca. Izbor zanimača i obrazovanja na prostorima Bosne i Hercegovine, oduvijek je bio podijeljen po spolu. U Bosni i Hercegovini ne postoje pravne prepreke da žena postane ekonomski nezavisna, na primjer da otvorit vlastito preduzeće, ali još uvijek nema dovoljno podsticaja ni beneficija da se bavi biznisom, iako su takve mjere veoma popularne u svijetu. Jedna od osnovnih mjer za poboljšanje pozicije žena, ali i za uspostavljanje uslova u kojima žene mogu uživati sva svoja prava i imati mogu nosti u istom obimu kao i muškarci, jeste da one koriste svoj puni potencijal za u eš e u političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju i da uživaju iste prednosti prema kontribuciji, tj. integracija gender jednakosti (mainstreaming) u postojeće politike, programe i zakone. Na taj način e se uistinu uspješnije prevazilaziti patrijarhalna shvatanja i dugogodišnja predrasuda o ulozi i položaju žene u društvu.

Tabela broj: 1. u prilogu

27. Sve više se koriste međunarodni instrumenti radi razmjene iskustava i organizovane pomoći u rješavanju praktičnih problema vezanih za obezbjeđivanje jednakih prava za žene i muškarce. U saradnji sa mrežom nevladinih organizacija OSCE je pokrenuo projekat pod imenom "Žene to mogu", kroz koji je vršena obuka žena kandidatkinja na kandidatskim listama i izabranih žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Norveška vlada je još 2001. godine podržala ovaj projekt koji još uvijek traje. Do sredine 2003. godine ovim projektom je obuhvaćeno 2.500 žena iz cijele Bosne i Hercegovine.

28. Vlasti Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima nevladinog sektora, preduzele su niz aktivnosti na analizi postojećih zakona s osnovnim ciljem da se obezbijedi zaštita žena i djece prema međunarodnim standardima. Formirane su radne grupe sastavljene od stručnjaka, teoretičara i praktičara iz vladinog i nevladinog sektora, koji su izvršili analizu krivih zakona i porodičnog zakona u Bosni i Hercegovini, a svoje primjedbe i sugestije uputili su nadležnim institucijama. Postala je redovna praksa da gender centri daju svoje primjedbe, mišljenja i sugestije entitetskim parlamentarnim radnim tijelima za jednakopravnost polova o propisima koje razmatraju ta tijela, s aspekta njihove usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Radna grupa, koju su zajedno činili formirali gender centri i Komitet sigurne mreže (u čijem sastavu su 34 nevladine organizacije sa područja čitave Bosne i Hercegovine), izradila je tekst Prednacrta zakona o zaštiti nasilja u porodici. Ovaj zakon je već usvojen u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Republici Srpskoj je u fazi usvajanja. Tako er je u parlamentarnoj proceduri i novi Porodični zakon.

29. Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine ure uju se na in, uslovi i postupci za sticanje i prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine. Bra ni status nije od uticaja na dobijanje državljanstva, osim u slu ajevima kada se državljanstvo traži po osnovu bra ne zajednice sa državljaninom/kom Bosne i Hercegovine, pri emu se ne pravi razlika po osnovu polne pripadnosti. Za dobijanje državljanstva bitno je da podnosič zahtjeva, žena ili muškarac, ispunjavaju uslove utvr ene zakonom koji ne pravi razliku u odnosu na žene ili muškarce, ve su isti. Žene, udate ili neudate imaju jednaka prava da, kao i muškarci, dobiju, promijene ili zadrže svoje državljanstvo. Brak sa stranim državljaninom ne uti e na promjenu državljanstva žene, osim u slu ajevima kada ona želi da uzme državljanstvo muža (pod uslovima propisanim zakonom države iz koje je muž), a predvi ena je i mogu nost dvojnog državljanstva, ukoliko postoji biletarni sporazum sa državom iz koje je bra ni drug (na elo reciprociteta).

30. U Bosni i Hercegovini, supruge i muževi uzimaju državljanstvo bra nog druga, zavisno o porodi nom opredjeljenju, odnosno izboru mesta življenja, tako da se može konstatovati da su u Bosni i Hercegovini rijetki slu ajevi diskriminacije ili ugrožavanja prava na izbor državljanstva. Državljanstvo oca i majke ima jednaku vrijednost i, shodno zakonima Bosne i Hercegovine, uvažava se isklju ivo izbor bra nih drugova.

31. Djeca ro ena u braku u kojem su roditelji državljeni razli itih država dobijaju ono državljanstvo sa kojim su saglasni roditelji i, ako je to zakonima države boravišta ili porijekla supružnika mogu e, djeca mogu imati oba državljanstva. Djeca mogu imati samostalne pasoše i mogu putovati na pasoš bilo kojeg roditelja. Oba roditelja moraju dati saglasnost na putnu ispravu djeteta i dozvolu za putovanje. Ako je dijete starije od 14 godina života, potreban je njegov pristanak u svim pomenutim slu ajevima.

Više podataka o državljanstvu djeteta dato je u Prvom izvještaju Bosne i Hercegovine Komitetu za prava djeteta (ta ke 59 – 61 - str. 13.).

32. Prema važe im ustavnim i zakonskim rješenjima u Bosni i Hercegovini, žene imaju jednaka prava i mogu nosti kao i muškarci da predstavljaju vlasti Bosne i Hercegovine i da ostvaruju državne me unarodne kontakte, ali zbog svog tradicionalnog položaja u društvu, žene još uvijek nisu dovoljno zastupljene prilikom me unarodnog predstavljanja zemlje. Na primjer, od ukupno 39 pozicija u diplomatskom rangu - Ministarstvo inostranih poslova BiH je imenovalo 9 žena ili 23%. U klasi generalnog konzula od ukupno 7 pozicija dvije ili 29 % su žene. Na ostalim diplomatsko-konzularnim, kao i administrativno-tehni kim mjestima, od ukupno 261 zaposlenog, raspore ene su 82 žene ili 31%.

33. Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine utvr eno je da se izbor lanova svih organa vlasti vrši na osnovu opšteg i jednakog bira kog prava neposrednim i tajnim glasanjem. Prema istom zakonu, svaki državljanin Bosne i Hercegovine sa navršenih 18 godina života ima pravo da bira i da bude izabran u zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz navedenih propisa proizlazi da žene i muškarci imaju ista prava kod u eš a u politi kom i javnom životu. Broj žena na kandidatskim listama za zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti (od opštine do Parlamentarne skupštine BiH) utvr en je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine

(lan 419.), kojim se obavezuju sve stranke da kandiduju najmanje jednu tre inu kandidata ženskog pola. Ta kvota primijenjena je u izbornoj aktivnosti od 2000. godine. Podaci pokazuju da su do danas u Bosni i Hercegovini u postupku kandidovanja za izbore žene uvijek bile manjinski pol.

34. Prema raspoloživim podacima, evidentno je da je primjena obavezne kandidatske kvote omoguila ve i broj žena u zakonodavnim tijelima na nivou države, entiteta i Brko Distrikta BiH. Međutim, iako je kandidatska kvota obezbijedila ve i broj žena u zakonodavnim tijelima, nijedna žena nije predsjednica parlamenta ni na državnom, a niti na entitetskom nivou, što zna i da su muškarci u zakonodavnoj vlasti na najvišim funkcijama.

Podaci o rezultatima izbora za organe lokalne vlasti (opštinski organi), Skupštinu Brko Distrikta i Opštinsko vijeće Grada Mostara, održanih 2. oktobra 2004. godine, također pokazuju da je među kandidatima za sva navedena zakonodavna tijela kandidovana 1/3 žena, dok je među izabranim vijećnicima/camerama/odbornicima/camerama samo je 14,7 % žena. Analizirajući podatke o nosiocima kandidatskih lista po polu, konstatovano je da su samo 11,9% žena nosioci lista. U sklopu razmatranih izbornih opštinskih rezultata, već su pokrenute inicijative za dogradnju Izbornog zakona kako bi se utvrdila obaveza da politički subjekti pri podnošenju kandidatskih lista za izbor u zakonodavno tijelo jednog nivoa vlasti moraju obezbijediti najmanje 1/3 žena - nosilaca kandidatskih lista.

Tabela broj: 2. i 3 u prilogu

35. Slijedi situacija i u oblasti broja žena tužiteljki. Od ukupno 127 tužilaca u Bosni i Hercegovini njih 47 su žene, ili 37%.

Tabela broj 1: **Žene u tužilaštvo, 2000. - 2002. godina**

	Ukupan broj	ŽENE		MUŠKARCI	
		BROJ	%	BROJ	%
TUŽIOCI FBiH	53	18	34	35	66
TUŽIOCI RS	73	29	38	44	62
TUŽIOCI DISTRIKTA BRČKO	1	0	0	1	100
TUŽIOCI BiH	127	47	37	80	63

U toku je reforma pravosudnog sistema u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to će rezultirati smanjenjem broja sudova i tužiteljstava na lokalnom nivou.

36. Podaci o broju žena nosilaca javnih funkcija izvršne vlasti na državnom i entitetskom nivou pokazuju da je vrlo mali broj žena nosilaca najviših funkcija u izvršnoj vlasti. Nijedna žena nije izabrana za lana Predsjedništva na poslijeratnim izborima, ni za predsjednika/podpredsjednika entiteta, niti premijere entiteta.

Od ukupno 10 lana Vijeće ministara BiH samo je jedna žena (10%), od 15 lana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dvije su žene (13,3%), a od 19 lana Vlade Republike Srpske samo jedna žena je ministrica.

U državnim ministarstvima, Br ko Distriktu BiH i entitetskim ministarstvima ukupno je 540 lica na rukovodnim mjestima, od ega je 136 žena ili 25,2%.

U 486 obrazovnih institucija lokalnog zna aja samo je 85 žena direktorica, ili 27%.

Tabela broj 2: **U eš e žena u izvršnoj vlasti.**

U EŠ E ŽENA U IZVRŠNOJ VLASTI					
	Ukupan broj	Žene		Muškarci	
		Broj	%	Broj	%
PREDsjedništvo BiH	3	0	0	3	100
VIJE E MINISTARA BiH	10	1	10	9	90
PREDsjednik F BiH	2	0	0	2	100
PREDsjednik RS	2	0	0	2	100
VLADA F BiH	15	2	13,3	13	86,7
VLADA RS	19	1	5,3	18	94,7
PREMIJER KANTONA	10	0	0	10	100

37. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, sudska vlast je samostalna i nezavisna u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast. Od postoje ih 100 sudova u Bosni i Hercegovini, njih 7 organizovano je na državnom, entitetskim nivoima, sudu Br ko Distrikta BiH, 93 suda organizovana su na lokalnim nivoima. U ovim sudovima od 934 sudija/inica, 452 su žene ili 48,4%. Ve i postotak žena je u sudovima na lokalnom nivou: 428 ili 49,8%, a najve i u Osnovnom суду Br ko Distrikta 61% i u Vrhovnom суду Federacije Bosne i Hercegovine u kojem su žene zastupljene sa 56,3%. U sudovima na entitetskim nivoima i u Br ko Distrikta BiH nema žena predsjednica sudova. Na lokalnom nivou od 93 suda u 16 sudova, ili 17,2% su žene predsjednice suda. To zna i da se kod imenovanja predsjednika/ica sudova prednost daje muškarcima. Krajem 2004. godine za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine izabrana je žena što e, svakako, imati pozitivan uticaj na budu a imenovanja žena na rukovode im mjestima u sudstvu.

38. Mada se može re i da je Bosna i Hercegovina obezbijedila dovoljno mehanizama za sprovo enje i obezbje ivanje ljudskih prava, a time i ženskih ljudskih prava, društvena praksa ne daje razloga za zadovoljstvo u ovoj oblasti. Iako žene u Bosni i Hercegovini ine natpolovi nu ve inu stanovništva (51%), nisu ni približno u tom procentu prisutne u oblasti radnih i socijalnih odnosa (stopa nezaposlenosti žena je 44%), u eš e u politi kom životu (14,2%), u politi kim partijama (oko 18,5%). Istina, znatno ve i procenat žena je zaposlenih u obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (62%).

39. Entitetskim zakonima o radu izjedna eno je pravo na zapošljavanja žena i muškaraca, ali u praksi je sasvim druga ija situacija. Poslodavci se teško odlu uju zaposliti ženu pravdaju i to poskupljenjem troškova poslovanja, jer je postoje i zakonski okvir ženama omogu i da koriste trudni ka bolovanja i pogodnosti bolovanja zbog njege djece. Uz taj vid diskriminacije, postoji diskriminacija žena po starosnoj dobi; u mnogim oglasima koji se objavljiju u dnevnoj štampi, a odnose se na zaposlenje, traži se ženska radna snaga starosne dobi do 35 godina, uz estu napomenu da je jedan od uslova i "atraktivna izgled". To zna i da su žene u Bosni i Hercegovini esto prilikom traženja posla, ili na samom poslu, izložene razli itim

seksualnim uznemiravanjima. Prema istraživanju koje su proveli gender centri Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u okviru projekta "Gender jednakosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini", na uzorku od 600 ispitanica, konstatovano je da seksualno uznemiravanje, odnosno zlostavljanje, postoji u svim sredinama. Međutim, zabrinjavaju i je podatak koji govori o odnosu ženske populacije prema ovim pojavama. Indikativno je da ak 87,62% ispitanica smatra da nisu bile izložene seksualnom uznemiravanju, a ako su i bile njih 33,33% se izjasnilo da je to od strane kolega, a 37,33% od strane svojih pretpostavljenih (šefova).

40. Veoma izražen problem u Bosni i Hercegovini je nasilje u porodici. Nažalost, to nasilje je još uvijek obavijeno velom tajne i nedovoljno se o njemu govori. Žrtve porodičnog nasilja obično su žene (najčešće u dobi 25 do 35 godina), zatim djeca i stara lica. Prema nekim podacima smatra se da je nasilje prisutno u svakoj četvrti porodici u Bosni i Hercegovini.

41. Drugi izražen problem u Bosni i Hercegovini je trgovina ("trafficking") ljudima. Do sada je Bosna i Hercegovina bila samo zemlja tranzita i prijema žena žrtava trgovine ljudima, ali neki pokazatelji govore da je postala i zemljom porijekla iz koje dolaze žene, žrtve trgovine. Mada još uvijek u Bosni i Hercegovini ne postoje vjerodostojni podaci o broju žena žrtava traffickinga, prema Izvještaju UNOHCHR-a iz juna 2003. godine (Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini) u 2002. godini je podneseno 70 krivi u prijava protiv 90 lica, od kojih je kažnjeno 76 stranih državljanke u trajanju od 9 do 30 dana i podnesene su krivi ne prijave protiv 9 lica domaćih državljanica sa kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 253 dana. Domaći i državljanici su kažnjavani zbog ustupanja prostorija ili posredovanja u prostituciji, odnosno trgovine ljudima radi vršenja prostitucije. Mada je domaće zakonodavstvo stupilo na snagu (Krivi ni zakon Bosne i Hercegovine, Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, te usvojeni nacionalni Akcioni plan borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini), još uvijek se osnovna smetnja nalazi na relaciji sprege između policije i kriminogenih krugova, što i dalje pogoduje porastu trgovine ljudima.

Tabela broj 3: Podaci o učešću žena u sudskoj vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini

	UKUPANO SUDIJA/ SUTKINJA	ŽENE		MUŠKARCI	
		BROJ	%	BROJ	%
USTAVNI SUD BiH	9	2	22,2	7	77,8
SUD BiH – apelacioni odjel	7	1	16,6	6	83,3
USTAVNI SUD FbiH	9	2	22,2	7	77,8
USTAVNI SUD RS	7	1	16,6	6	83,3
VRHOVNI SUD FbiH	16	9	56,3	7	43,7
VRHOVNI SUD RS	16	1	6,25	15	93,7
OSNOVNI SUD DISTRIKTA BRČKO	13	8	61,5	5	38,5
KANTONALNI I OPĆINSKI SUDOVI U FBiH	587	323	55,0	264	45,0
OKRUŽNI i OSNOVNI SUDOVI RS	272	105	38,6	167	61,4

Član 4. Odstupanje od odredaba Pakta

42. Polaze i od odredaba Pakta prema kojim je moguće ograničavanje prava koja se garantuju ovim dokumentom, ukoliko prijeti opasnost za naciju, odnosno državu, u Bosni i Hercegovini derogiranje nekih odredaba iz Pakta je bilo prisutno tokom rata, tj. u periodu od 1992. do 1995. godine. Naime, to je bilo vrijeme proglašavanja neposredne ratne opasnosti kada su osnovna građanska i politička prava bila ugrožena, od prava na život do prava na normalan život i rad.

Isto tako od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini se još uvijek krše ljudska prava: kako građanska i politička tako ekonomski, socijalni i kulturni. Od građanskih prava prisutno je kršenje prava na nediskriminaciju na osnovu etničke, religijske, političke, kulturne pripadnosti, pravo na slobodu kretanja, pravo na pristup sudu i jednakost pred sudom, pravo na suđenje u razumnoj roku, pravo na povratak, pravo na obrazovanje bez diskriminacije (postojanje etničkih škola - dvije škole pod jednim krovom), pravo na rad i zapošljavanje bez diskriminacije, socijalna prava i dr.

Šire informacije i odgovori na ovaj član dati su u Istanovima 4. i 5. Inicijalnog izvještaja o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Bosni i Hercegovini, Istanovi 2(2) i Istanu 3. Izvještaja Bosne i Hercegovine po Konvenciji protiv torture i Istanovi 13(2), 14(3), 15(2) i Istanu 37. koji je šire objavljen u Izvještaju o pravima djeteta u Bosni i Hercegovini. Svi navedeni izvještaji dostavljeni su nadležnim komitetima UN.

Član 5. Zabrana odstupanja od odredaba Pakta

43. Budući da član 5. Pakta treba da spriječi svako pogrešno tumačenje bilo kojeg od članova Pakta koji može proizvesti kršenje i ograničavanje prava i sloboda u mjeri koja je veća od one dopuštene dokumentom, može se konstatovati da je u Bosni i Hercegovini zbog složene situacije bilo kršenja pojedinih odredaba Pakta. To se prije svega odnosi na kršenje ljudskih prava građana zbog nemogućnosti države da obezbijedi najminimalnije uslove za život. Pored ratnih uslova u kojima se nije moglo garantovati osnovno ljudsko pravo – pravo na život, derrogirana su bila osnovna prava na hranu, vodu, dom i mirno uživanje doma, pravo na estovovanje u direktnim ili indirektnim ratnim sukobima itd. Osim ovih konstatacija potrebno je istaći da, raspadom bivše zajednice zemalje (SFRJ) i stvaranjem novih država koje su odmah međunarodno priznate, zbog ratnih dešavanja nije uspostavljen potreban pravni okvir kojim bi se mogla garantovati osnovna ljudska prava.

Mada se situacija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma (decembra 1995. godine) do danas znatno poboljšala, još uvijek u Bosni i Hercegovini ima pojava kršenja ljudskih prava koja bi morala biti sankcionisana od strane nadležnih organa vlasti, ali to se ne radi. Primjer za to su elementarna ljudska prava – pravo na dom i mirno uživanje doma, te pravo na rad, jer velikom broju raseljenih građana Bosne i Hercegovine još uvijek nisu obezbijede ena ni minimalna, elementarna prava ustanovljena ovim Paktom. Iako su individualna pitanja uglavnom riješena, ostali su neostvareni i neriješeni problemi socijalnog statusa, zapošljavanja, školovanja, uslova za ispoljavanje osnovnih kulturnih i nacionalnih prava. U okviru ovog problema posebno je važno pitanje položaja izbjeglica Srba koji su iz Republike Hrvatske izbjegli u Republiku Srpsku, i njihova osnovna ljudska prava još uvijek ne

rješavaju vlasti Republike Hrvatske, kao npr. pravo na povratak, dom, imovinu i mirno uživanje imovine, li nu bezbjednost i sl., što Bosni i Hercegovini u ovom aktuelnom politi kom trenutku predstavlja veliki problem, tim prije što ona nije u stanju da ovoj izbjegli koj kategoriji obezbijedi prava koja joj pripadaju po Meunarodnoj konvenciji iz 1951. godine. Dakle, može se konstatovati da su navedenoj izbjegli koj populaciji iz Republike Hrvatske drasti no ugrožena njihova osnovna ljudska i demokratska prava. Teško dolaze do svoje imovine u Republici Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini (i Republici Srpskoj gdje ih je najviše) nemaju ni uslove, ni mogu nosti da riješe svoj status, odnosno konzumiraju obim prava u punom kapacitetu.

44. Pored navedenih, gra ana Bosne i Hercegovine imaju problem i u domenu penzijsko-invalidskog osiguranja i ostvarivanja univerzalnog prava na primanje penzija prema mjestu ostvarivanja i uplate doprinosa; zatim vojnih stanova - zbog specifinosti ranije JNA i u eš a predstavnika svih naroda u njoj i tretman ove kategorije gra ana vezano za povrat stanarskih prava kojim su raspolagali prije izbijanja rata, stara devizna štednja gra ana i sl.

Član 6. Pravo na život neodvojivo je od čovjekove ličnosti

45. Pravo na život je osnovno ljudsko pravo za koje nije dozvoljeno derogiranje ak ni u vrijeme vanrednog stanja koje prijeti životima gra ana države lanice Pakta. Pravo na život podrazumijeva zaštitu ljudskih prava od strane drugih lica kao i od same države odnosno, njenih organa. Pravo na život od strane drugih lica štiti se krivi nim zakonima, a od strane države, odnosom prema smrtnoj kazni, koja je u Bosni i Hercegovini ukinuta. U Bosni i Hercegovini Ustavom i zakonima je utvrđeno da niko proizvoljno ne može biti lišen života. Ustav Bosne i Hercegovine u lanu 2.(a) apostrofira da sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i pod broj jedan se stavlja "pravo na život".

Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i njenih entiteta izričito se zabranjuje propaganda rata ili poziv za nasilje.

Država preduzima posebne mjere za sprečavanje pojava lišavanja života, kao što sprečava i pojave lišavanja života od strane samih državnih vlasti. Zbog toga važe i zakoni striktno kontrolisu i ograničavaju okolnosti u kojima pojedinac može biti lišen života.

46. Pažnja države usmjerena je i na procedure u vezi sa istragama u procesu traženja nestalih lica, i povodom okolnosti koje mogu uključiti kršenje prava na život. Prema dostupnim, ali još uvijek sasvim neprovjerenum podacima, smatra se da je tokom rata na prostorima Bosne i Hercegovine nestalo oko 30.000 lica. To je ukazalo na značaj usvajanja Zakona o nestalim licima koji omogućuje unapređenje procesa traženja nestalih lica kroz preciziranje definicije nestalog lica i obavezu uspostavljanja centralne evidencije podataka o nestalim licima između Bosne i Hercegovini, ostvarivanje socijalnih i drugih prava lanova porodica nestalih lica, kao i druga pitanja u vezi sa traženjem nestalih lica iz Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj donošenja ovog Zakona je eliminisanje diskriminacije u društvenom, ekonomskom i kulturnom životu i stvaranje propisa usklađenih sa normama i praksom evropskih država, lanica EU. Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona temelji se u lanovima II i IV Ustava Bosne i Hercegovine i lanovima III i V Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Aneksu VII, Zakon u lanu

2. daje definiciju o tome šta se podrazumijeva pod pojmom nestalog lica: "Nestalo lice je lice o kojoj porodica nema nikakvih vijesti, i/ili je prijavljeno na osnovu pouzdanih informacija kao nestalo lice uslijed oružanog sukoba koji se desio na teritoriji bivše SFRJ". U ovom Zakonu od zna aja je definisanje perioda na koji se odnosi traženje, a to je vrijeme od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. godine. Pravo lanova porodica nestalih lica je da saznaju za sudbinu nestalih lanova porodice i rodbine, njihovo boravište/prebivalište ili, ako su mrtvi, okolnosti, uzrok smrti i mjesto ukopa, ukoliko je takvo mjesto poznato, te da se dobiju posmrtni ostaci. Zbog odsustva volje jednog broja nadležnih organa vlasti u oba entiteta, proces traženja nestalih lica je težak i dug. Da bi se to prevazišlo lanom 4. Zakona o nestalim licima isti e se odgovornost i potreba direktnije saradnje nadležnih vlasti na prostorima Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju, u kojima se mogao desiti nestanak tih lica. Budu i da je Meunarodna komisija za nestala lica (ICMP) na prostoru Bosne i Hercegovine osnovala i Institut za nestala lica, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatiло je Sporazum za suosnivanje Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Važnu ulogu u ovom procesu imaju meunarodne organizacije zbog svog iskustva i mandata, a njihov cilj je da se i dalje zadrži meunarodni monitoring nad ovim procesom. Lanom 11. ovog Zakona se osigurava princip socijalnog obezbje enja porodica nestalih. Taj princip, tj. iznos obešte enja, bez diskriminacije, prilago en je socijalnoj poziciji porodice i prosje no ispla enoj plati.

Status nestalog lica prestaje danom identifikacije. Pravo novane nadoknade prestaje završetkom redovnog školovanja ili sklapanja braka izdržavanog djeteta, usvojenika, pastorka, brata ili sestre.

Svi državlјani Bosne i Hercegovine imaju pravo na ostvarivanje zakonom utvr enih prava, bez diskriminacije. To pravo je, tako er, garantovano lanom 26. Zakona o nestalim licima i za strane državljane iji su lanovi nestali na teritoriji Bosne i Hercegovine, pod uslovom da su njihove države o tome zaklju ile bilateralni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom.

47. Mada države lanice nisu obavezne da aboliraju smrtnu kaznu u cjelini, osim onih "najozbiljnijih zlo ina", a uz preporuku da je abolicija poželjna, u Bosni i Hercegovini smrtna kazna je ukinuta i taj fakat predstavlja napredak u uživanju prava na život.

Krivi nim zakonom Bosne i Hercegovine, koji je usvojen, 01.05.2003. godine, za najteže oblike krivi nih djela u injenih s umišljajem može se propisati kazna zatvora u trajanju od dvadeset do etrdeset godina. Pod uslovima propisanim u poglavljju X ovog Zakona može se izre i kazna maloljetni kog zatvora. Ova kazna po svojoj prirodi, svrsi, trajanju i na inu izvršenja je posebna, pogotovo što se radi o dugotrajnom lišavanju slobode.

Član 7. Zabrana primjene nehumanih kazni

48. U cilju zaštite digniteta, fizi kog i mentalnog integriteta pojedinca, Bosna i Hercegovina kroz zakonodavstvo svim svojim gra anima pruža zaštitne mjere koje su potrebne protiv dj la zabranjenih lanom 7., bilo da ih nanesu ljudi koji djeluju u okviru svoje službe, van službene djelatnosti ili kao privatna lica.

49. Bosna i Hercegovina je potpisnica Evropske konvencije o zaštiti od mu enja i nehumanog ili ponižavaju eg postupka ili kažnjavanja. Potpisana je i ratifikovana 12.07.2002. godine, a stupila na snagu 01.11.2002. godine. Od velikog je zna aja što ova Konvencija uvodi sistem kontrole na licu mjesta i podržava dijalog izme u zvani nih lica države i multidisciplinarnog me unarodnog komiteta. Konvencija time daje svoj pe at zajedni kom i inovativnom angažovanju država lanica Vije a Evrope i obezbje enju viših standarda u mjestima pritvora.

50. Potpisivanjem ove Konvencije u Bosni i Hercegovini preuzete su obaveze da se, izme u ostalog, omogu i pristup informacijama o mjestima gdje se drže lica lišena slobode, kao i obezbje enje i drugih informacija vezanih za položaj lica lišenih slobode (uslova u kojima izdržavaju kaznu, kao i postupanja sa licima lišenim slobode).

51. Polaze i od standarda Evropskog komiteta za spre avanje mu enja i ne ovje nog ili ponižavaju eg postupanja ili kažnjavanja, poznatog kao "Komitet za spre avanje mu enja" ili skra eno CPT, sa ijjim nadležnostima i aktivnostima su upoznate entitetske vlasti i zaposleni u kazneno–popravnim ustanovama na posebno organizovanom seminaru od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Kancelarije Vije a Evrope sa sjedištem u Sarajevu, krajem marta 2003. godine.

52. Aktivnost CPT-a ogleda se u periodi nim posjetama Bosni i Hercegovini, a po potrebi mogu se organizovati i "ad hoc" posjete. Delegacije CPT imaju neograni en pristup mjestima pritvora i pravo da se kre u unutar takvih mesta, bez ograni enja, te na osnovu posjete daju preporuke sadržane u izvještaju, u ovom slu aju Bosni i Hercegovini. To je polazna osnova za otvaranje trajnog dijaloga sa državom lanicom.

53. Shodno navedenom, Evropski komitet je obavio monitoring u Bosni i Hercegovini u dva navrata, tokom 2003. i 2004. godine i iznio svoja zapažanja nadležnim organima vlasti, dao preporuke, komentare i zahtjeve za povratne informacije.

54. Prema Izvještaju vlasti Bosne i Hercegovine po zahtjevu Evropskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili degradiraju eg tretmana ili kažnjavanja, stoji da je Državna grani na služba jedina policijska snaga na nivou države. Ona djeluje kao upravna jedinica Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine koje je formirano u januaru 2003. godine. U toku je reorganizacija policije na nivoima entiteta i Br ko Distrikta BiH, shodno evropskim standardima, s osnovnim ciljem da policija djeluje što racionalnije i jedinstvenije na itavom prostoru Bosne i Hercegovine.

55. Pravni okvir koji reguliše policijski pritvor ustanovljen je novim Krivi nim zakonom i Zakonom o krivi nom postupku Bosne i Hercegovine, koji su stupili na snagu marta 2003. godine. Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Glava III – pojedina policijska ovlaštenja, njegov lan 10., pored dužnosti i ovlaštenja propisanih Zakonom o krivi nom postupku, a u cilju spre avanja krivi nih djela, se daju slijede a policijska ovlaštenja: provjera i utvr ivanje identiteta lica i stvari; obavljanje razgovora; privo enje; potraga za licima i stvarima; upotreba sile i obrada li nih podataka i vo enje evidencije.

56. Po pitanju pravnog okvira za policijski pritvor u zakonima o krivi nom postupku oba entiteta, koji su usvojeni tokom 2003. godine, došlo je do izmjena u odnosu na prethodno regulisanje stanja pritvora i njegovog trajanja. U novim zakonima ugra eni su me unarodni standardi. Dakle, novim rješenjima policijski pritvor je ukinut, funkcija istražnog sudije u cijelosti je prenesena na tužioca. To zna i da policijski organ, shodno Zakonu, može lice lišiti slobode ako postoji osnovana sumnja da je to lice po inilo djelo i ako postoji ma koji razlog predvi en za pritvor, ali je policijski organ dužan da takvu osobu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata sproveđe tužiocu. Ranije je bilo istražnom sudiji. Prilikom privo enja policijski organ je dužan obavijestiti tužioca o razlozima i vremenu lišavanja slobode. Upotreba sile prilikom dovo enja dopuštena je u skladu sa Zakonom. Privredno lice mora biti pou eno o svojim pravima, a ukoliko ne bude sprovedeno u predvi enom roku tužiocu, bit će pušteno na slobodu.

57. Prema novom Zakonu o krivi nom postupku više ne postoji institucija istražnog sudije, već tužilac sprovodi istragu, saslušava osumnji enog i svjedoke. Posebnim lanom propisana su prava lica lišenih slobode, prema kojem se lice lišeno slobode mora odmah na maternjem ili jeziku koji razumije obavijestiti o razlozima lišavanja slobode i istovremeno prije prvog ispitivanja pou iti da nije dužno dati iskaz, da ima pravo uzeti branioca kojeg može samo izabrati, kao i o tome da ima pravo da njegova porodica, konzularni službenik strane države iji je državljanin ili drugo lice koju on odredi, budu obaviješteni o njegovom lišenju slobode. Prema važe em Zakonu, licu lišenom slobode postavi će se branilac na njegov zahtjev, ako zbog svog imovnog stanja ne može snositi troškove odbrane.

58. Primjena sile (sredstva prinude) od strane službenika policije prilikom obavljanja službenih radnji (lišavanja slobode i sl.), mora biti srazmerna opasnosti koja prijeti u konkretnim okolnostima i svako prekora enje intenziteta primjene sile predstavlja nezakonito postupanje. U slučajevima kada se utvrđi nezakonito postupanje policajca, pokreće se postupak – disciplinski ili krivi ni.

Tabela broj: 4. u prilogu

59. Registrar pritvora (evidencija o lišavanju slobode) koji se vodi, između ostalog, sadrži podatke o licu lišenom slobode, podatke o službeniku koji je lice lišio slobode, podatke o vremenu kada je to u injeno, prava lica lišenog slobode i dr. U registru treba da stoje i podaci o tome da li je lice lišeno slobode zahtjevalo branioca, da li je zahtjevalo ljekarski pregled, obavijest porodice, kao i obavijest o vrsti i broju povreda prilikom lišavanja slobode koja joj se izdaje u pisanoj formi odmah po lišavanju slobode.

60. Zakonom je predvi eno, što ranije nije bio slučaj, da se u radnim i drugim policijskim prostorijama, bez opravdanih razloga, ne smiju nalaziti predmeti koji ne služe za izvršavanje svakodnevnih radnih zadataka (štapovi, nepolicijske palice, hladno i vatreno oružje, ili drugi predmeti koji se mogu dovoditi u vezu sa degradacijom, torturom ili nehumanim odnosom prema licima koja se, po bilo kojim osnovama, mogu nalaziti u službenim prostorijama policije).

61. Policijske uprave u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, po preporukama CPT-a vrše policijsko obrazovanje i obuku osoblja svih rangova, s naglaskom da sposobnost

me uljudske komunikacije bude jedan od glavnih faktora u procesu regrutovanja policijskih službenika. Tu važnu ulogu imaju policijske akademije na kojima se obuka iz teorije i prakse planira kroz nastavne planove i programe u koje su ukomponovane odrednice Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i zaštiti od mu enja, nehumanog ili ponižavaju eg postupka ili kažnjavanja.

62. Prostorije za smještaj lica lišenih slobode u veini nadležnih ustanova-ministarstava unutrašnjih poslova na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine (oba entiteta i Brko Distrikta BiH), su uslovne i odgovaraju standardima iz ove oblasti. Tamo gdje to nije slučaj, preduzimaju se odgovaraju e mjere na sanaciji i popravci neuslovnih prostora, sve u cilju obezbje enja adekvatnog prostora u skladu sa materijalnim mogu nostima. Nakon kontrola CPT-a u pojedinim sredinama prišlo se otklanjanju negativnih pojava. Izvršeno je kre enje prostorija, zamjena ležajeva i preduzete su mjere za ve u higijenu. Zbog primjedbi CPT-a iz pojedinih prostorija prišlo se uklanjanju predmeta koji su smješteni u posebne prostorije namijenjene za uvanje depozita.

63. Normativno, a i u praksi, u kazneno-popravnim ustanovama izražen je stav o strogoj kažnjivosti svakog fizi kog i psihi kog zlostavljanja i maltretiranja zatvorenika. S tim u vezi, osmišljava se i strategija borbe protiv nasilja me u samim zatvorenicima i protiv samopovre iva a što je stalna briga zatvorske administracije.

64. Prema važe em zakonodavstvu na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine svi zatvorenici, posebno maloljetnici, se disciplinski tretiraju u skladu sa propisanom procedurom. Samopovre ivanje se u praksi više ne tretira kao disciplinski prekršaj, što e biti normativno regulisano u predstoje im izmjenama zakona i prate ih propisa.

Tabela broj 5. u prilogu

Iz podataka je vidljivo da je broj disciplinskih prekršaja osu enih lica veliki i da iz godine u godinu pokazuje tendenciju rasta, prate i porast broja osu enih koji su se nalazili na izdržavanju kazne.

65. Naj eš a vrsta disciplinskih kazni je upu ivanje u samicu, i ona je zastupljena sa 50,7 % od ukupno izre enih kazni.

Upu ivanje u samicu izri e se samo za najteže disciplinske prekršaje, a osu eno lice se ne može uputiti na izdržavanje ove kazne prije nego što se pribavi pismeno mišljenje ljekara o zdravstvenom stanju. Ova disciplinska kazna ne može trajati neprekidno duže od 30 dana, a tokom godine ne može trajati duže od 6 mjeseci. Osu enog koji se nalazi u samici obilazi ljekar svaki dan, vaspita najmanje 2 puta sedmi no i rukovodilac ustanove jednom sedmi no.

Disciplinska kazna samice se obavezno obustavlja ako po pismenom mišljenju ljekara dalji boravak u samici ugrožava zdravlje osu enog lica (lan 173. stav 2. Zakona o izvršenju krivi nih i prekršajnih sankcija, ZIKPS – a)

Naj eš i disciplinski prekršaji su: zloupotreba pogodnosti (zakašnjavanje duže od 24 sata, konzumiranje alkohola, nevra anje u ustanovu), me usobna tu a, nasilni ko ponašanje, korištenje nedozvoljenih stvari i dr.

66. U izvještajnom periodu, u Kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske dogodile su se 4 pobune (štrajka) osu enih: u Kazneno-popravnom zavodu Fo a 1998. godine, u kojoj je u estvovalo oko 80 osu enih lica, i u Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka oko 70 osu enih. Štrajk osu enih 1998. godine manifestovao se odbijanjem uzimanja hrane i odbijanjem izvršenja radnih obaveza, a zahtjevi štrajka a su bili za djelimi nom amnestijom za sva osu ena lica. Nakon razgovora s ministrom pravde i obe anja da e zahtjev biti upu en nadležnim institucijama, štrajk je obustavljen. Prema organizatorima štrajka nisu poduzimane disciplinske mjere u Kazneno-popravnom zavodu Fo a, dok su organizatori pobune Kazneno-popravnom zavodu iz Banje Luka premješteni u druge kazneno-popravne zavode Republike Srpske (5 osu enika). Zakon o amnestiji donesen je 1998. i objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 40, od 30.12.1998. godine.

Štrajk 2000. godine u Kazneno-popravnom zavodu Fo a u kojemu je u estvovalo oko 95 osu enika je bio motivisan istim zahtjevima, a manifestovao se barikadiranjem osu enih u podkrovnim prostorima i izlaskom na krov zgrade. Štrajk je okon an mirnim putem, nakon razgovora s predstvincima Ministarstva pravde BiH i obe anja da e njihovi zahtjevi biti proslije eni nadležnim organima. Zbog destruktivnog ponašanja prije i tokom trajanja štrajka, 4 osu enika su premještena u druge kazneno-popravne zavode u Republici Srpskoj.

S istim zahtjevima i na isti na in organizovan je štrajk i 2001. godine u Kazneno-popravnom zavodu Fo a s oko 95 u esnika. Neki od zahtjeva, u odnosu na ranije, bili su radikalniji, pa je organizatorima štrajka u razgovoru s ministrom pravde ukazano na sve mogu e posljedice u slu aju nereda. Štrajk je okon an mirnim putom, bez upotrebe sile i vo enja disciplinskih postupaka.

U Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka na Odjeljenju istrage, 2.6.1999. godine, tri prtvorena lica su izvršila barikadiranje u sobi, zapalila dušek i posteljinu. Zbog nedostatka kiseonika, nakon 50 minuta, prtvorena lica su odustale od pobune. Prilikom gašenja požara, jedan stražar je lakše povrije en. Prema prtvorenim licima nisu korištena sredstva prinude. Razlozi za barikadiranje su, prema izjavama prtvorenih lica, bili u nezadovoljstvu radom sudskih organa.

U ostalim ustanovama tj. kazneno-popravnim zavodima Republike Srpske, nije bilo organizovanih pobuna, izuzev pojedina ne solidarnosti sa zahtjevima u esnika štrajka.

O svim ovim doga anjima su obaviješteni i u njihovu razrješenju aktivno u estvovali predstavnici UN IPTF i OHR-a.

67. Štrajkovi gla u i samopovre ivanja su, pored organizovanih pobuna, naj eš i oblici izražavanja nezadovoljstva u kazneno-popravnim ustavnovama na odluke organa i institucija. Pojedina nih odbijanja uzimanja hrane u izvještajnom periodu bilo je 53 od strane osu enih lica i 137 od prtvorenih lica. Ova odbijanja su trajala od 3 do 15 dana, a u 5 slu ajeva su primijenjene medicinske mjere, jer su život i zdravlje

štrajka a na osnovu medicinskih indikacija. bili dovedeni u pitanje. Naj eš i oblik samopovre ivanja manifestovao se rezanjem vena i gutanjem tvrdih predmeta. Blagovremenim ljeatarskim intervencijama izbjegnute su teže posljedice. U periodu koji je pran ovim izvještajem zabilježeno je 59 takvih slučajeva.

68. U istom vremenu dogodila su se tri samoubistva osu enih lica i dva samoubistva pritvorenih lica. Svi pet samoubistava su izvršena vješanjem. Nadležna sudsko-policjska komisija su izvršila uvid za svako od ovih samoubistava.

Naj eš i razlozi odbijanja uzimanja hrane i samopovre ivanja su nezadovoljstvo zbog određivanja pritvora, izricanja presude, nedobijanja pogodnosti, odgovla enja kaznenog postupka i dr.

69. Zakon predviđa mogunost primjene posebnih mjeri prema osu enom kod kojega postoji opasnost od bjekstva, nasilnog ponašanja prema drugim licima i stvarima, opasnost od samoubistva ili samopovre ivanja ili ugrožavanja discipline i reda, koje se ne mogu otkloniti na drugi način. Posebne mjeri obuhvataju:

- pojava kontrola koja predstavlja ešte promatranje i kontrolu osu enih noću i danju, a izvršava se na način da se ne remete svakodnevne aktivnosti osu enih lica;
- oduzimanje i privremeno zadržavanje stvari ije je držanje ina e dopušteno, traje privremeno i vrlo rijetko se primjenjuje;
- smještaj u posebnu prostoriju bez opasnih stvari, koji može trajati najduže 48 sati i izvršava se nakon što ljekar da pozitivno mišljenje u pogledu mogunosti osu enog lica da može boraviti u posebnoj prostoriji;
- smještaj na odjeljenje s maksimalnim obezbjeđenjem i intenzivnim programom postupanja, ova mjera može se odrediti samo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa;
- vezanje liscima ruku, a po potrebi i nogu, kao posebna mjera može trajati najviše 12 sati tokom 24 sata;
- usamljenje, kao posebna mjera rijetko se primjenjuje i nju izriče ministar na prijedlog rukovodioca ustanove i ova mjera može maksimalno trajati je 6 mjeseci, i
- testiranje za zarazne bolesti i opojna sredstva, ova mjera primjenjuje se u slučaju kada postoji sumnja na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih droga u kojem slučaju se vrši uzimanje krvi i urina radi testiranja.

Prema osu enim licima mogu se pored posebnih mjeri primijeniti i sredstva prinude kada je neophodno da se sprije e:

- bjekstvo,
- fizički napad na zaposlenog u ustanovi, osu eno ili drugo lice,
- nanošenje povrede drugom, samopovre ivanje,
- namjerno prouzrokovanje materijalne štete, i
- kada je potrebno da se sprije i ili savlada aktivan ili pasivan otpor osu enog.

70. Zakon decidno nabraja koja sredstva prinude se mogu primijeniti prema osu enom, pa ih tako rangira redoslijedom: zahvati privremenog i odbrane, vezivanje, tjelesna snaga, gumena palica, vodeni šmrkovi, hemijska sredstva i vatreno oružje. Prilikom upotrebe sredstava prinude službeno lice je dužno upotrebiti ono sredstvo

prinude koje najmanje ugrožava zdravlje i život pojedinca, a kojim se uspješno savladava otpor i srazmjerno je opasnosti koja prijeti.

U Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je više disciplinskog kažnjavanja osu enih lica u vremenu kada su bili štrajkovi i pobune u kazneno-popravnim zavodima. U periodu od 1996. godine do 30.06.2003. godine dogodile su se tri ozbiljnije pobune osu enih lica, prilikom kojih su osu ena lica organizovano tražila smanjenje kazne zatvora putem pomilovanja ili primjene amnestije i prilikom kojih je (9.03.1996. godine) 120 osu enih lica stupilo u štrajk gla u. Najteže narušavanje bezbjednosne situacije u 1996. godini desilo se u septembru mjesecu, nakon što su sredstva informisanja na razli ite na ine objavila Odluku o pomilovanju koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a koja je glasila da se osu enim licima snižava kazna za 1/3 od ostatka kazne, a ne od izre ene kazne, kako su tražila osu ena lica. Tom prilikom nastala je i velika materijalna šteta kao posljedica velikog stepena destruktivnog ponašanja osu enih lica.

U pobuni koja se 28.08.2001. godine dogodila na sportskom poligonu u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, okupilo se 200 osu enih lica koja su tražila amnestiju i pomilovanje, te više uslovnog otpusta, a od Kazneno-popravnog zavoda su tražili manje disciplinskog kažnjavanja, bolje životne uslove, više pogodnosti kretanja izvan kruga Zavoda i ve i stepen zapošljavanja osu enih lica.

Najve a pobuna desila se 11.02.2003. godine kada je 240 osu enih lica izašlo na krovove Zavoda i uz visok stepen destruktivnog ponašanja i rušila ke aktivnosti tražilo pomilovanje i amnestiju. Tada je pri injena i velika materijalna šteta koja je iznosila više od 300.000 KM.

Važno je napomenuti da je, poslije ove pobune koja je mirno okon ana, 56 osu enih lica bilo izdvojeno, od kojih je njih 26 bilo premješteno u druge kazneno-popravne zavode, a 30 smješteno u disciplinsko odjeljenje. Od ovoga broja, 24 lica su kažnjena disciplinskom mjerom samice do 90 dana, koju je odobrilo Federalno ministarstvo pravde.

Primjene sile je bilo, ali nije bilo povrije enih osu enika.

Prava osumnji enih i okrivljenih

71. Lice koje je prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i njenih entiteta i Br ko Distrikta BiH podvrgnuto ispitivanju nije dužno davati bilo koju izjavu ili odgovoriti na bilo koje pitanje koje joj postavi ovlašteno lice, osim davanja podataka o svom identitetu, a ovlašteno lice organa unutrašnjih poslova dužno je da ga pou i o njegovom pravu. Osumnji eno lice za koje postoji sumnja da je po inilo krivi no djelo ima pravo uzeti branioca, kao i pravo da branilac bude prisutan pri njegovom ispitivanju koje vrši ovlašteno lice. Ako je osumnji eni lišen slobode, on ima pravo da zahtijeva da mu se imenuje branilac, ukoliko po svom imovnom stanju ne može da snosi troškove odbrane. On ima pravo da sam izabere branioca me u advokatima i da o tome obavijesti Sud. Svako ovlašteno lice organa unutrašnjih poslova dužno je da pou i osumnji enog o pravima iz predhodnih stavova. Okrivljeni, ve na prvom ispitivanju mora biti informisan o djelu za koje se tereti i o osnovama optužbe. Okrivljenom se odmah mora omogu iti da se izjasni o svim injenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve injenice i dokaze koji mu idu u korist.

Od osumnji enog, okrivljenog ili bilo kojeg drugog lica koje u estvuje u postupku zabranjeno je iznu ivanje priznanja ili bilo kakve druge izjave.

72. Okružni vojni sudovi osnovani su za vrijeme ratnog stanja na nivoima zara enih strana. Ovi sudovi sudili su za krivi na djela koja ine vojna lica, ali i civilnim licima za krivi na djela koja ine vojna lica, zatim civilnim licima za krivi na djela protiv imovine, krivi nih djela protiv službenih i drugih odgovornosti, ukoliko je predmet djela bio dio borbenog sredstva ili oružja, ili municije ili eksploziva koji je služio za potrebe odbrane. Tako er, ovi sudovi sudili su ratnim zarobljenicima za krivi na djela protiv ovje nosti i me unarodnog prava. O žalbama protiv odluka okružnih vojnih sudova odlu ivalo se sa instance tadašnje organizacije sudstva.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i prestanka ratnog stanja, prestala je potreba za postojanjem vojnih sudova, koji su ukinuti shodno zakonskim propisima. Istim je bilo propisano, da e okružni vojni sudovi ustupiti predmete iz svoje nadležnosti višim sudovima, sada kantonalnim sudovima, odnosno mjesno nadležnim sudovima, sada opštinskim, u zavisnosti od visine kazne koja je odre ena za izvršeno krivi no djelo, dok su sudije i predstavnici okružnih vojnih sudova nastavili sudsku funkciju u višim sudovima entiteta.

73. Lica ispod 18 godina starosti prema važe em zakonodavstvu ne smještaju se u elije i spavaonice zajedno sa punoljetnim i starijim licima, pa se ak i mla a punoljetna lica (do 23 godine) smještaju odvojeno od ostalih.

U Zakonu o krivi nom postupku propisan je poseban postupak prema maloljetnicima koji su po inili krivi no djelo, a koji u vrijeme pokretanja krivi nog postupka nisu navršili 21 godinu života.

Prema Izvještaju Federacije Bosne i Hercegovine, prate i maloljetni ku delikvenciju i strukturu maloljetnih izvršilaca krivi nih djela, evidentiran je porast djece kao izvršilaca krivi nih djela. Najve a zastupljenost je pojava krivi nih djela protiv imovine (kra e, teške kra e, razbojni ke kra e itd.). Tokom 1997. godine evidentiran je i jedan slu aj ubistva, koje je po inio maloljetnik.

Analizom kretanja kriminaliteta u kategoriji uzrasta do 18 godina, u Izvještaju Republike Srpske u periodu od 1995. do 1998. godine, uo ena je tendencijski pada kriminaliteta, da bi 1998. ponovo po elu da pokazuje tendenciju rasta. Republika Srpska u svom Izvještaju dala je orijentacione podatke za period 1995. do 1998. godine: u op em kriminalitetu, prosjek maloljetni kih djela je 3% (po godinama 1995-4,63%; 1996-2,48%; 1997-1,98% i 1998-2,92%).

Federacija Bosne i Hercegovine daje podatke za period od 1992. do 1997. godine: prijavljeno je ukupno 4.702 krivi na djela maloljetnika; za 1997. godinu 1.343, odnosno 14,7% je zastupljenost maloljetnih izvršilaca

Tabela broj 6. i 7. u prilogu

U kazneno-popravnom zavodu Fo a od novembra 2000. godine ne izvršava se mjera pritvora.

Tabela broj 8. u prilogu

U Okružnom zatvoru Trebinje osu ena lica su po elu izdržavati kaznu od 1.1.2003. godine.

Tabela broj 9. u prilogu

Prethodna tabela pokazuje tendenciju porasta broja osu enih lica koja su se nalazila na izdržavanju kazne u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske u izvještajnom periodu. Međutim, i pored porasta broja osu enih, sadašnji smještajni kapaciteti zadovoljavaju trenutne potrebe, jer tabela prikazuje ukupan broj osu enih lica koja su boravila u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.

Najveći oblici upotrebe sredstava prinude bili su fizička sila 29 i gumeni palica 33 puta, a najveći su korišteni u sprečavanju međusobne tužbe osu enih lica, pružanje aktivnog otpora službenom licu, odbijanje napada na stražara, sprečavanje samopovređivanja, privremeno osu enih lica s vanjskih radilišta koja su bila u pijanom stanju i dr.

Vodeni šmrkovi, hemijska sredstva i vatreno oružje nisu korišteni.

Zakon posebno precizira uslove koji moraju biti ispunjeni da bi službena lica koristila vatreno oružje, pa tako navodi da mora:

- postojati protupravni istovremeni napad kojim se ugrožava život zatvorenika, zaposlenih i drugih lica zate osu enih u ustanovi;
- radi onemogućavanja bješteva osu enog lica iz ustanove prilikom savladavanja vanjskog zida, a drugim sredstvima se ne može sprječiti bještevo;
- radi onemogućavanja bješteva osu enog lica prilikom sprovođenja, samo ako se radi o licu koje je osu eno na kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, ili ako se radi o pritvorenom licu protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora od deset godina, ili teža kazna.

O svakoj upotrebi prinude ustanova je dužna obavijestiti ministarstvo koje odlučuje o opravdanosti ili neopravdanosti upotrebe sredstava prinude.

Od ukupno 77 korištenih sredstava prinude, 71 je opravdano, dok je 6 neopravdano. Protiv 6 službenih lica vođen je disciplinski postupak zbog prekoračenja ovlaštenja i izrečena je novčana i uslovna kazna predviđena Zakonom, te prestanak radnog odnosa.

Prilikom upotrebe sredstava prinude nije bilo ozbiljnijih povreda osu enih, niti službenih lica. Radilo se, uglavnom, o lakošćim tjelesnim povredama.

Upotreba sredstava prinude prema osu enim i pritvorenim licima jedno je od najosjetljivijih područja rada u kazneno-popravnim ustanovama. Zbog toga Zakon obavezuje stražara da o upotrebi prinude odmah obavijesti rukovodioca ustanove, a rukovodilac ustanove je dužan da u roku od 24 sata obavijesti nadležno ministarstvo

o upotrebi fizi ke snage, gumene palice, vodenih šmrkova, hemijskih sredstava i vatrenog oružja (Zakon o izršavanju krivi nih i prekršajnih sankcija BiH , l. 182).

Tabela broj 10. u prilogu

74. Na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine obezbije eno je da zatvorenici nikada ne budu smješteni u mra ne elje. ine se napor i da se obezbijedi minimum od 4 m² prostora po zatvorenku i dobri higijenski uslovi, ali su tu velike teško e zbog nedostatka budžetskih sredstava. S tim u vezi se ine napor i, uz pomo DFID-a i "ATOS CONSULTING", da se realizuje projekat "Razvoj prihvatljivih strategija u sektoru pravde", u okviru kojeg se pripremaju godišnji i srednjoro ni strateški planovi (za 2004. godine i od 2005. do 2007. godine) sa ciljem da se raspoloživa ograni ena budžetska sredstva racionalnije koriste i usmjeravaju na rješavanje klju nih materijalnih uslova u kazneno- popravnim ustanovama.

75. Još uvijek se radi na otklanjanju prepreka i to: nedovoljan broj pripadnika obezbje enja, manjak medicinskog osoblja, nedostatak kvalitetnijih programa i tretmana i klasifikacije osu enih lica u ustanovama zatvorenog tipa, ve i broj osu enih lica od raspoloživih kapaciteta, nedostatak tretmana za posebne grupe osu enih lica (ovisnici, opasni osu enici, psihijatrijski bolesni osu enici, maloljetni zatvorenici i sl.).

76. Životni uslovi zatvorenika, pacijenata u psihijatrijskim ustanovama su veoma teški, kao i osoblja koje se brine onjima. Uslovi u tim ustanovama, umjesto da se poboljšavaju, esto se pogoršavaju. Spavaonice i dnevni boravci su bez dekoracije i bez TV-a, na zatvorenom dijelu odjeljenja higijenski uslovi su loši, prenatrpane su spavaonice i loši su uslovi za rad u radionicama za radnu terapiju. Nedostaje kvalifikovano medicinsko osoblje i alarmno–pozivni sistem za osoblje za forenzi ku psihijatriju i sl.

77. Pravo na ulaganje žalbe zbog lošeg tretmana koji je zabranjen lanom 7. Pakta, priznato je u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Žalbe moraju biti istražene odmah i nepristrasno ocijenjene od strane nadležnih organa, kako bi se omogu io pravovremeni pravni lijek i obaveza prezentovanja statisti kih podatka o broju žalbi i objašnjenje kako su one obra ene. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine u lanu 37. nalaže da tužilac ili lice koje je osu eno može izjaviti žalbu žalbenom odjeljenju u slu ajevima:

- bitne povrede krivi nog postupka,
- pogrešne primjene zakona,
- pogrešno i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja.

Tužilac može izjaviti žalbu kako na štetu, tako i u korist optuženog. Rok u kojem se može izjaviti žalba na odluku je 15 dana, od dana dostavljanja odluke stranci. Okrivljeni se može odre i prava na žalbu samo nakon što mu je odluka dostavljena. Tužilac se može odre i prava na žalbu protiv interesa optuženog od trenutka objavljivanja odluke, pa do isteka roka za izjavu žalbe, a može u bilo kojem trenutku do donošenja odluke apelacionog odjeljenja odustati od ve izjavljene žalbe.

78. U Bosni i Hercegovini ne raspoložemo sa podacima o izvo enju medicinskih i nau nih eksperimenata na ljudima, bez njihove slobodne saglasnosti. O ovom pitanju u Bosni i Hercegovini nisu donezeni odgovaraju i propisi.

Član 8.

79. Iako je ropstvo ukinuto, a trgovina ljudima davno zabranjena širom svijeta odredbama, koje se odnose na član 8. i član 4. stavovi 1. i 2., Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima ukazuje se na dosljednu borbu država članica Pakta da se odupru i zabrane svaki oblik ropskog služenja kojemu lice može biti izloženo u savremenom svijetu. Ustavom Bosne i Hercegovine pitanje sprečavanja svih oblika trgovine ljudima posredno se uređuje preciziranjem ljudskih prava i osnovnih sloboda. S tim u vezi, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Protokol za sprečavanje, zaustavljanje i kažnjavanje trgovine ljudima, narođeno ito ženama i djecom, kojim se dopunjaje Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz 2000. godine. Krivi nim zakonom Bosne i Hercegovine, u okviru Poglavlja XVII, predviđaju se krivi na djela protiv ovještaji i vrijednosti zaštićeni međunarodnim pravom (član 186), u kome se kaže: "Ko u estvuje u vrbovanju, prebacivanju, davanju utočišta ili prihvatu lica prijete i ili koriste i silu ili druge oblike prisile, otmicu ili prevaru, obmanu, zloupotrebu vlasti ili tu e nemo i, ili davanje, ili primanje isplate ili povlastica, kako bi se pribavio pristanak lica, u svrhu eksploracije lica, kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina."

80. Trgovina ženama i prostitucija u Bosni i Hercegovini javila se u znaku ajnijem obimu tek u poslijeratnim godinama, a posebno je bila u porastu po etkom 1999. godine kada su ministarstva unutrašnjih poslova prvi put zvani no raspolažala podacima o trgovini ženama i djecom. Pokazalo se da je većina žena kojima se trguje porijeklom iz Moldavije, Ukrajine, Rumunije i Bugarske. One se pojavljuju na klasičnim načinima kao konobarice, plesačice, a onda se, u određenom broju slučajeva, primoravaju na prostituciju, u hvale neke u krug dužni kog rospstva, tjelesnog i seksualnog nasilja i zlostavljanja. Tipi na mjestu za prostituciju su uglavnom klubovi, barovi, scriptiz klubovi i sl. Važno je naglasiti da su u razdoblju od 1999. do 2000. godine, prema zvaničnim dokazima, u trgovinu ženama bili umiješani lokalna policija, međunarodna policija i SFOR.

81. U decembru 2000. godine Bosna i Hercegovina je potpisla u Palermu UN Konvenciju o transnacionalnom organizovanom kriminalu sa dva dopunska Protokola, od kojih je Protokol za sprečavanje, zaustavljanje i kažnjavanje trgovine ljudima, narođeno ito ženama i djecom usmjerjen na suzbijanje ovog oblika kriminala, te obezbjeđuje potpune zaštite žrtava.

82. Nakon Palerma, u decembru 2001. godine na državnom nivou Bosna i Hercegovina je usvojila Akcioni plan za sprečavanje trgovine ljudima, u kojem su izradi, pored nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, entitetskih ministarstava i Vlade Brčko Distrikta BiH, aktivno u estvovale i radile NVO-a iz Mreže "Ring", te predstavnici međunarodnih organizacija (UN Misija, UNOHCHR, UNICEF, OSCE, IOM, OXFAM). Ovaj plan je kreiran na osnovama pomenutog Protokola i međunarodnih konvencija koje tretiraju ovu tematiku, a sve u okvirima ustavnog i zakonskog poretku Bosne i Hercegovine. Mada se Akcioni plan sastoji od prevencije, podizanja svijesti, pravne reforme, obuke i pomoći kod integracije žrtava, prioritet samog plana bila je aktivnost u obezbjeđenju pomoći i trgovanim ženama i djeci, te krivi na gonjenje trgovaca. Za njegovu implementaciju poštuju se načela: ne tretirati žrtve trgovine kao izvršitelja protupravne radnje; obezbijediti da pomoći nije uslovljena saradnjom u krivi nom postupku; obezbijediti sve potrebne mјere, uključujući i

legislativne, kako bi obezbijedili sigurnost trgovanim licima i kao žrtvama i potencijalnim svjedocima, do trenutka repatrijacije; uklju iti žene u proces odluivanja u cilju spreavanja institucija od donošenja daljih procedura u ime žrtava bez njihovog pristanka; obezbijediti žrtvama sve potrebne informacije u vezi sa policijskim istragama i sudskim procedurama; obezbijediti sigurnost smještaja, zdravstvene zaštite, pravne pomoći i druge potrebne zaštite. Veoma je značajno da Akcioni plan naglašava potrebu uspostavljanja tjesne saradnje svih subjekata nadležnih za njegovu implementaciju, te potrebu organizovane obuke za Državnu granicu službu, policiju, tužilaštva, sudove, državne službenike i dr.

83. Vijeće ministara BiH u martu 2002. godine donijelo je Odluku o formiranju Državne komisije za sprovođenje Akcionog plana, a u skladu sa navedenom Odlukom formirana je Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne emigracije. Između Vijeće ministara BiH, vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH potpisana je Memorandum o razumijevanju kao pravni okvir za obezbjeđenje implementacije Akcionog plana. Tako da, pri ministarstvima unutrašnjih poslova entiteta i Brčko Distrikta BiH postoje udarne grupe koje djeluju na spreavanju trgovine i prostitucije, kao i STOP timovi u koje su uključeni predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova i IPTF-a. Zbog pružanja odgovarajućih zaštita žrtvama trgovine potpisana je Protokol o saradnji sa NVO i usvojeno Privremeno uputstvo kojim se precizira obaveza nadležnih tijela (prije svih policije) da se lica, za koja se sumnja da su žrtve trgovine, smjesti u skloništa kojima upravljaju NVO, gdje će im biti pružena odgovarajuća podrška: pravna pomoći, medicinska zaštita i dr. Radi primjene pomenuти dokumenti su septembra 2003. godine, dostavljeni nadležnim državnim i entitetским tijelima na upotrebu.

84. Tokom juna 2000. godine formiranjem etiri jedinice Državne granice ne službe Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu DGS), započeo je rad DGS-a na zaštiti državne granice i međunarodnih aerodroma, te kontrole prelaska lica i roba. Trenutno, ova služba potpuno kontroliše državnu granicu i međunarodni aerodrom. Poseban akcent u radu DGS-a je na spreavanju ilegalnih imigracija i trgovine ljudima. Potrebno je naglasiti da, i pored preduzetih opsežnih mjer na organizovanju i osposobljavanju ove službe, još uvijek treba ulagati napor da DGS u potpunosti odgovori zadatku. Pripadnici ove službe još uvijek nisu educirani za primjenu novodonesenih zakona, jer je i sada osjetan nedostatak razmjene obavještajnih informacija sa ostalim snagama u zemlji za sprovođenje predmetnih zakona. Tako da, prema trenutnom stanju zaposlenih u jedinicama DGS-a nedovoljna je zastupljenost žena.

Imajući u vidu, u DGS-u se radi na implementaciji Plana edukacije za njene pripadnike, posebno radi obezbjeđenja efikasne primjene Krivi nog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o krivi nom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Užurbano i kontinuirano se radi na uspostavljanju mehanizama razmjene obavještajnih i drugih operativnih informacija, što je primarni cilj novoformiranog Ministarstva sigurnosti BiH. Tako da, užurbano se radi i na preispitivanju unutrašnje organizacije DGS-a zbog uspostave balansa zaposlenih prema spolu, efikasnosti rada i obavljanja postavljenih zadataka.

85. Prema izvještaju državnog koordinatora za spreavanje trgovine i ilegalne imigracije, u Bosni i Hercegovini je formirana Državna grupa za spreavanje trgovine i ilegalne imigracije u Bosni i Hercegovini koju čine eksperti iz različitih ministarstava

Bosne i Hercegovine. Imenovani su i oficiri za vezu za cijelu Bosnu i Hercegovinu: 16 kontakt osoba iz policije za borbu protiv trgovine ljudima iz oba entiteta, koji su spona izme u policijskih uprava i stanica na terenu, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, centara javne bezbjednosti i državnog koordinatora za spre avanje trgovine i ilegalne imigracije u Bosni i Hercegovini.

86. Prva deportacija ilegalnih imigrantkinja obavljena je u novembru 2003. godine. Trinaest žena koje su ilegalno boravile u Bosni i Hercegovini dobrovoljno su napustile zemlju.

Prema podacima državnog koordinatora, i u saradnji sa NVO, prikupljene su informacije u vezi sa trgovinom ljudima koje se odnose na broj, starosnu dob i zemlju porijekla lica kojima je pružena pomo i uto ište u njihovim skloništima. Prema informacijama etiri NVO, u periodu od 2000. do 2003. godine, kroz njihova skloništa prošlo je 270 žrtava trgovine, me u kojima je bilo troje djece.

Podaci Meunarodne organizacije za migracije, u njem je mandatu zbrinjavanje i smještaj žrtava trgovine ljudima, iz izvještaja sa injenog 14.05.2002. godine, a koji se odnosi na period od jedne godine, pokazuju slijedeće:

Tabela broj: 4 Podaci o ženama koje su bile žrtve trgovine ljudima

Država porijekla	Broj osoba	Prosječna starost
Moldavija	206	22,1
Rumunija	179	21,3
Ukrajina	50	25,2
Bjelorusija	5	27,5
Rusija	8	20,4
SRJ	8	23,7
Kazahstan	2	20,5
Mađarska	1	16,7

Prema prezentiranim podacima ukupno su bile 442 lica.

87. Prema dostupnim podacima nadležnih državnih organa, protiv po inilaca djela trgovine ljudima u estalo je podnošenje krivi nih prijava, preduzimanje istražnih radnji i izricanje zatvorskih kazni. Na primjer, u Brko Distriktu BiH do sada je pravosnažno osuđeno 25 lica kojima su izrekle kazne zatvora u trajanju od preko 13 godina, uz novane kazne u ukupnom iznosu od 34.000,00 KM. U ovim osuđujućim presudama evidentirano je u ešte 79 stranih državljanke. Podaci se odnose na period od 1997. godine i dalje. Slične aktivnosti preduzimaju se i na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali nema statističkih podataka.

88. Prema operativnim obradama podataka DGS-a za period 2000. - 2002. godina, izvršena je obrada za 132 žene koje su ilegalno ušle u Bosnu i Hercegovinu, ili je ilegalni ulazak naknadno utvrđen. U 21 slučaju utvrđeno je da su za ulazak u Bosnu i Hercegovinu koristile falsifikovane putne isprave; u 30 slučaju DGS je pokrenuo

prekršajni postupak; protiv 9 žena pokrenut je krivi ni postupak, a u 16 slučaju žene, koje su bile predmet obrade ove službe, su izjavile da su predmet trgovine.

U prilogu je dat pregled ilegalnih prelazaka državne granice od 2000-2003. godine za koje se osnovano pretpostavlja da su bili vezani za trgovinu ljudima.

Tabele broj: 11. 12. i 13. u prilogu

89. Prema podacima Human Rights Field Operation In Bosnia and Herzegovina, za dvije godine (2001. i 2002. godine) u Bosni i Hercegovini je lokalna policija, uz pomoć IPTF STOP tima, organizovala uobičajene racije u novim klubovima, što je rezultiralo da je preko 500 stranih državljanke žrtava trgovine otkriveno u tim objektima i putem IOM vraćeno kući, ali prema novim saznanjima odredeni broj repatriiranih djevojaka, nakon izvjesnog vremena, ponovo je zatezen u Bosni i Hercegovini.

90. Budući da je na području Jugoistočne Evrope, pa i u Bosni i Hercegovini, prisutna pojava trgovine djecom, prijeđenu je Bosni i Hercegovini zemlja destinacija, ali i zemlja porijekla, svi izvještaji i informacije, a i preporuke Pakta za stabilnost, pokazuju da se ovom pitanju mora bez oklijevanja pridružiti. Zbog toga je na nivou Bosne i Hercegovine u sklopu Državnog akcionog plana formirana Podgrupa za spremanje trgovine djecom i zaštitu djece žrtava trgovine djecom i usvojen Plan aktivnosti za 2004-2005. godinu. Planirana je konkretna aktivnost za realizaciju etiri ključne aktivnosti: zakonodavne mјere za ovu pojavu; jačanje operativne aktivnosti; zaštita žrtava – sklonište-sigurna kuća i prevencija; edukacija i programi jačanja svijesti.

91. U Bosni i Hercegovini tokom 2001. i 2002. godine organizovane su dvije ad hoc akcije pod nazivom "Mikro" i "Miraž" koje su od Kancelarije Visokog komesarja za ljudska prava ocijenjene uspješnim, o čemu postoji izvještaj navedenog organa.

92. Što se tiče prisilnog ili obaveznog rada, treba istaći da zabrana ne isključuje postojanje teškog rada kao mјere kažnjavanja, ali pod uslovom da je njegovo nametanje zasnovano na kazni koju je donio nadležni sud. U zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i njenih entiteta nisu predviđene obaveze prisilnog ili obaveznog rada kao vrste kazne.

93. Prema odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH, licenčni mladiči od 18 godina koje imaju opću zdravstvenu sposobnost može zasnovati radni odnos, s tim što donja starosna granica za zasnivanje radnog odnosa ne može biti ispod 15 godina.

Isto tako, prema važećim propisima, radniku mladiču od 18 godina ne dozvoljava se da obavlja teške fizikalne poslove, radove pod zemljom ili vodom, niti na ostalim poslovima, koji bi mogli stalno i sa posebnim rizikom da utiču na zdravlje i život radnika mladiča od 18 godina, s obzirom na njegove psihofizičke osobine. Radniku mladiču od 18 godina, prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, ne može se odrediti da radi više od punog radnog vremena. Tako je, radnik mladiču i od 18 godina koji radi u oblasti industrije, građevinarstva ili saobraćaja ne može da radi noćno u između 22 sata i šest sati narednog dana, osim kada to zahtijeva opća interes, zbog

posebno teških okolnosti i to pod strogo utvr enim uslovima, koji se za ostale radnike utvr uju Zakonom o zaštiti na radu.

Trudnim ženama, po evši od šestog mjeseca trudno e, i majkama sa djecom do jedne godine života, zabranjen je no ni rad, kao i radnicima mla im od 18 godina života. Što se ti e ostalih prava, zakoni predvi aju posebne mjere zaštite žena. Njima se obezbje uje posebna zaštita u trudno i i zabranjuje rad na poslovima koji su štetni po njeno zdravlje i trudno u. Prema Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, žena koja po inje raditi prije isteka porodiljskog odsustva ima pravo, pored dnevног odmora, i na dodatno odsustvo u trajanju od 60 minuta radi dojenja djeteta. Žena, tako er, za vrijeme trudno e, odnosno dojenja djeteta, može biti raspore ena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlašteni ljekar. Ukoliko poslodavac nije u mogu nosti da je rasporedi na drugi posao, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz nadoknadu plate, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Privremeni raspored ne može imati za posljedicu smanjenje plate ženi. Poslodavac može premjestiti ženu na drugo radno mjesto samo uz njen pismeni pristanak.

94. Kada sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše šest mjeseci, istovremeno može odrediti da se izre ena kazna, uz pristanak optuženog, zamijeni radom za opšte dobro na slobodi (lan 43. Krivi nog zakona Bosne i Hercegovine). Tad se uzima u obzir injenica da izvršenje kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarivanje svrhe kažnjavanja, ali istovremeno uslovna kazna ne bi bila dovoljna za postizanje op e svrhe krivi no pravnih sankcija. Rad za op e dobro na slobodi odre uje se u trajanju srazmjerno izre enoj kazni zatvora, od najmanje deset do najviše šezdeset radnih dana. Rok izvršenja rada za opšte dobro na slobodi ne može biti kra i od jednog mjeseca niti duži od jedne godine. Odmjeravaju i trajanje rada za opšte dobro na slobodi kao i roka izvršenja tog rada, sud uzima u obzir izre enu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogu nosti po initelja u pogledu njegove li ne situacije i zaposlenja. Zamjena kazne zatvora radom za opšte dobro na slobodi može se primijeniti i u slu ajevima kada se nov ana kazna zamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama lana 47. pomenutog Zakona. Raspore ivanje na rad za op e dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mesta vrši Ministarstvo pravde BiH, vode i ra una o sposobnostima i znanjima osu enog.

Dakle, u zakonodavstvima oba entiteta i Br ko Distrikta BiH predvi eno je da se u ustanovama u kojima borave osu ena lica mogu organizovati ekonomski jedinice, pogoni i gradilišta u krugu i izvan kazneno-popravnih ustanova. Zakon dozvoljava zapošljavanje osu enih lica i izvan kazneno-popravnih ustanova i to u preduzeima i drugim organizacijama s mogu noš u da osu eno lice koje je osu eno na kaznu zatvora u trajanju do jedne godine može za vrijeme izdržavanja kazne obavljati poslove koje je obavljalo u vrijeme u injenog kaznenog djela, ako kazneno djelo nije u vezi s tim poslovima, o emu odobrenje daje Ministarstvo pravde BiH. Radno vrijeme osu enih lica je izjedna eno s radnim vremenom zaposlenih u gra anstvu, a osu ena lica imaju pravo na dnevni, sedmi ni i godišnji odmor shodno propisima koji se temelje na odredbama Zakona. Osu eno lice ima pravo na korištenje godišnjeg odmora u trajanju od 18 radnih dana. Odmor se po pravilu koristi u okviru ustanove, ali ukoliko se ovo pravo koristi uz pogodnost, odmor se može koristiti izvan kazneno-popravne ustanove. Osu ena lica su osigurana od nesre e na poslu i profesionalnog oboljenja pod istim uslovima kao i zaposleni u gra anstvu. Za svoj rad osu ena lica

primaju nadoknadu koja je utvr ena u procentu od najmanje 20% od najniže cijene rada po entitetima, s tim što se rad duži od punog radnog vremena i rad no u uve ava shodno propisima iz radnih odnosa. Osu ena lica slobodno raspolažu sa 70% ostvarene nadoknade u cilju podmirenja svojih li nih potreba, a ostatak od 30% ostavlja se kao štednja koju dobija nakon izdržane kazne zatvora. Ukoliko osu eno lice bez svoje krivice ne radi, a nema ostvarenih sredstava, ustanova mu obezbje uje sredstva za najnužnije potrebe. Isto tako, kada osu eno lice oboli na radu, ili u vezi sa radom u kazneno-popravnoj ustanovi, ima pravo na nadoknadu za vrijeme sprije enosti za rad.

Sva radom angažovana lica su osigurana u slu aju invalidnosti i tjelesnog ošte enja prouzrokovanih nesre om na poslu ili profesionalnom boleš u, osim u slu aju samopovre ivanja.

95. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i njenih entiteta regulisalo je na in i uslove obaveznog služenja vojnog roka. U sklopu zakona koji regulišu tu materiju sadržane su i odredbe o civilnom služenju vojnog roka tj. za one koji ne služe vojnu službu na osnovu prigovora savjesti.

Član 9. Sloboda i bezbjednost ličnosti

96. U lanu II Ustava Bosne i Hercegovine stoji da država i oba njena entiteta moraju obezbijediti najviši stepen me unarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu formirana je Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kako to predvi a Aneks VI Op eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Zakonom o Sudu Bosne i Hercegovine u lanu 34. razra ena su prava osumnji enih i okrivljenih, shodno pravima na slobodu i li nu sigurnost, te ustanovljena odredba da niko ne može biti proizvoljno uhapšen ili pritvoren, tj. da niko ne može biti lišen slobode izuzev iz razloga i u skladu sa postupkom predvi enim u Zakonu. Osumnji eni za kojeg postoji osnovana sumnja da je po inio krivi no djelo ima pravo uzeti branioca, kao i pravo da branilac bude prisutan njegovom ispitivanju koje vrši ovlašteno lice. Ako je osumnji eni lišen slobode, on ima pravo da zahtijeva da mu se imenuje branilac ukoliko prema svom imovnom stanju ne može da snosi troškove odbrane. Osumnji eni ima pravo da sam izabere branioca me u advokatima i da o tome obavijesti Sud.

Svako ovlašteno lice organa unutrašnjih poslova dužno je pou iti osumnji enog o pravima iz st. 2. i 3. pomenutog lana. Okrivljeni ve na prvom ispitivanju mora biti obaviješten o djelu za koje se tereti i o osnovama optužbe. Okrivljenom se odmah mora omogu iti da se izjasni o svim injenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve injenice i dokaze koji mu idu u korist. Od osumnji enog ili okrivljenog, ili bilo kojeg drugog lica koje u estvuje u postupku, zabranjeno je iznu ivanje priznanja ili kakve druge izjave. To zna i da Sud ne može da temelji svoju odluku na dokazima pribavljenim kroz povrede ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i me unarodnim ugovorima, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama pomenutog i drugih zakona.

Bitna su dva roka na koje treba dati odgovore: prvi je vremenski rok u okviru kojeg uhapšeno lice mora biti dovedeno pred sudiju, a drugi je vremenski rok u kojem isto to lice može biti pritvoreno dok eka na su enje.

U slučajevima nezakonitog hapšenja ili pritvora žrtve moraju imati ostvarivo pravo na kompenzaciju.

97. Krivi no zakon Bosne i Hercegovine u članu 147. normira i krivi no djelo protivpravnog lišenja slobode od strane službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje glasi: "Ko drugog protivpravno zatvori, drži zatvorenog ili mu na drugi način oduzme slobodu kretanja kazni će se nov anom kaznom ili kaznom zatvora od tri godine. Po initelju će se kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina ukoliko je protivpravno lišenje slobode trajalo duže od trideset dana ili je u injeno na svirep način ili je licu koje je protivpravno lišeno slobode uslijed toga narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posljedice. Ako je lice koje je protivpravno lišeno slobode uslijed toga izgubilo život, po initelju će se kazniti zatvorom najmanje pet godina."

Član 10. Obaveza humanog postupanja

98. Prema Krivi nom zakonu Bosne i Hercegovine (član 190.) "službeno ili drugo lice koje djeluju i na podsticanje ili uz izričitu ili preutnu saglasnost službenog lica, nanese drugom fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju, s ciljem da dobije od njega ili od tega lica informaciju ili priznanje, ili da se kazni za krivi no djelo koje je počinio ili se sumnja da je počinio on ili teci lice, ili koji ga zastrašuje ili ga prisiljava bilo iz kojeg drugog razloga kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina."

Prema uhapšenim i osuđenim licima mora se postupati ovje no uz poštovanje njihovog dostojanstva pojedinca (član II tačka 3. Ustava Bosne i Hercegovine – katalog prava). Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznajmati priznanje ili kakvu drugu izjavu (član 10. Zakona o krivi nom postupku Bosne i Hercegovine). Stav 2. istog člana Zakona normira da "Sud ne može zasnovati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratificovala, niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim povredama ovog zakona". Dakle, sud ne može temeljiti svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. člana 10. Zakona o krivi nom postupku Bosni i Hercegovini.

99. Krivi no djelo mu enja inkorporirano je u posebni dio Krivi nog zakona Bosne i Hercegovine koji obrađuje krivi na djela protiv ovještati i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. U članu 172. stav 1. Krivi nog zakona Bosne i Hercegovine, normirano je: "Ko, kao dio širokog ili sistemskog napada usmijerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući i za takav napad, učini djelo mu enja ili druga neovještati na djela slične prirode koja su u injenu u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenje zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora." U smislu stava 1. ovog člana pojmom mu enja jest namjerno ispoljavanje snažnog fizičkog ili duševnog bola ili patnje lica zadržanog od strane optuženog ili pod nadzorom optuženog, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonskih sankcija.

100. Krivi ni zakon Bosne i Hercegovine normirao je i termin službenog lica u smislu da je službeno lice izabrani ili imenovani rukovodilac u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Bosne i Hercegovine i u drugim državnim i upravnim ustanovama ili službama koje obavljaju odre ene upravne, stru ne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala, gdje se precizira njihova odgovornost shodno poštovanju UN-ovih Standarda minimalnih pravila tretmana zatvorenika, Kodeksa ponašanja službenika koji sprovode zakon, te Principa medicinske etike relevantnih za zatvorske ljekare. Na temeljima UN Konvencije protiv torture uskla eno je i kazneno zakonodavstvo oba entiteta i Br ko Distrikta BiH sa minimalnim razlikama, s tim da se aktivno radi na uskla ivanju normi na itavom podru ju Bosne i Hercegovine. Tako, na primjer, Krivi ni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ne predvi a krivi na gonjenja za odre ena krivi na djela po službenoj dužnosti, pa je nužno raditi na izmjeni i dopuni krivi nog zakonodavstva koje e obavezati javnog tužioca da po inioca kaznenih djela goni po službenoj dužnosti. Isto tako Krivi ni zakon Br ko Distrikta BiH nema inkorporiranu posebnu definiciju krivi nog djela mu enja, kao što je to predvi eno lanom 1. Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavaju ih kazni i postupaka.

Važno je naglasiti da je na teritoriji Republike Srpske za najteže oblike krivi nih djela bila predvi ena smrtna kazna, koja je nakon potpisivanja Op eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 1995. godine ukinuta, što je kao obaveza proizašla iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno Protokola br. 6 koji je njen sastavni dio. Umjesto smrтne kazne uvedena je kazna doživotnog zatvora.

101. Osu ena lica dužna su pridržavati se odredaba zakonâ, pravilnika o ku nom redu ustanova i zavoda gdje izdržavaju kaznu. Red i disciplina u kazneno-popravnim zavodima održavaju se radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja i prevaspitanja osu enih lica, te bezbjednosti ustanova i zajedni kog života osu enih lica koja izdržavaju kaznu zatvora. Ta svrha ne može se posti i samo u uslovima i mjerama održavanja reda i discipline. Zbog toga su ustanovljena prava, dužnosti i pogodnosti osu enih lica, u slu ajevima kada se ne može obezbijediti disciplina, kako je to utvr eno pomenutim dokumentima.

102. Zakonom je predvi eno da osu ena lica mogu disciplinski odgovarati za disciplinske prekršaje koji mogu biti lakši i teži. Za lakše disciplinske prekršaje osu enim licima mogu se izre i disciplinske kazne: ukor i javni ukor, a za teže disciplinske prekršaje izri e se nov ana kazna, te upu ivanje u samicu do 20 dana.

Naj eš i disciplinski prekršaji koje ine osu ena lica su: zloupotreba pogodnosti, konzumiranje alkohola, me usobna tu a, reketiranje, nasilni ko ponašanje i korištenje nedozvoljenih stvari.

Štrajkovi gla u i samopovre ivanje su, pored povremenih pobuna, naj eš i oblici izražavanja nezadovoljstva osu enih i pritvorenih lica u kazneno-popravnim zavodima.

Disciplinski postupak vodi i kazne izri e disciplinska komisija koju imenuje rukovodilac ustanove. Ona donosi prvostepeno rješenje. Na to rješenje osu eno lice ima mogu nost žalbe rukovodiocu ustanove koji donosi drugostepeno rješenje, koje

je konačno i protiv koga se ne može voditi upravni spor. Najčešća mjera disciplinske kazne je upućivanje u samicu, i ona je zastupljena sa preko 50% ukupno izrečenih kazni.

Tabela broj 5. u prilogu

Više podataka navedeno na stranicama 106 - 113. Inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine po članu 19. Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

103. Shodno zakonskim odredbama, predviđeno je da pritvorena lica budu odvojena od osućenih, ženska od muških, a maloljetna lica da kaznu zatvora izdržavaju odvojeno od punoljetnih lica. Mada se u praksi nastoje ispoštovati zakonske odredbe, zbog nedostatka materijalno-tehnika sredstava i uslova, ove odredbe se često ne poštuju. Pritvorske jedinice kazneno-popravnih ustanova oba entiteta raspolažu prostorijama (elijama) za izvršenje mjera pritvora za ženska lica i imaju zaposleno osoblje ženskoga pola. Na osućene žene za vrijeme trudnoće, porođaja i materinstva u pogledu odsustva sa posla primjenjuju se opšti propisi.

104. Za maloljetne po inioce krivičnih djela, kojima je izrečena vaspitno-popravna mjera upućivanja u vaspitno popravni dom, izvršenje je predviđeno u posebnim odjeljenjima koja se nalaze u kazneno-popravnim domovima oba entiteta (Banja Luka i Sarajevo). Prilikom utvrđivanja ove mjere ne određuje se njeno trajanje, već sud naknadno odlučuje o trajanju ove mjere koja se izričiće za period od jedne do pet godina. U ovim odjeljenjima odvojeno se izvršavaju vaspitne mjere za muška i za ženska lica.

105. Kada je riječ o obrazovanju osućenih lica zakon propisuje obavezno osnovno obrazovanje za maloljetna lica koja nemaju završenu osnovnu školu, a po potrebi i srednju školu, što se utvrđuje programom postupanja. Pored toga, ustanove organizuju posebne oblike stručnog osposobljavanja osućenih lica u saradnji sa školama koje se nalaze u sjedištu ustanove. Iz dobijenih uvjerenja ne smije se vidjeti da je opšte i stručno obrazovanje završeno u ustanovama ovog tipa. Pored navedenog, osućenim licima se odobrava vanredno školovanje na visokim školama i na univerzitetima. Za potrebe stručnog obrazovanja osućenim licima je na raspolaganju biblioteka s knjigama i asopisima, te mogunost prezentacija radio i televizijskog programa. Doduše, u sadašnjem vremenu biblioteke bi trebalo obogatiti novim izdanjima i literaturom obrazovnog, stručnog, i vjerskog sadržaja.

106. Kontakti osućenih lica sa porodicom i socijalnom sredinom su nesmetani. Oni se ostvaruju putem posjeta rodbine i prijatelja, putem slanja i prijema pismenih pošiljki, prijema paketa i telefonskih razgovora. Držanje i upotreba mobilnih telefona je zabranjena.

Na nepravilnosti u pogledu ostvarivanja svojih prava osućeno lice može podnijeti žalbu rukovodiocu ustanove i službenom licu koje vrši kontrolu nad ostvarivanjem prava osućenih lica u ustanovi.

107. Bosnu i Hercegovinu u vremenu od 27.04. do 09.05.2003. godine posjetila je delegacija Evropske komisije za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg

tretmana i kažnjavanja (CPT). Delegacija je posjetila jedan broj zatvora i psihijatrijskih bolnica. Prema preliminarnim zapažanjima delegacije, nakon intervjuisanja lica koja je policija lišila slobode, a koja su navedena u tekstu izjave, konstatiše se da su u veini slučaju policijski službenici nakon hapšenja sa uhapšenim licima postupali na korektan način. Međutim, delegacija je u izjavi nakon saslušanja okrivljenih lica primijetila da je bilo slučaju fizičkog maltretiranja od strane zatvorskih službenika. To se odnosilo na uniformisanu policiju i kriminalne inspektore. Intervjuisano medicinsko osoblje u određenim istražnim zatvorima potvrdilo je da je jedan broj lica primljenih u njihove ustanove bio maltretiran poslije zadržavanja u policiji, što pokazuju povrede koje su konzistentne sa njihovim navodima.

108. Najbolja moguća garancija protiv maltretiranja podrazumijeva striktnu kriteriju selekcije u vrijeme zapošljavanja policijskih službenika i pružanja adekvatne profesionalne obuke. Drugo djelotvorno sredstvo prevencije nekorektnog ponašanja bazira se na marljivom ispitivanju svake relevantne informacije, a time se maltretiranja koja mogu primijetiti sva kompetentna tijela bez obzira da li ta informacija jeste ili nije vidljiva formalne žalbe.

Član 11. Ispunjavanje ugovorenih obaveza

109. Budući da član 11. Pakta ukazuje da lišavanje slobode može uslijediti samo nakon kršenja krivičnih zakona, a ne nečije nesposobnosti da se ispuniji ugovorna obaveza, u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine na nivou države, njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH nije predviđena kazna zatvora za nemogućnost ispunjenja neke ugovorne obaveze. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine shvata da je svrha ovog člana da obezbijedi stav i praksu da siromaštvo i nedostatak finansijskih sredstava ni u kojem slučaju ne mogu opravdati zatvaranje lica. Ne smije se takođe indirektno dopustiti da neko koji nije u stanju da ispunji svoje ugovorne obaveze bude zbog toga zatvoren. U zakonodavstvu Bosne i Hercegovine neispunjavanje ugovornih obaveza ili kašnjenja s njenim ispunjenjem daje pravo povjeriocu da traži nadoknadu štete koju je uslijed toga pretrpio, a dužniku stvara obavezu da štetu nadoknadi. Takođe, ova oblast – zaključivanje ugovora, nadoknada štete i odgovornost u vezi s tim, obraćena je i definisana Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 12. Sloboda kretanja i izbora mesta stanovanja.

1. Prebivalište i boravište

110. Član I stav 4. Ustava Bosne i Hercegovine obezbjeđuje punu slobodu kretanja po cijeloj Bosni i Hercegovini i entiteti nemaju pravo da ometaju kretanje lica, roba, usluga i kapitala na njihovoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet ne može postavljati bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.

111. Zakonom o prebivalištvu i boravištu državljanova Bosne i Hercegovine uređuje se njihovo prebivalište i boravište. Sve odredbe ovog zakona jednako se odnose na sve državljane. Nijedna odredba ovog zakona se ne smije tumačiti tako da ograničava pravo državljanova na slobodan izbor mesta prebivališta/boravišta.

112. Pod prebivalištem se smatra općina ili distrikt u kome se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.

113. Pod boravištem se smatra općina ili distrikt gdje se državljanin nastani s namjerom da tamo privremeno živi.

114. Pod adresom stanovanja smatra se naziv ulice i broj kuće ili stana u mjestu u kojem državljanin ima prebivalište ili boravište.

115. Ovim Zakonom obuhvaćen je i dio izbjeglog i raseljenog stanovništva kojima je priznat njihov status prema odgovarajućim zakonskim dokumentima.

116. Prijavlivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta vrši lice koje se prijavljuje, odnosno odjavljuje, ili ovlašteni zakonski zastupnik. Prijavlivanje i odjavljivanje maloljetnog lica vrši roditelj, staratelj, odnosno organ staranja.

Postupak od podnošenja zahtjeva za prijavu prebivališta do odjave ranijeg prebivališta i do prijave novog prebivališta ne može trajati duže od 15 dana. Nadležni organ je dužan da državljaninu odmah izda potvrdu koja će mu poslužiti kao dokaz da je lice izvršilo prijavu prebivališta kako je predviđeno Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine.

117. Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka propisano je vođenje i održavanje centralne evidencije podataka putem elektronske obrade podataka o: prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine, jedinstvenom matičnom broju (JMB), o pasošima, ličnim kartama, o vizama i dozvolama boravka, registraciji vozila, krivična evidencija.

118. Za svaku od navedenih evidencija Zakonom je utvrđena svrha uspostavljanja te evidencije, propisani su organi koji mogu vršiti tehničku obradu podataka, (priključivanje, registracija i pohranjivanje, te korištenje i brisanje podataka), utvrđen je sadržaj dosjeda svake evidencije i, što je naročito značajno, utvrđen je postupak i uslovi za prenos podataka iz navedenih evidencija. Pristup podacima mogu ostvariti samo zakonom propisani javni organi Bosne i Hercegovine pod određenim uslovima.

119. U 2004. godini uspostavljeni su sistemi za evidenciju prebivališta građana, JMB, evidenciju pasoša, evidenciju ličnih karata. Planirano je da se ostale evidencije predviđene ovim zakonom uspostave tokom 2005. godine.

Navedenim evidencijama rukovodi Direkcija za implementaciju CIPS projekta (Citizen Information Protection System), koja je organizovana kao poseban i operativno samostalan organizacioni dio Ministarstva civilnih poslova BiH.

120. Zaštita lica podataka građana u smislu zaštite njegove privatnosti je jedno od osnovnih prava i je ostvarenje preduslov za pravilno funkcionisanje svakog demokratskog društva.

Osnovni standardi zaštite privatnosti već su definisani Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN, kao i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i

osnovnih sloboda i njenim protokolima, koji se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija omoguio je nove načine prikupljanja, obrade i prenosa tih podataka, što nalaže da se obezbijedi što bolji nivo zaštite privatnosti i ostalih tih prava koja se odnose na prikupljanje tih podataka u kompjuterskim bazama podataka.

Bosna i Hercegovina je u julu 2004. godine ratifikovala Konvenciju Vijeće Europe o zaštiti lica s obzirom na automatsku obradu tih podataka i izmjene i dopune iste Konvencije (od 15. juna 1999.) i Dodatni protokol uz Konvenciju (od 08. novembra 2001. godine).

121. Već su citirane odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i ostalih zakona koje garantuju zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Kako relevantne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine ne pružaju potpunu zaštitu privatnosti u smislu automatske obrade tih podataka lica, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je u novembru 2001. godine donijela Zakon o zaštiti tih podataka.

Treba naglasiti da je zaštita tih podataka novina u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Zakon je donesen s ciljem da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište obezbijedi poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na tajnost u pogledu obrade tih podataka koji se na njih odnose.

122. U skladu sa Zakonom, a u cilju zaštite podataka, pravna enija pristupa tihim podacima i njihovom prenosu, osnovana je Komisija za zaštitu podataka.

Komisija za zaštitu podataka je jedini institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u procesu obrade tih podataka, kao i njihovog korištenja od strane javnih organa u Bosni i Hercegovini.

Osnovna zadaća Komisije je da nadgleda sproveđenje Zakona o zaštiti tih podataka i drugih zakona o obradi podataka, razmatra žalbe koje se podnose Komisiji i podnosi godišnji izvještaj o radu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

123. Komisija je sastavljena od 5 članova, koji ne mogu biti izabrani predstavnici niti mogu obavljati bilo kakvu političku funkciju. Članove Komisije imenuje Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je u novembru 2002. godine imenovalo članove Komisije za zaštitu podataka, nakon čega je ista otpočela s radom.

2. Putne isprave

124. Sva pitanja, kao i postupak izdavanja putnih isprava za državljanе Bosne i Hercegovine, propisani su Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Putne isprave državljanе Bosne i Hercegovine su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zajednički pasoš, putni list i pomorska, odnosno brodarska knjižica.

125. Putne isprave izdaju zakonom utvrđeni organi: nadležni organi u entitetima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, diplomatska i konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u inostranstvu i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na propisanom obrascu.

Nadležni organ dužan je riješiti zahtjev u roku koji je propisan Zakonom (30, odnosno 60 dana i 48 sati za vanredne i urgentne slučajeve propisane Zakonom).

126. Zahtjev za izdavanje putne isprave može biti odbijen samo zbog razloga propisanih Zakonom. Lica koji je zahtjev za izdavanje putne isprave odbijen imaju pravo žalbe nadležnom organu.

127. Navedenim zakonom izričito su propisani slučajevi u kojima nosiocu putne isprave ista može biti oduzeta. O oduzimanju putne isprave odlučuje nadležni organ koji je izdao putnu ispravu. Zakonom je propisano da lice kojem je oduzeta putna isprava ima pravo žalbe nadležnom organu.

128. Izdavanje putnih isprava u Bosni i Hercegovini vrši se putem CIPS projekta, od januara 2004. godine. Do kraja 2004. godine na nivou Bosne i Hercegovine izdato je ukupno 1.433.554 putnih isprava.

3. Uslovi za prijem stranaca na teritoriju zemlje

129. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu u lanu 1. navodi da se ovim Zakonom uređuju uslovi i postupak ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, razlozi za odbijanje ulaska i boravka, razlozi za otkaz boravka i za protjerivanje stranaca s teritorije Bosne i Hercegovine, postupak podnošenja zahtjeva za azil, odobravanje azila i prestanak azila u Bosni i Hercegovini, nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona, kao i druga pitanja u vezi sa azilom, boravkom i kretanjem stranaca u Bosni i Hercegovini. Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu utvrđeni su uslovi i postupak ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini. Ovim Zakonom, u lanu 6., prema strancima je zabranjen svaki vid diskriminacije po bilo kojem osnovu. Isto tako, stranci su dužni da poštuju ustavni porekad i pridržavaju se propisa i drugih odluka državnih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

130. Stranci mogu preći granicu Bosne i Hercegovine samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj ili na mjestima namijenjenim za saobraćaj između dvije države, osim ako sporazumom između Bosne i Hercegovine i susjednih država nije određeno drugačije; pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu stranac se

podvrgava kontroli od strane službenog lica; dužnost stranca koji želi u i ili iza i iz Bosne i Hercegovine je da ta no i potpuno odgovori na sva pitanja i preda traženu dokumentaciju na zahtjev službenog lica.

131. Da bi ušao u Bosnu i Hercegovinu stranac mora da ispunji slijedeće uslove: da posjeduje važeće u putnu ispravu; da posjeduje važeće u vizu za ulazak; da posjeduje sredstva za ulazak, boravak i izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu; da ima ulaznu vizu susjedne države kroz koju putuje; da mu nije izrečena mjera protjerivanja ili zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu; da njegovo prisustvo ne predstavlja opasnost za bezbjednost zemlje.

a.) Privremeni boravak

132. Privremeni boravak može se dobiti iz razloga, kao što su: brak sa državljaninom Bosne i Hercegovine, spajanje porodice, obrazovanje, naučno-istraživački i umjetnički rad, rad po osnovu izdane radne dozvole, u poslovne svrhe, u svrhu liječenja ili iz humanitarnih razloga. Odobrenje privremenog boravka može se izdati za period od jedne godine, ili za period važenja pasoša stranca, ukoliko pasoš vrijedi za period kraći od jedne godine. Privremeni boravak iz humanitarnih razloga odobrava se na vrijeme od tri mjeseca. Strancu koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu kao turista ne može se odobriti privremeni boravak na osnovu rada.

b.) Stalni boravak

133. Stalni boravak odobrava se pod uslovima: da lice na osnovu odobrenja za privremeni boravak neprekidno živi u Bosni i Hercegovini, najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka; da raspolaže sa sredstvima za izdržavanje uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu; da posjeduje ljekarsko uvjerenje izdato u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od oboljenja visokog rizika za okolinu, odnosno da je poslovno sposoban.

c.) Azil

134. Azil se odobrava strancu koji se zbog opravdanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti nekoj društvenoj grupi ili svojih političkih mišljenja, načina života u zemlji u kojoj državljanstvo ima i koji ne može ili zbog straha ne može da traži zaštitu te zemlje ili strancu ako nema državljanstvo, a nalazi se izvan zemlje u kojoj je imao uobičajeno mjesto boravka uslijed takvih događaja, ne može ili zbog straha ne želi u nju da se vrati. Azil može biti odbijen strancu kojem je status izbjegljice priznat u drugoj zemlji.

Zahtjev za azil stranac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva sigurnosti BiH ili ministarstava unutrašnjih poslova entiteta i Brčko Distrikta BiH. Ministarstvo izdaje podnosiocu zahtjeva potvrdu da je podnio zahtjev za azil koja se smatra odobrenjem boravka do donošenja pravosnažne odluke o njegovom zahtjevu.

Shodno članu 75. Zakona protiv podnosioca zahtjeva za azil, koji dolazi direktno sa teritorije gdje mu je bio ugrožen život ili sloboda, ne primjenjuju se sankcije zbog nelegalnog ulaska ili pristupa u zemlji, pod uslovom da se bez odgađanja prijavi

organima iz lana 74. stav 1. ovog zakona i da izloži valjane razloge za bespravan ulazak ili prisustvo. U stvarima azila javnost je isklju ena i sve informacije koje su u vezi sa ovim postupkom smatraju se povjerljivim.

Ministarstvo obezbje uje odgovaraju e uslove za prijem stranaca koji traže azil, naro ito u oblasti smještaja, ishrane, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Stranac sa statusom izbjeglice ima pravo da boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja azila i u tu svrhu mu se izdaje odobrenje boravka za izbjeglice. Putna isprava strancu sa statusom izbjeglice izdaje se sa rokom važenja koji ne može biti kra i od dvije godine sa mogu noš u produženja.

135. Za vrijeme boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine stranci moraju posjedovati dokumente kojim bi dokazali i potvrdili svoj identitet i pravo na ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini, te ih pokazati nadležnom organu.

4. Status izbjeglica i raseljenih lica

136. Moderna i skladna koncepcija za rješavanje statusa izbjeglih i raseljenih lica ne može se ostvariti bez popisa stanovništva. Ovaj problem je sastavni dio Strategije ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine i ne može se ostvariti bez podrške me unarodne zajednice.

Od po etka rata u Bosni i Hercegovini u aprilu 1992. godine, pa do potpisivanja Op eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (DMS), iz svojih prijeratnih domova u Bosni i Hercegovini pokrenuto je približno 2,2 miliona lica, što ini oko 50% predratnog domicilnog stanovništva. Od tog broja je oko 1,2 miliona lica potražilo izbjegli ku zaštitu u više od 100 zemalja svijeta. Treba naglasiti da su tadašnja Savezna Republika Jugoslavija (današnja Srbija i Crna Gora) i Republika Hrvatska prihvatile gotovo 40% izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, dok su SR Njema ka i Austrija pružile zaštitu najve em broju bh izbjeglica u odnosu na ostale zemlje izvan regionala. Ove etiri zemlje prihvatile su gotovo 80% svih lica koja su kao izbjeglice napustila Bosnu i Hercegovinu. Treba još naglasiti da je kao posljedica ratnih doga anja od 1992. do 1995. godine unutar Bosne i Hercegovine raseljeno blizu milion lica, od ega gotovo tre ina unutar svojih domicilnih op ina. Isto tako, naglašavamo da se veliki broj izbjeglica po povratku iz inostranstva nije vratio na svoja prijeratna prebivališta, zamjenjuju i na taj na in status izbjeglice statusom raseljenog lica. Ovo se, prije svega, odnosi na lica koja su prinudno vra ena u Bosnu i Hercegovini, ali i na veliki broj onih koji su se nakon otkaza gostoprivrstva u zemljama prihvata vratila u Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj na in je npr. relocirano 60-65% povratnika iz SR Njema ke.

137. Povratak izbjeglih i raseljenih lica u Bosnu i Hercegovinu otpo eo je odmah po potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Od njegovog potpisivanja do 30.09.2004. godine registrovano je ukupno 1.002.668 povrata u Bosnu i Hercegovinu, od ega 440.486 izbjeglica i 562.182 raseljenih lica. Na podru je Federacije Bosne i Hercegovine vratilo se 729.372, na podru je Republike Srpske 251.914 lica, a u Br ko Distrikt BiH 21.382 lica.

138. Devet godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u oko 40 zemalja širom svijeta boravi blizu pola miliona lica koja su Bosnu i Hercegovinu napustila od 1992. do 1995. godine i, kao takva evidentirana su kao izbjeglice iz

Bosne i Hercegovine. Od ovog broja manje od 100.000 lica još uvijek nije dobilo trajna rješenja, što zna i da u zemljama prihvata nisu riješili svoj status putem državljanstva ili kroz dozvolu trajnog boravka, azil, radno-pravni status ili na drugi legalan način. Potrebno je ukazati na injenicu da, prema popisu raseljenih lica sprovedenom krajem 2000. godine, više od 60.000 raseljenih lica u Bosni i Hercegovini ima status tzv. specijalne potrebe. Među njima je bilo 32.952 hronično bolesnih lica, 23.537 tjelesnih invalida (više od 1000 lica je slijepo) i 3.347 mentalnih invalida, a bilo je 9.357 porodica sa jednim roditeljem.

139. Zvani nih pokazatelja o interesu za povratak za period nakon 2000. godine nije bilo. Međutim, realne su injenice da je krajem 2004. godine interes za povratak daleko veći od interesa iskazanog 2000. godine. Razlog tome je intenziviranje sprovođenja imovinskih zakona, tako da je procenat vlasnika imovine sa stope od 21% na dan 31.12.2000. godine, porastao na 84% na dan 30.06.2003. godine. Cijeni se da je do sredine 2004. godine provođenje imovinskih zakona izvršeno sa oko 99%. To je dovelo do situacije da se privremeni korisnici koji su koristili tu imovinu sve više odlučuju za povratak u svoje prijeratne domove. Pokazalo se da je cilj potpune implementacije imovinskih zakona do kraja 2003. godine bio realan i da predstavlja jedno od najvećih dostignuća u poslijeratnom periodu. Ohrabruju podaci o tzv. manjinskim povratcima, o kojima govore informacije o broju povrataka u Bosnu i Hercegovinu do 30. juna 2003. godine.

140. Prema zadnjim službenim pokazateljima (ažurirano sa 30.09.2004. godine) u Bosni i Hercegovini se vratio ukupno 1.002.668 lica, od kojih je 440.486 povratak izbjeglih, a 562.182 povratak raseljenih lica.

Od ovoga na području Federacije Bosne i Hercegovine vratio se ukupno 729.372 osobe, i to 386.701 izbjeglih i 342.671 raseljenih lica.

Na području Republike Srpske vratio se 251.914 lica i to 51.821 izbjeglih i 200.093 raseljenih lica.

U Brčko Distriktu BiH vratio se 21.382 osobe, i to 1.964 izbjeglih i 19.418 raseljenih lica.

141. Detaljan pregled ostvarenih povrataka na području Bosne i Hercegovine, razvrstano po godinama, nacionalnoj strukturi povratnika, entitetima i kategorijama, u periodu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do 30.09.2004. godine, dat je u tabeli i grafikonu koji se nalaze u prilogu Izvještaja.

Tabela broj: 14. i grafikon broj 1.

142. Relativno spor povratak iz inostranstva uslovljen je boljim standardom života i integriranjem naših ljudi u zemljama prihvata. Značajan protok vremena u kome su u Bosni i Hercegovini stvarani osnovni preduslovi za fizikalni bezbjedan povratak, uslovili su da su se izbjegla i raseljena lica tako pokušavala lokalno integrirati u mjestima privremenog boravka.

Od gore datog broja povrataka treba reći da je do 31.08.2004. godine ukupno u Bosni i Hercegovini ostvareno 445.735 tzv. "manjinskih povrataka", od kojih je

Federaciji Bosne i Hercegovine 267.622, u Republiku Srpsku 156.731 i u Br ko Distrikt BiH 21.382 povratka.

Tabela broj 15. u prilogu

143. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je utvrdilo je po etkom 2003. godine da je za potrebe prioritetnog povratka, a u kombinaciji sa provo enjem imovinskih propisa, neophodno obnoviti još oko 50.000 stambenih jedinica za što je, prema standardima Me unarodne upravne grupe (IMG) o minimumu useljivog stambenog prostora po osobi, potrebno obezbijediti sredstva od oko 900 miliona KM.

S tim u vezi tokom 2003. godine Ministarstvo je pripremilo, a Vije e ministara BiH usvojilo je "Strategiju Bosne i Hercegovine za sprovo enje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma", koja predstavlja prvi zajedni ki, okvirni dokument Bosne i Hercegovine, kojim se definišu ciljevi i planiraju potrebne akcije i reforme, sve u cilju realizacije jednog od najvažnijih aneksa Op eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Aneks VII).

Do 2003. godine za ove namjene izdvojeno je oko 100 miliona KM od strane svih institucija u Bosni i Hercegovini (Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni, opštine, Br ko Distrikt BiH) i, otprilike još toliko sredstava me unarodne zajednice.

Tokom 2003. godine, u rekonstrukciju stambenog fonda i infrastrukture u Bosni i Hercegovini na ime olakšanog povratka raseljenih i izbjeglih lica, u ukupno najavljenim ulaganjima koja su iznosila 216,7 mil.KM, u estvovali su organi vlasti Bosne i Hercegovine sa 35% od ukupnog iznosa, me unarodni donatori sa 55%, dok je ostatak sredstava obezbije en putem nevladinog sektora i li nim ulaganjima povratnika.

Mjereno u odnosu na definisane okvirne ciljeve iz Strategije, jasno je da je 2003. godina, što se ti e ulaganja u rekonstrukciju bila prili no uspješna.

Dio programirane aktivnosti na rekonstrukciji otpo eo je tokom 2003. godine, ali je u smislu fizi kog realizovanja prenesen u 2004. godinu.

144. U 2004. godini dolazi do kona ne uspostave Fonda za povratak, kao samostalne upravne organizacije finansijskog tipa pri Vije u ministara BiH, koji e izvršavati finansijske odluke Komisije za izbjeglice i raseljena lica sprovoditi, kao koordinacionog tijela na nivou Bosne i Hercegovine

Sredstva za funkcionisanje Fonda za povratak i sprovo enje zaklju aka Komisije za izbjeglice i raseljena lica u oblasti rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe povratka obezbije ena su kao dio budžetskih sredstava za 2004. godinu nadležnih entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Vlade Br ko Distrikta BiH.

Sporazumima o udruživanju i na inu realizovanja sredstava za rekonstrukciju stambenih jedinica povratnika koji su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Vlada Br ko Distrikta potpisali za 2003. i 2004. godinu,

obezbije ena su sredstva u iznosu od oko 35,8 mil. KM za rekonstrukciju oko 2.000 stambenih jedinica za potrebe povratka u 2003. i 2004. godini.

145. Na osnovu Sporazuma za 2004. godinu, Komisija za izbjeglice i raseljena lica je na 9. sjednici održanoj 12.10.2004. godine u Mostaru, koriste i se ve ranije usvojenim podzakonskim aktima, izvršila izbor 42 opštine u kojima će se implementirati projekti i biti finansirani kao zajednički projekti (30 opština).

Rangiranje prioritetnih podruga je izvršeno je primjenom metodologije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice zasnovane na potrebama, odnosno na osnovu broja prijava za dobivanje pomoći i za rekonstrukciju i povratak registrovanih na osnovu javnog poziva Ministarstva objavljenog u junu 2004. godine i ukupnog broja preostalih uništenih i oštećenih stambenih jedinica na području određene opštine.

146. Realizacija povrata imovine i stanarskih prava

Ovo je jedan od strateških ciljeva implementacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je skoro u potpunosti završen.

Zbog različitih okolnosti u Bosni i Hercegovini, povrat imovine uvijek je tekao bolje od stvarnog povrata raseljenih lica i izbjeglica.

Neki od razloga su dosta spora uspostava stabilnosti i bezbjednosti na prostorima unutar Bosne i Hercegovine nakon potpisivanja Opretnog okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i relativno (ne)uređena regulativa na polju povrata imovine i stanarskih prava.


Proces povrata imovine i stanarskih prava privoden je na samom kraju (manje od 1% nevrade imovine).

147. Ukupno je na osnovu podnesenih 213.239 zahtjeva u Bosni i Hercegovini, zaključeno sa 30.09.2004. godine doneseno 198.307 ili 93 % pozitivnih rješenja kojima se odobrava povrat imovine i stanarskih prava, dok je u istom periodu svega 13.383 ili 6,28 % negativno riješeno.

Do pomenutog datuma, bilo je i "de iure" i "de facto" riješeno 92,71%, tj. 197.692 zahtjeva, tako da je vlasnika i nosilaca stanarskog prava uvedeno u posjed svoje imovine. Od ovog broja u Federaciji Bosne i Hercegovine je realizovan stvarni povrat od 107.326 zahtjeva ili 92,79%, u Republici Srpskoj 83.649 zahtjeva ili 92,35%, te u Brčko Distriktu BiH 6.717 zahtjeva, odnosno 96,11%.

U odnosu na rezultate ostvarene do početka 2003. godine, kada je procenat implementacije imovinskih zakona u Bosni i Hercegovini iznosio 69%, rezultati ostvareni u periodu 01.01.2003. do 30.09.2004. godine su za skoro etvrtinu uvećani, kako je prikazano u sljedećem grafikonu.

Grafikon broj: 1. Procenat provođenja imovinskih propisa u Bosni i Hercegovini



5. Stvaranje uslova za održiv povratak

148. Stvaranje uslova za održiv povratak i reintegriranje povratnika, jeste strateški cilj u kome se bilježe ograničeni rezultati. Nedovoljno definisana i konzistentna politika i propisi iz oblasti zdravstva, školstva, socijalne zaštite, zapošljavanja i drugih pitanja održivosti povratka, naročito u ranijem periodu, predstavljaju veliku smetnju konačnom procesu povratka i reintegracije u Bosni i Hercegovini.

Ovo je oblast u Bosni i Hercegovini koja je uglavnom u nadležnosti resornih institucija u entitetima, pa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ne može na institucionalan način intervenisati u ovoj oblasti.

Ipak, u posljednje vrijeme desile su se krupne organizacione promjene na nivou Bosne i Hercegovine, kao što su npr. promjene unutar Vijeća ministara BiH, i to formiranjem Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, zatim proširenjem nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, kroz preuzimanje određenih pitanja iz oblasti koje do sada nisu bile tretirane na nivou Bosne i Hercegovine, a to su zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, penzije i dr.

S druge strane, uvažavajući i injenicu da pitanja vezana za održivost nisu u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, sve važne oblasti koje se mogu tretirati u kontekstu održivosti povratka (bezbjednost, školstvo, zdravstvo, socijalna i penziona zaštita, deminiranje dr.), stalne su i vrlo značajne tačke dnevnog reda sjednica Komisije za izbjeglice i raseljena lica, koja je ovu problematiku programski uredila i na taj način ispunjava svoju koordinirajuću ulogu između resornih institucija.

149. Na 2. sjednici Komisije održanoj 24.03.2004. godine usvojen je Plan aktivnosti za razmatranje pitanja održivosti povratka. Na osnovu tog plana tokom 2004. godine tretirana su pitanja bezbjednosti i deminiranja, školstva i zdravstva.

U okviru rasprave o pitanjima sigurnosti kao elementu održivosti povratka, konstatovano je da je bezbjednost sve manji razlog koji negativno utiče na donošenje konačne odluke o povratku i reintegraciji povratnika. Tokom zadnje dvije godine, ubrzano je provedena primjena imovinskih propisa i većina je gotovo sva imovina i stanarska prava prijeratnim vlasnicima i nosiocima stanarskog prava. To je dalo veliki podstrek stvaranju dobre klime među ljudima, potpunom ostvarenju

slobode kretanja i otvaranju svih dijelova Bosne i Hercegovine za slobodan pristup i kretanje prijeratnog stanovništva.

Međutim, u smislu cijelog kupa stanja u oblasti bezbjednosti, potrebno je i dalje raditi na institucionalnoj izgradnji ovog sektora.

Zapošljavanje predstavnika tzv. "manjinskih naroda" u policiji i ministarstvu unutrašnjih poslova prioritet je na kome nije dovoljno urađeno, iako ima rezultata.

150. Rezultati su evidentni na planu deminiranja kao važnog preduslova za povratak i reintegraciju u Bosni i Hercegovini, iako injenica da je još uvijek oko 4 % teritorije Bosne i Hercegovine pod minama ne daje pravo na zadovoljstvo stanjem po ovom pitanju. Deminiranje je svakako važan preduslov povratka, posebno ako se zna da je sada aktuelan povratak u sela i u mesta gdje poljoprivreda i stvarstvo nisu osnove za obezbjeđenje egzistencije povratnika.

Ova se oblast koordinira sa Ministarstvom civilnih poslova na način da se njemu dostavljaju planovi i projekti povratka, koji se zatim putem Komisije za deminiranje i putem bilateralnih donatora uskladjuju sa planovima deminiranja.

Bosna i Hercegovina je zemlja sa najvećim i najkompleksnijim problemom mina u Evropi i u grupi najugroženijih zemalja u svijetu. Ovo stanje usložnjava priroda problema mina u Bosni i Hercegovini koji karakteriše: nepostojanje zapisnika o minskim poljima, nepouzdani podaci o lokacijama minskih polja, njihovom obliku i rasporedu mina, postavljanje mina pojedinačno ili u relativno malom broju na velikoj površini, što za posljedicu ima veliku sumnju površinu. Mine ograničavaju pristup prirodnim i drugim resursima nepodnemljivim za razvoj zemlje, a posebno za održivost povratka stanovništva.

Ukupna sumnjičiva površina iznosi 2,481 km² ili oko 4 % teritorije Bosne i Hercegovine. Broj lokalnih zajednica ugroženih minama u Bosni i Hercegovini je 1.366 što je 1/5 od ukupnog broja ovih zajednica. U zajednicama pogotovo u minama živi oko 1.300.000 ljudi, od kojih je 100.000 neposredno ugroženo. Minskom kontaminacijom ukupno je zahvaćeno 128 opština.

U proteklom periodu ostvaren je znatan napredak u izgradnji sistema protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini. Ovaj napredak se ogleda u dogradnji Standarda za uklanjanje mina i NUS-a i usvajanju nove Strategije deminiranja u Bosni i Hercegovini do 2009. godine.


Tabela broj: 5.

Humanitarno deminiranje

GODINA	Oštećeno m²	Oštećeno kuća
2002	6.001.392,00	300
2003	6.411.947,00	181
2004	4.170.961,00	88
UKUPNO	16.584.300,00	569

151. Težište protivminskih akcija koje su u funkciji održivosti povratka u periodu 2002-2004. godine bilo je na deminiranju zemljišta namijenjenog povratku stanovništva, zatim na infrastrukturi, stanovanju (obnovi kuća) i poljoprivredi. Pored operacija humanitarnog deminiranja, preduzimane su različite preventivne mjere radi zaštite stanovništva. Težište ovih mjera je bilo na obilježavanju i edukaciji stanovništva o minskoj opasnosti.

Grafikon broj: 2.



152. Zbog usklađivanja interesa za povratak i stvaranja preduslova za njegovo realizovanje, vlast daje prioritet obnovi oko 50.000 stambenih jedinica,ime bi se obezbijedio direktni povratak oko 200.000 raseljenih lica i izbjeglica u planirane etiri godine, što bi kombinovanjem sa provođenjem imovinskih propisa (PLIP) stvorilo prepostavke za puno sprovođenje odredbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i uspješno okončanje procesa povratka u Bosni i Hercegovini.

Da bi se postigao ovaj ambiciozni strateški cilj neophodno je usaglasiti politiku i propise iz ove oblasti i osposobiti Fond za povratak koji je tokom 2004. godine počeo sa radom. Na ovaj način se aktivnije učeće, te da i međunarodna zajednica usmjeri sredstva u Fond za povratak i tako doprinosi učenju u zajednicim aktivnostima. Pretpostavlja se da je za finansiranje rekonstrukcije 50.000 stambenih jedinica neophodno obezbijediti oko 900 miliona KM.

153. Bosna i Hercegovina, iako zemlja sa najvećim brojem izbjeglog i raseljenog stanovništva, zbog situacije u okruženju primila je veliki broj izbjeglica iz SRJ i Republike Hrvatske. Prema aktuelnim podacima od 30.09.2004. godine u Bosni i Hercegovini boravi 22.534 izbjeglice koji uživaju sva prava shodno pozitivnim zakonskim propisima. Od navedenog broja 3057 su izbjeglice iz Srbije i Crne Gore, a 19.477 iz Republike Hrvatske.

154. Prema Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu (u daljem tekstu: Zakon) Ministarstvo sigurnosti BiH nadležno je za pitanja azila, a posebno za odlučivanje po zahtjevima za azil.

U periodu od 01.01. do 30.06.2004. godine Odsjek za azil, koji funkcioniše u Sektoru za imigraciju i azil Ministarstva sigurnosti BiH (u daljem tekstu Odsjek za azil), nije bio kadrovski i tehnički osposobljen za provođenje azilantskog postupka, tako da je UNHCR sprovedio aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje izbjeglih koga statusa. Osnovni cilj ovog projekta odnosi se na uspostavljanje funkcionalnog sistema azila u Bosni i Hercegovini, tj. izgradnja kapaciteta organa vlasti kako bi isti preuzele funkciju provođenja azilantskog postupka polovinom 2004. godine.

Da bi državni organ, tj. Odsjek za azil bio u mogućnosti da preuzeme u definisanom roku Zakonom utvrđenu nadležnost, u izvještajnom periodu bilo je neophodno da se ostvare slijedeći rezultati: definisane su procedure upravljanja postupkom utvrđivanja izbjeglih koga statusa od identifikovanja tražilaca azila, prijema zahtjeva za azil, upućivanja tražilaca azila u azilantsku proceduru, donošenja odluke koja je konačna u upravnem postupku, pa do donošenja odluke koja je izvršna po pravosnažnosti rješenja.

Uračuni su podzakonski akti:

- Nacrt ustrojstva Sektora za imigraciju i azil kao organizacione jedinice Ministarstva bezbjednosti, što je sastavni dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine .
- Podzakonski akti kojima se reguliše ova oblast su:
 - Pravilnik o putnom listu za strance ("Službeni glasnik BiH", broj: 25/04),
 - Pravilnik o azilu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04)
 - Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04)

UNHCR je Odsjeku za azil, u skladu sa projektom "Pomoći i izgradnja kapaciteta u Odjeljenju za azil" pri Ministarstvu bezbjednosti BiH, omogućio angažovanje dva pravnika i jednog prevodioca na ugovor o djelu. Pravnici su nastavili svoj kontinuitet angažmana od 2003. godine, a prevodilac je angažovan 01.06.2004. godine. Ova pomoći je neophodna zbog kontinuiteta, sve do završetka zvanih nih procedura popunjavanja radnih mesta u Odsjeku za azil.

Obuka službenika Odsjeka za azil i Odjeljenja za strance vrši se u ministarstvima unutrašnjih poslova entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Uračuna je Odluka o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji, i Uputstvo o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji.

155. a) Lica izbjegla iz Srbije i Crne Gore imaju priznat privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini

U izvještajnom periodu u skladu sa Odlukom o produženju privremenog prihvata lica iz Srbije i Crne Gore u Bosni i Hercegovini i Uputstvom o statusu osoba iz Srbije i

Crne Gore koja su privremeno prihva ena u Bosni i Hercegovini realizovana je aktivnost produženja privremenog prihvata za lica iz Srbije i Crne Gore koja imaju priznat privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini. Aktivnost produženja privremenog prihvata trajala je do 29.06.2004. godine.

Pravo na privremeni prihvat do 30.06.2004. godine imalo je 3057 lica koja u skladu sa važe om pravnom regulativom imaju pravo na produženje privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini do 30.06.2005. godine.

Prema raspoloživim podacima, od državljana Srbije i Crne Gore koji imaju pravo na produženje privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini do 30.06.2005. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine boravište imaju 3033 lica, a u Republici Srpskoj 24 lica.

Polnu strukturu lica koje imaju pravo privremenog prihvata ini 1.539 žena i 1.518 muškaraca.

b) Lica izbjegla iz Republike Hrvatske

Pored izbjeglih lica iz Srbije i Crne Gore, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj boravi i veliki broj izbjeglih Srba iz Republike Hrvatske kojih, prema najnovijim podacima, ima 19.477. Treba ukazati da su ovoj kategoriji izbjeglica drasti no ugrožena osnovna ljudska prava, jer njihova mati na država Republika Hrvatska do sada nije pokazala interes da stvori bar minimalne uslove da se oni vrate svojim ku ama. Naro ito su ugroženi oni kojima je država Hrvatska zakonskom regulativom oduzela stanarska prava i oni fakti ki nemaju gdje da se vrate. Dodaju li se tome i drugi egzistencijalni problemi pomenutih lica i nemogu enost države Bosne i Hercegovine da sama rješava ove veoma složene probleme, bi e nužno iste rješavati na relaciji Zagreb-Sarajevo-Beograd. Istina, predstavnici vlasti tri države ve su ostvarili preliminarne dogovore i potpisali odgovaraju e protokole za rješavanje problema Srba izbjeglih iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.

c) Podneseni zahtjevi za azil u Bosni i Hercegovini i priznata prava za izbjegli ki status

U promatranom periodu UNHCR je provodio postupak utvr ivanja izbjegli kog statusa, Odsjek za azil je u estvovao samo u edukativnom smislu - edukacija uz rad zaposlenih u Odsjeku za azil.

d) Smještaj u izbjegli ko prihvatne centre

Kako ne postoji azilantski centar, u izvještajnom periodu UNHCR je tražioce azila smještao u izbjegli ko-prihvatne centre koji su formirani za smještaj lica iz Srbije i Crne Gore koja uživaju privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini. Navedenim centrima je upravljalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a Odsjek za azil Ministarstva sigurnosti nije imao nikakvih aktivnosti u navedenoj oblasti.

156. Mjere implementacije

(i) Upravljanje postupkom utvr ivanja izbjegli kog statusa kojeg preuzima Ministarstvo bezbjednosti

U toku izvještajnog perioda UNHCR je provodio aktivnosti na utvrivanju izbjegli kog statusa u Bosni i Hercegovini.

Tako er, zaposleni u Odsjeku za azil su nastavili obuku uz rad koju je implementirao UNHCR, a ista se odnosila na oblast meunarodnog izbjegli kog prava, provo enje azilantskog postupka i donošenje prvostepenih odluka koje su kona ne u upravnom postupku.

Odsjek za azil, u saradnji sa UNHCR-om, preduzeo je aktivnosti na izgradnji i ospozobljavanju sistema upuivanja zahtjeva za azil koji su podnijeti u Odjeljenjima za strance u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, centrima javne bezbjednosti u Republici Srpskoj i Policije Brko Distrikta, kao i Državnoj grani noj službi.

Preuzimanje azilantskog postupka od UNHCR-a u Ministarstvo bezbjednosti BiH podrazumijeva i obezbje enje uslova za prihvati i smještaj tražilaca azila. Vijeće ministara BiH je na 51. sjednici održanoj 29.04.2004. godine donijelo odluku o osnivanju specijalizovanih ustanova za prihvati stranaca. Jedna od specijalizovanih ustanova je i Azilantski centar, tj. centar za zbrinjavanje lica koja zatraže azil u Bosni i Hercegovini.

(ii) Podzakonski akti koji su zakonski definisani i odnose se na meunarodnu zaštitu tražilaca azila izbjeglica, kao i relevantna interna uputstva

- Odsjek za azil, u saradnji sa UNHCR-om, pripremio je tekst nacrta organizacije Sektora za azil kao organizacione jedinice Ministarstva sigurnosti, što je sastavni dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pravilnik se nalazi u fazi usvajanja.
- Pravilnikom je definisan Sektor za azil kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva sigurnosti koja se sastoji od tri odsjeka i to: Odsjek za postupak azila, Odsjek za potporu i Odsjek za prihvati i program.
- Odsjek za azil, u saradnji sa UNHCR-om, pripremio je tekst Pravilnika o azilu u Bosni i Hercegovini, koji je stupio na snagu 15.06.2004. godine.
- Pravilnikom se propisuju osnovni principi, nadležni organi, uslovi i na isticanja izbjegli kog statusa i privremenog boravka iz humanitarnih razloga u skladu sa članom 79. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Tako er, ovim pravilnikom propisuju se prava i obaveze tražitelja azila, metod i postupak registracije izbjeglica, te principi zaštite podataka kao i ostala pitanja vezana za azil u Bosni i Hercegovini.
- Odsjek za azil, u saradnji sa UNHCR-om, u estvovanju je u radu radne grupe koja je pripremila Pravilnik o putnom listu za strance.
- Pravilnikom je definisana mogunost izdavanja Putnog lista za strance onom strancu koji je imao odobren azil ili odobrenje boravka iz humanitarnih razloga, ili ako uživa privremenu zaštitu, kako bi mu se omoguio povratak u mati nu zemlju ili u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka, ili u treću državu koja to licu prihvata.

(iii) Utvrivanje odgovarajućih propisa kojima će se obezbijediti adekvatna rješenja za lica sa Kosova i Metohije koja trenutno imaju status privremenog prihvata

U skladu sa Upustvom o statusu lica iz Srbije i Crne Gore koja su privremeno prihva ena u Bosni i Hercegovini, Odjel za azil u saradnji sa op inskim organima nadležnim za pitanja raseljenih lica i izbjeglica vršio je produženje privremenog prihvata osobama iz Srbije i Crne Gore u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti na produženju privremenog prihvata trajale su do 29.06.2004. godine. Stupanjem na snagu Uputstva o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji prestala je primjena Uputstva o statusu lica iz Srbije i Crne Gore koja su privremeno prihva ena u Bosni i Hercegovini.

Zaposleni u Odsjeku za azil su bili u stalnom kontaktu sa op inskim organima nadležnim za pitanja izbjeglih i raseljenih lica i pružali sve potrebne upute za implementaciju važe ih uputstava.

- Odsjek za azil, u saradnji sa UNHCR-om, pripremio je Odluku o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji, koja je stupila na snagu 18.06.2004. godine.
- Odlukom se do 30.06.2005. godine produžava status privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji. Navedenom odlukom Ministarstvo bezbjednosti BiH je ovlašteno da izmjeni i dopuni Uputstvo o statusu lica iz Srbije i Crne Gore koja su privremeno prihva ena u Bosni i Hercegovini ili da donese novo Uputstvo kojim e se regulisati status lica koja u skladu sa Odlukom uživaju status privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini
- U skladu sa Odlukom o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji, Odsjek za azil u saradnji sa UNHCR-om pripremio je Uputstvo o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji, koje je stupilo na snagu 29. 06.2004. godine.

Uputstvom se reguliše postupak i uslovi produženja statusa privremenog prihvata, prava i obaveze lica kojima je privremeni prihvat produžen u Bosni i Hercegovini, kao i uslovi pod kojim status privremenog prihvata može prestati i prije isteka roka na koji je privremeni prihvat produžen.

Ministarstvo sigurnosti BiH je u saradnji sa UNHCR-om uradio obrasce koji su definisani Upustvom o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i Metohiji, koji su proslike eni nadležnim opštinskim organima za sprovo enje postupka produženja privremenog prihvata. Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za azil, uradio je i opštinskim organima dostavio spiskove lica kojima je produžen privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini do 30.06.2005. godine.

Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za azil, organizovao je radni sastanak sa predstavnicima opštinskih organa nadležnih za pitanja raseljenih lica i izbjeglica i iste upoznao sa primjenom Uputstva o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu i

Metohiji, te je izvršena analiza mogu ih problema u primjeni i definisani principi postupanja.

Uticaj na zaštitu uživalaca i politika prioriteta UNHCR-a

157. Definisan je i usvojen pravni okvir ija implementacija osigurava tražiteljima azila i izbjeglicama pristup teritoriji Bosne i Hercegovine, pravi nom i djelotvornom postupku utvrivanja izbjegli kog statusa.

Obezbije ena je pravna procedura koja omoguava razvoj i ja anje resursa države da upravlja funkcionalnim sistemom azila.

Educiran je kadar za sve faze azilantskog upravnog postupka, tj. od momenta identifikovanja tražilaca azila, preuzimanja zahtjeva, do donošenja kona ne odluke u upravnom postupku. Broj lica koji je educiran nije dovoljan, i u edukaciju kadra treba uključiti veći broj lica.

Donesena pravna regulativa definisala je da se tokom cijelog azilantskog postupka treba nastojati da se prioritetno rješavaju zahtjevi tražitelja azila koji su: žrtve nasilja, mu enja ili traume, osobe, posebno žene koje su izložene riziku nasilja, mu enja ili traume, starci ili invalidi, napuštena djeca, oni kojima je potrebna hitna medicinska pomoć itd.

Slična ulaganja i projekti

158. U oktobru 2003. godine pokrenut je projekat Evropske komisije u okviru CARDS programa pod nazivom "Podrška izgradnji kapaciteta za postupanje po zahtjevima za odobrenje azila i tretman osoba koje traže azil u Bosni i Hercegovini". Cilj projekta je da se pruži pomoć organima Bosne i Hercegovine da izgrade vlastitu sposobnost kojom će osobama koje traže azil i izbjeglicama osigurati pristup teritoriji i pravi nom djelotvornom postupku utvrivanja izbjegli kog statusa, te im omoguiti da iskoriste prava zagarantirana u domaćem zakonodavstvu koje je u skladu sa međunarodnim standardima. Projekat finansira Evropska komisija, a provodi ga UNHCR u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti.

Evropska komisija iz programa CARDS finansira projekat "Formiranje centralne baze podataka i softverska podrška na teritoriji BiH". Implementacijom navedenog projekta planirano je obezbjeđenje tri pristupne stanice za korištenje i vezu sa bazom podataka o strancima, dva printer-a za organizacionu jedinicu Azila i 16 board camera za Odjeljenja za strance gdje će se primati zahtjevi za azil. Nabavka planirane opreme je nedovoljna za provedbu azilantskog postupka po proceduri koja je definisana donešenim podzakonskim aktom.

Tabela broj: 6. Izvještaji o progresu prema pokazateljima

Pokazatelji efikasnosti	Stvarni napredak
<ul style="list-style-type: none">Nijednom tražitelju azila na granici nije odbijen pristup teritoriji.Broj prisilnih povrataka (<i>refoulement</i>) i deportacija tražitelja azila i izbjeglica u treće zemlje smanjen je ili je u potpunosti poništen.Nijednom tražitelju azila nije uskraćen pristup azilantskom postupku.	<ul style="list-style-type: none">Nema podataka da je tražitelju azila na granici bio odbijen pristup teritoriji BiHNijedan tražitelj azila ili izbjeglica nije deportovan, niti je prekršen princip <i>refoulement</i>-aPostupak azila vodio je UNHCR, te Ministarstvo nije imalo podataka da je nekoj osobi odbijen

% zahtjeva tražitelja azila obrađeno je za 10 mjeseci.	pristup proceduri o azilu.
<ul style="list-style-type: none"> Nijednom tražitelju azila ili izbjeglici nije uskraćen pristup pravima koja su zagarantovana prema međunarodnim i regionalnim standardima. Zakonske rupe u nacionalnom zakonodavstvu su redukovane. Podzakonski akti na Zakon usvojeni su do 14.aprila 2004. godine. 	<ul style="list-style-type: none"> Odsjek ne raspolaže pokazateljima iz oblasti ostvarivanja ovih prava, jer je funkcija ostvarivanja navedenih prava u izveštajnom periodu bila odvojena od Ministarstva sigurnosti – Odsjeka za azil. Podzakonski akt Pravilnik o azilu u Bosni i Hercegovini donešen 15.04.2004. godine.
<ul style="list-style-type: none"> Nijednoj osobi kojoj je potrebna međunarodna zaštita ta zaštita nije uskraćena (bilo da se radi o kontinuiranom privremenom prihvatu ili pristupu ili azilantskom postupku). 	<ul style="list-style-type: none"> Svim osobama koje su privremeno prihvate u BiH do 30.06.2004. godine privremeni prihvat u BiH je produžen do 30.06.2005. godine,a azilantski postupak je provodio UNHCR.

Pokazatelji dostignuti a	Stvarni napredak
<ul style="list-style-type: none"> Nacrti podzakonskih akata blagovremeno dati na usvajanje. U nacrtima podzakonskih akata stavovi i komentari UNHCR-a uzeti u obzir. 	<ul style="list-style-type: none"> Nacrti podzakonskih akata blagovremeno dati na usvajanje. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - u fazi usvajanja. Pravilnika o azilu u Bosni i Hercegovini - stupio na snagu ("Sl. glasnik BiH", broj 26/04). Pravilnik o putnom listu za strance - stupio na snagu ("Sl. glasnik BiH", broj 25/04). U nacrtima podzakonskih akata stavovi i komentari UNHCR-a uzeti u obzir.
<ul style="list-style-type: none"> Nakon podnošenja na usvajanje, u nacrt podzakonskog akta uvršteno radno mjesto prevodioca. Strategija je dovršena do 30. juna 2004. godine bez propusta u proceduri primopredaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog podzakonskog akta o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva uređen i uvršteno radno mjesto prevodioca u Sektoru za azil. Strategija je pripremljena do 30. juna 2004. godine. Radi se na usaglašavanju odredaba prijedloga Protokola o prenosu određivanja statusa izbjeglice i drugih odgovornosti vezanih za azil sa UNHCR-a na Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo prima i registruje sve nove zahtjeve za azil od 1. jula 2004. godine. Do 1. jula 2004. godine informacija dostupna na svim mjestima ulaska. Informacija je sa injena na svim jezicima koje govore tražitelji azila u BiH. Statistički podaci se redovno prosjećaju UNHCR-u. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo je primiti i registrovati sve nove zahtjeve za azil od 1. jula 2004. godine. Informacija nije pripremljena, aktivnosti prolongirane za drugu polovicu 2004. godine. Ministarstvo ima statističke podatke vezane za osobe koje uživaju pravo na privremeni prihvat BiH i iste, na zahtjev, prosjećaju UNHCR-u. Softver za baze podataka o tražiocima azila nije još uređen.
<ul style="list-style-type: none"> Tim kompetentnih prevodilaca uspostavljen do preuzimanja postupka određivanja izbjeglih kog statusa od strane Ministarstva. 10 muških i ženskih prevodilaca prošlo obuku UNHCR-a. Svi službenici u Odjelu za azil prošli su obuku o izbjeglih kom pravu i pravima tražilaca azila i izbjeglica. 3 pravnika prošla obuku na radnom mjestu o tehnikama intervjuisanja, pisanjima procjena, itd. UNHCR omogućio učešće X pravnika na eksternim treninzima o izbjeglih kom pravu. Blagovremeno nabavljena oprema prema UNHCR-ovim smjernicama za nabavku opreme. 	<ul style="list-style-type: none"> Tim prevodilaca nije uspostavljen i Ministarstvo koristi prevodioce UNHCR-ovog tima. Aktivnost nije realizovana u izveštajnom periodu, ali je ista u podprojektu planirana za drugu polovicu 2004. godine. Svi službenici u Odsjeku za azil prošli obuku o izbjeglih kom pravu i pravima tražilaca azila i izbjeglica. U skladu sa prijemom novih radnika po predloženoj sistematizaciji, koja je u fazi usvajanja, potrebno je nastaviti edukacije iz određenih oblasti u azilantskom postupku. 2 pravnika prošla obuku na radnom mjestu o tehnikama intervjuisanja, pisanjima procjena, itd. Još uvek 1. pravnik prolazi navedenu obuku. Nabavka opreme u toku.

Pokazatelji dostignu a	Stvarni napredak
<ul style="list-style-type: none"> Preispitivanje dalje potrebe za zaštitom blagovremeno privедено kraju. Preispitivanje nije uzrokovalo nijedan propust po pitanju zaštite. 	<ul style="list-style-type: none"> Preispitivanje dalje potrebe za zaštitom blagovremeno privедено kraju. Odluka o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu - stupila na snagu ("Sl. glasnik BiH", broj 33/04). Upustvo o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini lica iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu - stupilo na snagu 29. 06.2004. godine ("Sl. glasnik BiH", broj 33/04).
<ul style="list-style-type: none"> Svaki pojedinac je adekvatno informisan. 	<ul style="list-style-type: none"> Svaki pojedinac je adekvatno informisan. Informacija o produženju statusa privremenog prihvata dostavljena na adrese korisnika.

159. Op a procjena rezultata Projekta

a) Cjelokupni uticaj projekta

Implementacijom Projekta u izvještajnom periodu obezbije eno je:

- izrada pet podzakonskih akata, od kojih je 4. stupilo na snagu, a jedan je u fazi donošenja,
- oja an je kadrovski potencijal Odsjeka za azil zapošljavanjem po ugovoru o djelu 2 pravnika i 1 prevodioca,
- vršena edukacija uz rad zaposlenih u Odsjeku za azil,
- održan je jedan "okrugli sto" i seminar u cilju edukacije po jednog inspektora za strance u MUP-ovim odjeljenjima za strance za poslove koji su u nadležnosti istih.
- Implementacijom Projekta obezbije eni su uslovi da Ministarstvo sigurnosti 1.7.2004. godine preuzme aktivnosti na registraciji novih tražilaca azila i donošenju odluka po navedenim zahtjevima koje su kona ne u upravnom postupku.

b) Saradnja sa drugim u esnicima

Odsjek za azil Ministarstva sigurnosti direktno sara uje sa UNHCR-om po svim pitanjima koja su vezana za oblast azilantskog postupka i statusa lica koja uživaju privremeni prihvat u Bosni i Hercegovini. Tako er, u izvještajnom periodu Odsjek za azil Ministarstva sigurnosti direktno je sara ivao sa Evropskom komisijom i IOM-om na implementaciji projekata iz programa CARDS koji podržavaju razvoj azilantskog sistema u Bosni i Hercegovini.

c) Nezadovoljene potrebe

U izvještajnom periodu implementacija Projektnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoja azilantskog sistema u Bosni i Hercegovini, uglavnom, su slijedila definisani plan Projektom. Prioritet je dat izradi pravne regulative i edukaciji kadra.

Zna ajan broj podzakonskih akata je ura en i implementacija istih se o ekuje u narednom periodu. Me utim, potrebno je donijeti i nedostaju e pravne akte kako bi se pravno regulisale procedure primjene azilantskog sistema u cijelosti, kao što je izdavanje putnog dokumenta za izbjeglice, funkcionisanje azilantskog centra i definisanje uslova za dalje regulisanje statusa svim licima koja su stekla izbjegli ki status, ili im je odobren privremeni prihvat na teritoriji Bosne i Hercegovine prije stupanja na snagu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Edukovani je određen broj lica koja su u mogunosti preuzeti i provesti azilantski postupak i to od momenta prepoznavanja potencijalnog tražioca azila, preuzimanja zahtjeva za azil, pa do donošenja konačne odluke u upravnom postupku. Međutim, broj edukovanih osoba je nedovoljan i potrebno je na svim nivoima nastaviti edukacije radi povećanja broja lica koja su sposobljena za provođenje aktivnosti azilantskog postupka.

Obezbeđuje se tehničke komponente, koja je pored pravne regulative i sposobljenog kadra neophodna za provođenje azilantskog postupka, je u zakašnjenu. Realizacija navedenog segmenta je prioritet u narednom periodu implementacije Projekta.

d) Naučene lekcije i preporuke za budućnost

Smatramo da je Bosna i Hercegovina u izveštajnom periodu, u saradnji sa UNHCR-om, postigla značajne rezultate koji su posljedica koordinacije svih aktivnosti koje se realizuju po projektima koji podržavaju razvijanje azilantskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Uspostavljenu praksu i nadalje treba nastaviti u budućem periodu i stalno raditi na iznalaženju novih rješenja koja će omogućiti efikasno provođenje azilantskog sistema u Bosni i Hercegovini, u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU.

e) Način regulisanja slobode kretanja stranaca

Sloboda kretanja stranaca regulisana je članom 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u kome se kaže da stranci koji borave u Bosni i Hercegovini, pod uslovima koje određuje pomenuti zakon, uživaju pravo na slobodno kretanje unutar zemlje i slobodan izbor mjesta svog boravka, ako nije drugačije određeno pomenutim ili drugim posebnim zakonom.

f) Pravo stranaca da zasnuju radni odnos u Bosni i Hercegovini

Prava zapošljavanja stranih državljanina i lica bez državljanstva regulisana su posebnim zakonima o zapošljavanju stranaca koji su doneseni u oba entiteta, a na nivou države Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. Strancem se, u smislu pomenutih zakona, smatraju fizička lica koja nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Stranac može zaključiti ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa poslodavcem prije nego što stranac dobije radnu dozvolu u skladu sa zakonom. Radna dozvola izdaje se strancu, pod uslovom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak na prostoru Bosne i Hercegovine. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu. Izuzetno, prema zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme. Zahtjev za radnu dozvolu za zapošljavanje stranaca podnosi poslodavac odgovarajući službi za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom sa strancem, zatim o uslovima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja.

Radnu dozvolu izdaje služba za zapošljavanje. Strancu koji posjeduje turističku vizu ne može se izdati radna dozvola.

Radna dozvola za strance prestaje da važi u sljedećim slučajevima: istekom vremena na koje je izdata, istekom vremena za koje važi odobrenje za privremeni

boravak, otkazom boravka, u skladu sa posebnim propisima i gubitkom statusa stalno nastanjenog stranca, istekom vremena za koji je zaključen ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, oduzimanje radne dozvole i sl.

Strancu se oduzima radna dozvola ako izvrši krivi no djelo ili teško djelo protiv javnog reda i mira za koje se može izreći kazna zatvora, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom. O oduzimanju radne dozvole odlučuje organ koji je donio istu. Nadležna služba je u roku od pet dana od dana oduzimanja radne dozvole strancu dužna da obavijesti nadležnu inspekciju za rad i zapošljavanje.

Poslodavac koji je od dana stupanja na snagu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu zaključio ugovor o radu, odnosno ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa strancem, dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu. Ako stranac ne dobije radnu dozvolu, u skladu sa Zakonom, prestaje mu ugovor o radu, odnosno prestaje mu ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Iako su prethodna rješenja sadržana u oba entitetska zakona o zapošljavanju stranaca, postoje mišljenja da su postojeća rješenja u suprotnosti sa Zakonom o azilu i boravku stranaca u Bosni i Hercegovini, prema kojem je radna dozvola jedan od uslova za dobijanje privremenog boravka i ulaska u zemlju. Postoje mišljenja da bi poslodavcu radnu dozvolu trebalo usloviti zakonitim boravkom stranaca u Bosni i Hercegovini i da se radna dozvola ne može izdavati licu koje nema zakonit boravak i koje nije prisutno na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer je to u suprotnosti i sa ostalim propisima iz oblasti rada i zapošljavanja. Trenutno važeća rješenja u oba entitetska zakona su u funkciji borbe protiv trgovine ljudima i nezakonitog i nelegalnog ulaska u zemlju. Kada bi radna dozvola bila osnova za ulazak u zemlju radi zapošljavanja, to bi bio veliki rizik jer bi prethodna ponuda poslodavca za zaključivanje ugovora o radu mogla biti u velikoj mjeri zloupotrebljena i u funkciji nezakonitog ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Član 13. Prava stranih lica

160. Prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine protjerivanje stranih lica može se izvršiti samo na osnovu odluke donesene u skladu sa važećim zakonskim propisima, osim u slučaju ajevima kada za to postoje nužni razlozi radi nacionalne bezbjednosti, da se iznesu razlozi o protjerivanju i da njegov slučaj bude razmatran od strane nadležnih vlasti, te da mu se odredi li nije branilac. Prema članu 56. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, protjerivanje je mjera kojom se nalaže strancu izlazak iz Bosne i Hercegovine i zabranjuje ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini u određenom vremenskom periodu koji ne može biti kraći i od jedne ni duži od deset godina. Rješenje o protjerivanju stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine donosi nadležna organizaciona jedinica Ministarstva sigurnosti BiH po službenoj dužnosti, na prijedlog suda, druge organizacione jedinice Ministarstva ili ministarstava unutrašnjih poslova. Vrijeme trajanja protjerivanja računa se od dana donošenja konačne odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru (pritvoru), ili pod nadzorom ne računa u vrijeme trajanja ove mjeru. Rješenjem o protjerivanju određuje se rok za dobrovoljno izvršenje rješenja koji ne može biti duži od 15 dana.

161. Strancu može biti izre ena mjera protjerivanja iz slijede ih razloga: ako je ostao u Bosni i Hercegovini nakon isteka roka važenja vize, ili odobrenja boravka; nakon isteka perioda važenja prava na bezvizni boravak; ako je viza pravosnažnom odlukom poništena ili ukinuta, a strancu nije otkazan boravak; ako je ostao u Bosni i Hercegovini nakon prestanka važenja azila ili nakon što je zahtjev za azil odbijen pravosnažnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu sa zakonom, niti je stekao državljanstvo Bosne i Hercegovine; ako je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva Bosne i Hercegovine postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu sa ovim zakonom; ako je prekršio ili pokušao da prekrši propise o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine, bez obzira da li je povreda nastala pri ulasku ili izlasku iz Bosne i Hercegovine; ako je pravo boravka stranaca ili odobrenje boravka pravosnažno otkazano u skladu sa zakonom, a u navedenom roku nije napustio teritoriju Bosne i Hercegovine; ako je pravosnažnom sudskom odlukom proglašen krivim zbog krivi nih djela koja imaju obilježja trgovine narkoticima, oružjem, ljudima, kriju arenja ljudi, terorizma, pranja novca ili bilo kojeg oblika organizovanog, prekograni nog i transnacionalnog kriminala, a sud mu uz kaznu nije izrekao i mjeru bezbjednosti protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine; ako ga Sud Bosne i Hercegovine osudi za drugo krivi no djelo i kazni sa više od etiri godine zatvora, a sud mu uz kaznu nije izrekao mjeru bezbjednosti protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

162. Pri ocjeni da li e se strancu izre i mjera protjerivanja sa teritorije države, odnosno prilikom donošenja odluke o dužini trajanja te mjerne, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva dužna je da sa istom pažnjom ocijeni sve okolnosti, dokaze i injenice bitne za donošenje odluke, a u skladu sa na elima i odredbama Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

163. Protiv rješenja o protjerivanju dozvoljena je žalba Ministarstvu sigurnosti BiH u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Kona no rješenje o protjerivanju izvršava nadležna organizaciona jedinica Ministarstva koja je donijela prvostepeno rješenje, preduzimanjem mjera za prisilno udaljavanje stranaca iz Bosne i Hercegovine, po potrebi uz saradnju drugih organizacionih jedinica Ministarstva sigurnosti BiH ili ministarstva unutrašnjih poslova, a u skladu sa pomenutim zakonom.

164. Prema postoje em zakonodavstvu Vije e ministara BiH može izuzetno, na obrazložen prijedlog državnog ministarstva ili nadležnog ministarstva sigurnosti BiH, rješavaju i u pojedina nim slu ajevima donijeti odluku o protjerivanju stranaca iz Bosne i Hercegovine, ako ocijeni da je protjerivanje nužno u interesu javnog poretk, ili se zasniva na razlozima nacionalne sigurnosti, u smislu odredbe lana 1. stav 2. Protokola broj 7. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

165. Stranci prema aktuelnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Br ko Distrikta BiH ne e, ni na koji na in, biti vra eni ili protjerani na granicu teritorije gdje bi im život ili sloboda bili ugroženi zbog njihove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti odre enoj društvenoj grupi, ili zbog politi kog mišljenja, bez obzira da li su zvani no dobili azil. Zabранa vra anja ili protjerivanja odnosi se i na lica za koja postoji osnovana sumnja da bi bila u opasnosti da budu podvrgнутa mu enju ili drugom nehumanom ili ponižavaju em postupanju ili kažnjavanju. Stranci se, tako er, ne mogu poslati u zemlju u kojoj nisu zašti eni od slanja na takvu teritoriju.

166. Kada stranac navede razloge vezane za član 60 pomenutog Zakona, organ u postupanju upu uje predmet Ministarstvu sigurnosti BiH radi pokretanja postupka utvrivanja osnovanosti navoda i postojanja uslova za odobrenje azila ili za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga u smislu odredaba pomenutog Zakona. Rješenje o protjerivanju može se izvršiti tek po pravosnažnosti odluke donesene u smislu zakonskog određenja.

167. Stranac može biti prisilno udaljen iz Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti kada se utvrdi da je njegov boravak nezakonit. Tada nadležna organizaciona jedinica Ministarstva sigurnosti BiH, koja je donijela rješenje o protjerivanju stranaca, donosi zaključak o protjerivanju. Zaključak o dozvoli izvršenja donosi se bez odgađanja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je rješenje postalo izvršno i bez odgađanja se dostavlja strancu. Zaključak kom se određuje na in, vrijeme i mjesto izvršenja rješenja. Protiv zaključka dozvoljena je žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema, ali žalba ne odgađa izvršenje zaključka.

168. Ukoliko je pokrenut sudski postupak protiv stranca, rješenje o protjerivanju ne može se izvršiti prije nego što je postupak pravosnažno okončan. Rješenje o protjerivanju ne može se izvršiti prije nego što je stranac izdržao kaznu zatvora na koju je pravosnažno osuđen, izuzev u slučaju kada mu je izredena uslovna osuda. Prisilnom udaljavanju stranca iz zemlje ne se se pristupiti ukoliko stranac odluči da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine samostalno ili uz pomoć međunarodnih vladinih ili nevladinih organizacija, i da odgovaraju u garantiju za tu odluku u roku navedenom u rješenju o protjerivanju.

Nadležno ministarstvo e posebnim podzakonskim aktom regulisati na in, postupak i procedure udaljavanja stranaca iz Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir i troškove vezano za vraćanje.

169. Strancu se može odrediti kontrola u svrhu obezbjeđenja izvršenja rješenja o protjerivanju, otkazu boravka ili iz drugih razloga propisanih zakonom. Kontrola se određuje ako postoji osnovana sumnja: da je stranac pobegao ili na drugi način onemogućio izvršenje donesene odluke i da slobodno i neograničeno kretanje stranca mogu ugroziti nacionalnu bezbjednost, ili javni red i poređak u Bosni i Hercegovini. Protiv rješenja o stavljanju stranca pod kontrolu može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana prijema rješenja, ali žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Odluku po žalbi Ministarstvo je dužno donijeti u roku od sedam dana od dana prijema žalbe. Stranac ostaje pod kontrolom do trenutka prisilnog udaljenja iz zemlje, ili dok se razlozi koji su bili osnov za stavljanje stranca pod kontrolu značajno ne promijene.

Član 14. Jednakost pred sudovima i sudovima pravde

A/ Sudstvo i njegova organizacija

170. Sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine organizованo je u skladu sa Zakonom o sudu u Bosni i Hercegovini, koji je stupio na snagu 08.12.2000. godine objavljinjem u Službenom glasniku BiH, a koji je poslije toga uz parlamentarnu proceduru tokom 2003. godine izmijenjen i dopunjeno, te zakonima o sudovima i sudskim službama entiteta i Brčko Distrikta BiH.

171. Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavlja najviši nivo sudske vlasti. On je jedini nadležan da odlu uje o bilo kom sporu koji se javlja po Ustavu Bosne i Hercegovine izme u dva entiteta, ili izme u jednog ili oba entiteta, te izme u institucija u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima jurisdikciju nad pitanjima koja su mu proslije ena od bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o njem važenju njegova odluka ovisi kompatibilan sa Ustavom BiH, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i fundamentalnim slobodama i njenim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili u pogledu postojanja ili razmjera op eg pravila javnog me unarodnog zakona koji je bitan za odluku Suda. On može odlu ivati i o tome da li se i u kojoj mjeri može primijeniti neko opšte pravilo javnog me unarodnog prava, koje se odnosi na datu sudsку odluku. Ustavni sud Bosne i Hercegovine može razmatrati po žalbi presude svih sudova, u kojima se navodi da je odlukom došlo do kršenja Ustava, uklju uju i i odredbe o ljudskim pravima. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su kona ne i obavezuju e.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od 9 lana, od kojih 4 lana bira Predstavni ki dom Federacije Bosne i Hercegovine, 2 lana bira Narodna skupština Republike Srpske, a ostala tri lana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Mandat sudija traje 5 godina.

172. Da bi se obezbijedilo efikasno ostvarivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštovanje ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji, sa stranim sudijama osnovan je Sud Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sud sa injava 15 sudija, a predsjednica Suda je žena.

173. Sud je organizovan u tri sudska odjeljenja: a/ krivi no odjeljenje; b/ upravno odjeljenje; c/ apelaciono odjeljenje. Sud Bosne i Hercegovine je specifi an sud koji je i prvostepeni, i apelacioni, i kasacioni.

U Federaciji Bosni i Hercegovini u svih deset kantona organizovani su opštinski sudovi i kantonalni/županijski sudovi, shodno kantonalnim zakonima. Na nivou Federacije postoji Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o sudovima i sudskoj službi u Republici Srpskoj sudovi se osnivaju kao: osnovni sudovi, za podru ja više op ina; okružni sudovi, za podru ja dva ili više osnovnih sudova; Vrhovni sud kao najviši sud u Republici Srpskoj i Ustavni sud Republike Srpske. Ovim zakonom je predvi eno da u Republici Srpskoj postoji 28 osnovnih sudova i pet okružnih sudova, a najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i sudskoj službi, broj osnovnih sudova je smanjen na 19, mada se još uvijek radi prema ranije utvr enoj šemi.

Pravosu e u Br ko Distriktu BiH ini: Pravosudno povjereništvo, prema kojemu najvažnija funkcija vrši izbor i razrješenje svih nosilaca pravosudnih funkcija Br ko Distrikta BiH i predlaže Skupštini Br ko Distrikta budžet pravosu a; Apelacioni sud Br ko Distrikta BiH koji odlu uje o redovnim i vanrednim pravnim lijekovima na odluke Osnovnog suda Br ko Distrikta; Osnovni sud Br ko Distrikta (Zakon o sudovima Br ko Distrikta) rješava sve kaznene, gra anske, prekršajne i ostale sporove za podru je Br ko Distrikta (univerzalna nadležnost); Javno tužilaštvo Br ko Distrikta (Zakon o javnom tužilaštvu Br ko Distrikta) goni po initelje krivi nih djela,

odre enih prekršaja, rukovodi i nadgleda istragu i vrši istragu krivi nih djela; Kancelarija za pravnu pomo u Br ko Distriktu (Zakon o kancelariji za pravnu pomo Br ko Distrikta BiH), pruža usluge licima lošeg imovnog stanja zastupaju i ih u krivi nom, parni nom, vanparni nom i drugim postupcima i sudije, tužitelji, lanovi Pravosudnog povjerenstva i policija mogu formirati profesionalna udruženja, ali ne mogu biti lanovi politi kih stranaka niti podržavati politi ke kandidate.

Treba naglasiti da je u zakonskoj regulativi Br ko Distrikta obezbije eno da svako lice protiv koga je pokrenut krivi ni postupak ima pravo da se brani li no ili da dobije besplatnu pravnu pomo ukoliko nema dovoljno sredstava da angažuje pravnog zastupnika, da se postupak vodi na maternjem jeziku, da se poštuje njegova li nost i ljudsko dostojanstvo.

Tabela broj 16. u prilogu

174. Budu i da je pravosudni sistem Bosne i Hercegovine duži period bio ispod prihva enih evropskih i svjetskih standarda, u Bosni i Hercegovini se posljednjih nekoliko godina prišlo sprove enju reformi sudstva. Po etkom 2002. godine uvedena je sveobuhvatna strategija reforme pravosu a. Formirana su Visoka sudska i tužila ka vije a na državnom i entitetskim nivoima, sa doma im i stranim lanovima sa zadatkom da nadgledaju imenovanje kadrova u pravosu u. Istovremeno je uvedena i reforma strukture sudova i tužilaštava u cilju smanjenja broja sudova i sudija. Parlamenti oba entiteta složili su se da prebace odre ene nadležnosti koje se ti u sudstva na jedinstveno Visoko i tužila ko vije e na državnom nivou. Ovo prebacivanje nadležnosti predstavlja signal ja anja pravosudnog sistema na nivou Bosne i Hercegovine .

175. Do po etka marta 2004. godine obavljeno je 95% imenovanja sudija i tužitelja na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, prema trenutnim zakonskim propisima i kriterijima. Treba naglasiti da je bilo pokušaja politizacije imenovanja sudija i tužitelja, što je imalo odraza na proces uspostavljanja nezavisnog i profesionalnog sudstva u Bosni i Hercegovini i usporavanja odlaganja reformskih procesa i integracije Bosne i Hercegovine u evro-atlanske strukture.

176. Veoma važna reformska novina i napredak u pravosu u odnosi se na formiranje Državnog suda Bosne i Hercegovine i Državnog tužioca. Državni sud po eo je sa radom 24. januara 2003. godine. Državni sud ima krivi no, pravno i apelaciono odjeljenje i odre eni broj posebnih vije a uklju uju i vije a za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Kadrovski je popunjen kako doma im tako i stranim sudijama. Formiranjem Državnog suda i po etkom njegovog rada došlo je do zna ajnog premoštavanja razlika u entitetskim pravosudnim i pravnim sistemima.

U toku 2004. godine Sud BiH je ukupno u radu imao 1.742 predmeta. Od ovog broja predmeta u radu, iz 2003. godine preneseno je 69 predmeta, a u 2004. godini je primljeno u rad 1673 predmeta. U odnosu na broj predmeta u 2003. godini – 608 predmeta, priliv je, u 2004. godini, izraženo u procentima, uve an za 175,2 %.

Na kraju 2004. godine, pred Sudom BiH riješeno je 1.519 predmeta.

Pred Krivi nim odjeljenjem riješeno je 1.059 predmeta od ukupno u radu 1.152 predmeta, i to: 294 predmeta sudije za prethodni postupak (Kpp), 195 predmeta

sudije za prethodno saslušanje (Kps), 126 prvostepenih krivi nih predmeta (K), 5 predmeta u krivi nom postupku prema maloljetnicima (Km), 62 predmeta ekstradicije (Ex), 5 predmeta zaštite svjedoka (Zsv), 287 predmeta vanraspravnih vije a (Kv), te 49 predmeta (Ix).

Pred Upravnim odjeljenjem riješeno je 173 predmeta od ukupno u radu 269 predmeta, i to: 126 predmeta upravnih sporova (U), 25 Ur predmeta, 21 ostali sudski predmet (R), i 1 parni ni predmet (P).

Pred Apelacionim odjeljenjem riješeno je 163 predmeta od ukupno u radu 258 predmeta, i to: 163 predmeta žalbi u krivi nom postupku (Kž), 58 predmeta izbornih žalbi (Iž), 16 predmeta po vanrednim pravnim lijekovima (Uvl), te 4 predmeta žalbi na upravna rješenja (Už).

Najve i broj neriješenih predmeta je pred Upravnim odjeljenjem, tj. 96 predmeta. Ovo iz razloga što je od augusta 2004. godine, ovo odjeljenje nadležno i za parni ne predmete, kojih je, u ovom izvještajnom periodu primljeno 73, a riješen 1 predmet. Tako er, ovo odjeljenje je imalo i najve i broj neriješenih predmeta u 2003. godini tj. 53 predmeta.

Obzirom da je od ukupnog broja predmeta u radu, njih 87,2% riješeno, a neriješeno ostalo 11,8% može se zaklju iti da je Sud BiH bio ažuran i efikasan. Ina e, broj neriješenih predmeta je na nivou do dvomjese ne ažurnosti. Najve i priliv predmeta u ovom izvještajnom periodu ostvaren je pred Krivi nim odjeljenjem suda i to na prvostepenom krivi nom referatu (skoro pet puta ve i u odnosu na 2003. godinu).

177. U okviru Suda Bosne i Hercegovine formirana je Komisija za ratne zlo ine koja bi trebalo da bude operativna tokom 2005.godine. U oktobru 2004. godine me unarodni donatori su se složili da omogu e po etno finansiranje koje bi pokrilo troškove za prve dvije godine rada Komisije. Preduslovi za funkcionisanje i rad ove Komisije moraju biti ispunjeni, posebno obezbje enje adekvatnih prostorija za osoblje, sudije - doma e i strane, bezbjednosne mjere, sudska policija, državni kazneni objekti, bolja zaštita svjedoka i dogradnja odre ene zakonske regulative. Na ovom planu vlasti Bosne i Hercegovine aktivno u estviju i daju punu podršku i doprinos radu Komisije za ratne zlo ine.

Saradnja sa Me unarodnim sudom za ratne zlo ine za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u proteklom vremenu nije zadovoljavaju a i nije dala o ekivane rezultate. Još uvjek, nakon više godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prestanka rata u Bosni i Hercegovini nije došlo do hapšenja glavnih optuženika za ratne zlo ine. Posebna odgovornost leži na vlastima Republike Srpske, koje iskazuju zalaganje za saradnju sa ICTY, ali bez rezultata, jer je do sada ovaj entitet isporu io mali broj osumnji enih za ratne zlo ine Me unarodnom sudu u Hagu. Zbog neispunjavanja ovih obaveza i konkretne saradnje sa ICTY brojni pojedinci iz struktura vlasti Republike Srpske su tokom 2004. godine kažnjeni tako što su smijenjeni sa svojih funkcija.

Da bi došlo do konstruktivne saradnje sa ICTY vlasti u Bosni i Hercegovini su dužne da obezbijede bezuslovan pristup arhivama, zaštitu svjedoka i hapšenje i privo enje optuženih za ratne zlo ine. Treba naglasiti da u Bosni i Hercegovini sve više sazrijeva shvatanje da je dosljedna i konstruktivna saradnja sa ICTY jedan od uslova za ukupne evropske integracione tokove Bosne i Hercegovine. Predstoje aktivnosti koje su usmjerene na pokretanju opširnijih informativnih i drugih kampanja o

depolitizaciji pitanja saradnje sa Sudom u Hagu i drugim sudovima, koji će se baviti su enjem optuženima za ratne zločine, demistifikacijom optuženih za ratne zločine koje na svim stranama lokalna populacija smatra herojima.

Budući da su doma i sudovi, takođe, odgovorni za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina i da to mogu initi nakon što dobiju dozvolu od ICTY, u oba entiteta Bosne i Hercegovine u toku je nekoliko su enja za ratne zločine. Međutim, prema zapažanjima EKRI /Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije/, zabrinjava to što su do sada doma i sudovi propustili u jednom broju prilika da preduzmu korake za aktivnije procesuiranje navodnih po inilaca ratnih zločina, te da je još uvijek nedovoljna saradnja između u sudstva i policije oba entiteta, posebno u primjeni naloga za hapšenje, što za posljedicu ima nekažnjavanje po inilaca zločina.

Odjeljenje Suda BiH za ratne zločine u toku 2004. godine primilo je 59 predmeta, i to: 10 KPP-P predmeta, 3 predmeta sudiće za prethodno saslušanje (KPS), 19 KPV predmeta, 25 KPŽ predmeta, te 2 KPR predmeta. Ukupno u radu pred ovim odjeljenjem u 2004. godini bilo je 63 predmeta.

178. Paralelno se radom na saradnji sa ICTY, a zbog izbjegavanja sličnih dešavanja u budućnosti, zajedno sa predstavnicima civilnog društva razmatra se ideja o formiranju Komisije za istinu i pomirenje na državnom nivou. Ona bi pomogla građana Bosne i Hercegovine da se suoči sa prošlošću, koliko god ona bila bolna i teška, i doprinijela bi unapređenju međuetničkih odnosa. Nacrt zakona o Komisiji za istinu i pomirenje se priprema. S obzirom da pomirenje ne može biti nametnuto o ovim pitanjima planira se pokretanje javne debate kako bi se obezbijedila podrška populacije Bosne i Hercegovine za formiranje Komisije za istinu i pomirenje.

- Tokom 2004. godine Vrhovni sudovi u Bosni i Hercegovini su ukupno imali u radu 26.881 predmet, a od toga Vrhovni sud FBiH 19.684 (73%) i Vrhovni sud RS 7.197 predmeta (27%).

Od ukupnog broja predmeta u radu, iz 2003. godine je preneseno u izvještajni period 18.458 predmeta od čega u VS FBiH 13.695 (74 %) i VS RS 4.763 predmeta (26%). Kao neriješenih, najviše je preneseno prvostepenih upravnih predmeta (U) i to 14.133, od čega 10.244 predmeta u VS FBiH i 3.789 predmeta u VS RS; revizijskih predmeta (Rev) 1.552, od čega 869 predmeta u VS FBiH, te 683 predmeta u VS RS; upravnih predmeta po žalbi (Už) 1.412, od čega 1.410 predmeta u VS FBiH; drugostepenih krivičnih predmeta (Kž) 428, od čega 393 predmeta u VS FBiH i 35 predmeta u VS RS; drugostepenih privrednih parničnih predmeta (Pž) 346, svi u VS FBiH; predmeta po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke (Uvl) 370, od čega 182 predmeta u VS FBiH i 188 predmeta u VS RS.

U naznačenom vremenu vrhovni sudovi su ukupno primili 8.423 nova predmeta, od čega VS FBiH 5.989 (71%), a VS RS 2.434 (29%).

U izvještajnoj godini, vrhovni sudovi su ukupno rješili 9.768 predmeta ili 36 % od ukupnog broja predmeta u radu, od čega 7.401 u VS FBiH (76%) i 2.367 u VS RS (24%).

Na kraju 2004. godine u vrhovnim sudovima je ostalo nezavršenih 17.113 predmeta, od čega 12.283 u VS FBiH (72%) i 4.830 u VS RS (28 %).

Iz naprijed iznesenih op ih karakteristika kretanja broja predmeta u oba vrhovna suda, može se zaklju iti da je osnovni problem u radu bio veliki broj neriješenih i iz ranijih perioda prenesenih prvostepenih upravnih predmeta (U), upravnih predmeta po izjavljenim žalbama (Už) i predmeta za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom postupku (Uvl), zatim veliki broj od ranije nezavršenih predmeta revizije i veliki priliv istih predmeta, što je, i pored dobrih rezultata u radu upravo po tim referatima (u izvještajnom periodu je riješeno više predmeta od priliva izuzev na revizijama), rezultovalo velikim brojem nezavršenih predmeta ove vrste na kraju 2004. godine.

Oba Vrhovna suda su u 2004. godine završila više drugostepenih krivi nih predmeta (Kž) od priliva istih predmeta u odnosnom periodu, a što ukazuje na to da su se rješavali stari predmeti pa je broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda manji nego što je to bio slu aj na kraju 2003. godine. U VS RS je ostalo neriješenih zanemarivih 24 Kž predmeta, dok je u VS FBiH ostalo neriješenih 237 Kž predmeta što je za 156 predmeta manje nego na kraju 2003. godine, ali se radi o velikom zaostatku koji e i u narednom periodu opteretiti rad krivi nog odjeljenja suda.

U 2004. godini od ukupno riješenih drugostepenih krivi nih predmeta (Kž) VS FBiH je potvrđio 46% odluka nižih sudova, 31% odluka je preina eno i 22% odluka je ukinuto, dok je VS RS u istom periodu potvrđio 61% odluka nižih sudova, 7% odluka je preina eno, 14% odluka je ukinuo, 3% žalbi je odbacio i 15% žalbi je riješio na drugi na in, što ukazuje na dosta kvalitetan rad kantonalnih, odnosno okružnih sudova u njihovoj prvostepenoj krivi noj nadležnosti.

Najve e optere enje u radu oba vrhovna suda je predstavljao veliki broj predmeta na upravnom referatu, a stanje se nije zna ajnije popravilo i pored injenice što su oba suda u izvještajnom periodu završila ve i broj predmeta od priliva istih.

O igledno je da e najnovije izmjene Zakona o sudovima i Zakona o upravnim sporovima doprinijeti da se Vrhovni sudovi rasterete rada po prvostepenim predmetima upravnih sporova, što e im omogu iti da svoje kadrovske potencijale usmjeri na rješavanje predmeta i zaostataka na drugim referatima.

- Tokom 2004. godine u radu svih kantonalnih i okružnih sudova u BiH bilo je 82.896 predmeta od ega u FBiH 50.982 predmeta, a u RS 31.914 predmeta. Od ovog broja predmeta u radu, iz 2003. godine je preneseno ukupno 27.265 predmeta (33% od broja predmeta u radu), a 55.631 predmet je primljen u 2004. godini.

Iz prednjih pokazatelja je o igledno je da su najve i problem i optere enje u radu drugostepenih sudova u oba entiteta bili nezavršeni predmeti iz prethodnog perioda koji su kao takvi preneseni u 2004. godinu, a što je naro ito izraženo na drugostepenim gra anskim predmetima (Gž i Pž).

U 2004. godini je ukupno završeno po svim sudske referatima 61.085 predmeta što iznosi 74% od svih predmeta u radu. Kada se ima u vidu da je u 2004. godini primljen u rad ukupno 55.631 predmet, dâ se zaklju iti da bi sudovi drugog stepena u svom radu bili potpuno ažurni da nije bilo velikog broja prenesenih nezavršenih predmeta iz 2003. godine. Ova vrsta sudova je u izvještajnom periodu ustvari riješila više predmeta od godišnjeg priliva predmeta što ukazuje na znatno efikasniji rad

sudova u izvještajnom periodu u odnosu na ranije periode, kao i na pozitivne efekte reforme pravosu a.

Na kraju 2004. godine je ostalo ukupno nezavršeno i time preneseno u 2005. godinu 21.811 predmeta, što je za 5.454 predmeta manje nego na kraju izvještajne 2003. godine, a što tako er ukazuje na pove an rad sudova ove vrste u izvještajnom periodu.

Ina e, svi sudovi ovog ranga isti u da su enja po novom ZKP-u (prvostepeni krivi ni postupak) i novom ZPP-u (predmeti kleveta) traju znatno kra e nego ranije, da su sudovi koncentrisani na zakazivanje i vo enje postupka, izradu odluka, te da je potpuno zaživio princip strana kog utvr ivanja materijalne istine, novi na in ispitivanja svjedoka i vještaka, osiguranje i prezentacija dokaza i sl.

Op a ocjena i karakteristika svih sudova ovog nivoa je da se na kraju ovog izvještajnog perioda mogu konstatovati dobri rezultati, kao poslijedica uspješnog provo enja reforme pravosu a.

Svi sudovi su u krivi noj oblasti u cijelosti ispoštovali nove i kra e zakonske rokove za odlu ivanje po optužnici, dostavi optužnice, zakazivanju ro išta za izjašnjenje o krivici i razmatranju priznanja krivice, zakazivanju glavne rasprave, a posebno se isti e da su se sudske odluke radile u zakonskim rokovima, a što je, sve zajedno, ubrzalo rješavanje prvostepenih krivi nih predmeta, pa je rezultat manji broj nezavršenih predmeta ove vrste na kraju ovog izvještajnog perioda u odnosu na kraj 2003. godine.

Svi sudovi isti u ažurno postupanje u pritvorskim predmetima unutar zakonskih rokova, te u skladu sa zakonskim uslovima za odre ivanje ili produženje pritvora, tako da se na ovom planu može konstatovati dosljedna primjena novih zakonskih propisa i rokova.

Uzrok za veliki dio nezavršenih krivi nih predmeta leži u injenici da novi zakonski propisi ne dozvoljavaju su enje u odsutnosti optuženog, da su optuženi nedostupni doma im sudovima, da su susjedne zemlje nespremne da preuzimaju krivi no gonjenje optuženih sa dvojnim državljanstvom u skladu sa potpisanim sporazumima i sl.

- U toku 2004. godine u radu svih osnovnih i op inskih sudova u BiH bilo je 1.272 682 predmeta od ega pred 19 osnovnih sudova u RS-u 291.754 predmeta, a pred 27 op inskih sudova u FBiH 622.862 predmeta. Udio predmeta iz ranijih godina u ukupnom broju predmeta u radu u 2004. godini iznosio je 475.418 predmeta, od ega u RS-u 99.352 predmeta, a u FBiH 358.066 predmeta.

U toku 2004. godine primljeno je u rad ukupno 815.264 novih predmeta, od ega u RS-u 192.402 predmeta, a u FBiH 622.862 predmeta.

Na kraju 2004. godine ukupno je riješen 639.401 predmet, od ega u RS-u 170.482 predmeta, a u FBiH 468.919 predmeta. U ovom izvještajnom periodu ostalo je 633.279 neriješenih predmeta, od ega u RS-u 121.270, a u FBiH 512.009 predmeta. Po strukturi najviše je predmeta na izvršnom referatu (I), a samo za ilustraciju izdvajamo primjer Op inskog suda u Sarajevu, koji je u toku 2004. godine zaprimio oko 200.000 predmeta javnih komunalnih preduze a.

U pogledu rokova utvr enih Zakonom o krivi nom postupku, zapaženo je da se rokovi u pogledu dostave optužnih akata, odlu ivanja po optužnici, prtvorskih predmeta, izjašnjenja o krivici, razmatranje izjave o priznanju krivice, te zakazivanja pretresa za izricanje kazne, poštuju. Odstupanja u pogledu zakonom utvr enih rokova isti u se u pogledu izrade odluka, a kao naj eš i razlozi navode se složenost predmeta, veliki broj optuženih, ve i broj krivi no-pravnih radnji i sl.

U pogledu rokova utvr enih Zakonom o parni nom postupku primije eno je da se rokovi za dostavu tužbe, zakazivanje pripremnih ro išta i glavnih rasprava uglavnom nisu mogli ispoštovati. Kao razlog, naj eš e se navodi veliki broj predmeta kojim je jedan sudija na parni nom referatu zadužen, vrsta i broj dokaza koji se moraju izvesti, a što objektivno nije mogu e u initi na jednom ili dva ro išta za glavnu raspravu, nedolazak vještaka ili odbijanje davanja nalaza zbog ranije nepla enih troškova, neukost stranaka i njihovih zastupnika i sl.

Poseban problem predstavljaju predmeti u kojim se kao tužilac ili tražilac izvršenja javljuju javna preduze a (elektroprivreda, komunalna djelatnost, toplane i sl.), zbog nepla anja ra una za njihove usluge, a koje su sudovi u nemogu nosti da riješe naj eš e zbog neta nih adresa izvršenika.

U pogledu Zakona o parni nom postupku sudovi su naj eš e isticali poteško e u poštivanju rokova vezanih za dostavu tužbe na odgovor, zakazivanje pripremnog ro išta i glavne rasprave.

Pojedini instituti, kao što su medijacija i notarijum još uvijek nisu zaživjeli, mada su zakonske prepostavke za iste ispunjene.

Najzad, još uvijek su prisutni problemi u pogledu ure enja i dostave tužbe na odgovor, održavanja pripremnog ro išta i sl.

Teško e u primjeni Zakona o krivi nom postupku odnose se na ujedna avanje prakse u tuma enju i primjeni pojedinih instituta. Uo ava se potreba za daljim sticanjem znanja i vještina kako sudija, tako i tužilaca i branilaca da bi na adekvatan na in moglo da se odgovori utvr enim obavezama.

I dalje su prisutne nejasno e pri odre ivanju prtvora, zakonitosti prikupljenih dokaza, obezbje enje dokaza, nepribavljanja dokaza po službenoj dužnosti i sl.

Poteško e s kojim se sud susre e odnose se i na njegovu nejasnu ulogu u postupku u kojem se kao po inilac djela javlja neura unljivo lice, nedostatak prtvorskih prostorija za smještaj ovakvog lica, nedostatak zakonske procedure za postupanje centra za socijalni rad sa ovim licima, nedostatak ustanova za smještaj i lije enje ovih lica koja su opasna po okolinu.

- Ukupno u radu Tužilaštava BiH u 2004. godini bilo je 2.556 predmeta, od ega je 633 predmeta preneseno iz 2003. godine, a u 2004. godini je zaprimljeno 1.923 nova predmeta.

U 2004. godini istraga je vo ena u 303 predmeta, odnosno u pogledu 576 lica. Istraga nije okon ana u 81 predmetu, odnosno u pogledu 186 lica. Za nesprovo enje istrage Tužilaštvo BiH se odlu ilo u 111 predmeta, odnosno u pogledu 142 lica, a za obustavu istrage u 35 predmeta odnosno u pogledu 46 lica.

Optužnica je podignuta u 233 predmeta, odnosno protiv 378 lica. Od ovog broja, optužnica sa kaznenim nalogom je podignuta u 63 predmeta, a sporazum o priznavanju krivice je zaključen u 53 predmeta. U izvještajnom periodu bila je 1 nepotvrđena optužnica.

- Na kraju 2004. godine riješeno je 485 predmeta.

U 2004. godini istrage su vođene u 303 predmeta, odnosno protiv 576 lica. Od ovog broja, u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv ovještajnosti i vrijednosti zaštite enih meunarodnim pravom istraga je vođena protiv 3 lica, u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv privrede i jedinstva tržišta istraga je vođena protiv 201 lica, te u predmetima koji se odnose na krivi na djela dogovor, udruživanje i organizovani kriminal, istraga je vođena protiv 73 lica.

Istraga je obustavljena u 35 predmeta, odnosno u pogledu 46 lica. Od ovog broja, istraga je obustavljena u pogledu 1 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv ovještajnosti i vrijednosti zaštite enih meunarodnim pravom, u pogledu 36 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv privrede i jedinstva tržišta, te u pogledu 2 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela dogovor, udruživanje i organizovani kriminal.

Na kraju 2004. godine istraga nije okončana u 81 predmetu, odnosno u pogledu 186 lica. Od ovog broja, istraga nije završena u pogledu 1 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv ovještajnosti i vrijednosti zaštite enih meunarodnim pravom, u pogledu 73 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv privrede i jedinstva tržišta, te u pogledu 19 lica u predmetima koji se odnose na dogovor, udruživanje i organizovani kriminal.

U 2004. godini podignuto je 326 optužnica u 233 predmeta, odnosno protiv 474 lica. Od ovog broja, optužnica je podignuta protiv 1 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv ovještajnosti i vrijednosti zaštite enih meunarodnim pravom, protiv 410 lica u predmetima koji se odnose na krivi na djela protiv privrede i jedinstva tržišta, te protiv 63 osobe u predmetima koji se odnose na krivi na djela dogovor, udruživanje i organizovani kriminal.

U ukupnom broju podignutih optužnica, optužnica sa kaznenim nalogom je bilo 63, a sporazuma o priznavanju krivice bilo je 53.

Rokovi utvrđeni Zakonom o krivičnom postupku BiH, a prije svega rokovi koji regulišu određivanje pritvora i njegovo trajanje, trajanje istrage i rokovi za potvrđivanje optužnice, poštuju se u potpunosti od strane Tužilaštva BiH.

Prisutni su pojedini nedostatci i nedorečenosti pojedinih odredbi Zakona o krivičnom postupku BiH, kao što su odedbe o odluci o tužilu o optužnici – u slučaju odbijanja potvrđivanja svih ili pojedinih takođe optužnice od sudije za prethodni postupak, ne postoji mogućnost izjavljivanja žalbe, te pregovaranje o krivici – nije određeno u kojoj fazi postupka osumnjičeni odnosno optuženi može pregovarati sa tužiocem o uslovima o priznavanju krivice, te komu sudiji (za prethodni postupak ili za prethodno saslušanje) se sporazum o priznavanju krivice ima dostaviti, kao i ko ga usvaja ili odbacuje.

- Ukupno u radu svih tužilaštava u Republici Srpskoj (pet okružnih i Republike Srpske) u izvještajnom periodu bilo je 15.334 predmeta, od kojih je 6.523

predmeta preneseno iz ranijih godina, a u 2004. godini je zaprimljeno 8.811 novih predmeta.

U 2004. godini, tužilaštva u Republici Srpskoj vodila su istragu u 5.744 predmeta. Istraga nije okon ana u 5.337 predmeta. Za nesprovo enje istrage tužilaštva su se odlu ila u 617 predmeta, a za obustavu istrage u 811 predmeta. Na drugi na in je riješeno 495 predmeta.

Optužnica je podignuta u 5.007 predmeta. Od ovog broja, optužnica sa kaznenim nalogom je podignuta u 2.664 predmeta, a sporazum o priznavanju krivice je zaklju en u 575 predmeta. U izvještajnom periodu je bilo 12 nepotvr enih optužnica.

Na kraju 2004. godine riješeno je 6.832 predmeta, nezavršeno je ostalo 8.502 predmeta, odnosno 55,44 % u odnosu na ukupan broj predmeta.

U predmetima po vanrednim pravnim lijekovima, Republi ko tužilaštvo je razmatralo 33 inicijative za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. U prekršajnom postupku razmatrane su 24 inicijative za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, te je u 3 slu aja uložen zahtjev. Na kraju 2004. godine 2 zahtjeva su uvažena, a jedan još nije riješen. U upravnom postupku ovakvih inicijativa je bilo 9, a u 1 predmetu je zahtjev i uložen.

Najzad, tokom 2004. godine formirana su nova tužilaštva sa specijalnim odjeljenjima, te ustanovljeni novi upisnici.

- U 2004. godini ukupno u radu svih tužilaštava u Federaciji BiH (deset kantonalnih i Federalno tužilaštvo) bilo je prijava protiv 31.490 lica. Od ovog broja, preneseno je iz 2003. godine prijava protiv 10.707 lica.

U protekloj godini, tužilaštva u Federaciji BiH vodila su istragu u pogledu 22.080 lica. Istraga je riješena u pogledu 10.055 lica, a nije okon ana protiv 12.025 lica. Za obustavu istrage tužilaštva su se odlu ila u pogledu 1.558 lica. Istraga je ustupljena ili riješena na drugi na in u pogledu 455 lica.

U 2004. godini, optužnica je podignuta protiv 9.072 lica. Od ovog broja, optužnica sa kaznenim nalogom je podignuta protiv 3.394 lica, a sporazum o priznavanju krivice je zaklju en u pogledu 775 lica.

Na kraju 2004. godine, u postupku pred sudom ostale su optužnice protiv 15.319 lica. Optužnica je potpuno odbijena protiv 140 lica, odnosno dijelimi no protiv 8 lica, dok je u pogledu 11 lica optužnica povu ena.

- U 2004. godini Osnovni sud Br ko Distrikta je ukupno u radu imao 63.704 predmeta. Od ovog broja predmeta u radu, iz 2003. godine preneseno je ukupno 11.165 predmeta, a 52.539 predmeta je primljeno u 2004. godini.

U 2004. godini je ukupno završeno po svim sudskim referatima 52.429 predmeta što iznosi 82% od svih predmeta u radu. Kada se ima u vidu da je priliv predmeta u 2004. godini ukupno iznosio 52.539 predmeta, sud nije riješio, u odnosu na priliv svega 110 predmeta, itd.

Na kraju 2004. godine ostalo je ukupno nezavršeno i time preneseno u 2005. godinu 11.273 predmeta, što je za 338 predmeta manje nego na kraju izvještajne 2003. godine u kojoj je sud u radu imao 2.537 predmeta manje nego u 2004. godini.

Ukupno u radu Tužilaštava Br ko Distrikta BiH u 2004. godini bilo je 567 predmeta, od tega je 169 predmeta preneseno iz ranijih godina, a u 2004. godini je zaprimljeno 398 novih predmeta.

U nazna enom vremenu istraga je vo ena u 856 predmeta. Istraga nije okon ana u 297 predmeta. Za obustavljanje istrage Tužilaštvo se odlu ilo u 119 predmeta, a na drugi na in riješeno je 42 predmeta.

Optužnica je podignuta u 398 predmeta. Od ovog broja, optužnica sa krivi nim nalogom je izdata u 242 predmeta, a sporazum o priznavanju krivice je zaklju en u 70 predmeta. U izvještajnom periodu nije bilo nepotvr enih optužnica.

Na kraju navedene godine riješeno je 400 predmeta, nezavršeno je ostalo 167 predmeta, odnosno 29,45 % u odnosu na ukupan broj predmeta.

U toku 2004. godine u postupku po žalbi javnog tužioca bila su 34 predmeta. Žalba je potpuno uvažena u 6 predmeta, djelimi no u 4, a odbijena u 18 predmeta. Neriješeno po žalbi na kraju 2004. godine ostalo je 6 predmeta.

- U sklopu ukupnih reformi pravosu a u Bosni i Hercegovini, na osnovu Zakona o visokom sudskom i tužila kom vij u BiH, sredinom juna 2004. godine po elo je sa radom jedinstveno Visoko sudsko i tužila ko vije e BiH. Ono je ve pripremilo svoj Strateški plan rada za period mart 2005.-decembar 2006. godine. U ovom planu naglašava se zna aj snažnog i nezavisnog pravosu a, kroz identifikovanje ciljeva prioriteta u Bosni i Hercegovini, i na ina kako se predvi eni ciljevi mogu ostvariti.

B/ Komisija za ljudska prava

179. Dejtonskim mirovnim sporazumom, zbog specifi nosti strukture Bosne i Hercegovine i obimnih kršenja ukupnih ljudskih prava, uspostavljen je novi tip tijela koje e promovisati i štititi individualna ljudska prava pod nazivom Komisija za ljudska prava. Ovo tijelo je obuhvatilo, tj. sastoji se iz institucije Ombudsmena za ljudska prava na državnom i entitetskim nivoima, i Doma za ljudska prava koji ima sudska ovlaštenja. Ova institucija, koja je bila djelimi no popunjene i sa me unarodnim osobljem, trebalo je da prestane sa radom u 2000. godini, ali zbog obima predmeta mandat Doma za ljudska prava bio je produžen do kraja 2003.godine, kada je prestao sa radom. Ali zbog velikog broja neriješenih predmeta pri Ustavnom Sudu Bosne i Hercegovine formirana je Komisija za ljudska prava sa osnovnim zadatkom da pomenute predmete obradi i privede kraju.

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

180. Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine uspostavljen je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Aneksom 4. Op eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine, i dalje ure en Aneksom 6 tog Sporazuma. Na toj zakonskoj osnovi ova institucija je u 1996. godini po elo da djeluje kroz svoje dvije kancelarije, sa sjedištem u Sarajevu i glavnom kancelarijom u Banjoj Luci, a sa krajem 2000.god. i podružnicom u Br ko Distriktu BiH. Institucija je osnovana u svrhu zaštite ljudskih prava i unapre enja dobrog vladanja, kao i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. U tom cilju, Institucija je razmatrala i razmatra pojedina ne žalbe, istrage i preduzima razne aktivne mjere.

Po etkom 2001.godine stupio je na snagu Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine koji je usvojen na oba doma Parlamenta BiH, ime je bio oslobo en put za ovu instituciju pod punom doma om odgovornoš u, jer je na elu ove institucije bio je stranac sve do 31. decembra 2003. godine. Njega su sa 1. januarom 2004. godine zamijenila tri državljanima Bosne i Hercegovine u skladu sa relevantnim odredbama postoje eg Zakona. Tako je obaveza rada "na uspostavljanju multietni kih ombudsmena" na državnom nivou ispunjena.

Institucija ombudsmena, postoji i na nivoima entiteta. Sastoje se od po tri ombudsmena, po jednog iz svakog konstitutivnog naroda. Istina, u Republici Srpskoj od 01. 01.2005. godine postoji jedan ombudsman sa dva zamjenika. To zna i da u ovom vremenu u Bosni i Hercegovini postoje tri razli ite institucije sa nadležnostima koje se barem djelimi no preklapaju, kao i tri razli ita nivoa materijalne nadoknade. Trenutno je u pripremi Zakon o ombudsmenu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini kojim e se precizirati rad ove institucije uzimaju i u obzir otklanjanja svih nedosljednosti i neracionalnosti koje su se javljale u proteklom periodu.

Ombudsmeni Federacije Bosne i Hercegovine

181. Ombudsman Federacije Bosne i Hercegovine ustanovljen je kao institucija, a oni sami imenovani po etkom 1995. godine, od strane Predsjedavaju eg OSCE i obavljali su svoje ustavne aktivnosti do 30.07.2002. godine u tzv. prelaznom periodu i angažmanu uz politi ku, logisti ku i finansijsku podršku OSCE-a. Na osnovu Memoranduma o razumijevanju, zaklju enog izme u Misije OSCE u Bosni i Hercegovini i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i na osnovu Zakona o ombudsmenima Federacije Bosne i Hercegovine, parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenovao je ombudsmana sa mandatom od etiri godine. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine u odredbama B.1.2. definisao je poziciju ombudsmana.

Parlament je usvojio prvi godišnji izvještaj o aktivnostima Ombudsmana za 2002. godinu. Prema navodima iz dokumenta, najve i broj tužbi odnosio se na zaštitu prava na imovinu gra ana. Druga najve a grupacija odnosi se na primljene tužbe gra ana povodom zaštite prava na stan.

Pravo na rad je, tako er, esto povre ivano i vršena je diskriminacija po osnovu etni ke ili politi ke pripadnosti. esto je bilo zloupotrebe instituta " ekanja".

Po pitanju li ne bezbjednosti i privatnosti veliki broj gra ana, uglavnom, pripadnika manjinskih naroda na odre enom podru ju, obra ao se Ombudsmenu za zaštitu prava, emu je posebno doprinijela neažurnost federalne policije, koja je bila uglavnom jednonacionalna (u zavisnosti od kantona do kantona) i pod neposrednom kontrolom politi kih stranaka.

Pravo da djeca u e na maternjem jeziku nije bilo omogu eno svoj djeci na podru ju Federacije Bosne i Hercegovine.

Nekoliko pritužbi odnosilo se na garantovano pravo slobode govora i štampe.

Pravo na socijalnu zaštitu i pravo isplate penzija su, tako er, povrede prava zbog kojih su se gra ani esto obra ali ombudsmenu. Veliki problem gra anima predstavljalo je pravo na pribavljanje raznih potvrda koje je bilo potrebno pribaviti po pitanju ostvarivanja prava na isplatu penzija.

182. Svoju ustavnu funkciju zaštite sloboda i prava gra ana i njihovog ljudskog dostojanstva, ombudsmeni su izvršavali i u kontekstu sprovo enja zaklju aka konferencije Vije a za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, održane u Bonu decembra 1997. godine, zatim sjednice Upravnog odbora na ministarskom nivou održane u Luksemburgu juna 1998. godine, i najzad, Madradske deklaracije iz decembra 1998. godine, koja je posebno apostrofirala vladavinu zakona i funkcionisanje pravne države, te povratak svih prognanih lica u svoje domove.

Povratak izbjeglica i raseljenih lica je usko vezan za primjenu imovinskih zakona. Pra enje provo enja imovinskih zakona od aprila 1998. godine bilo je usmjereno na sagledavanje kako se ostvaruju prava gra ana na povrat stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zatim prava na povrat nekretnina u svojini gra ana, prava na otkup stanova na kojima postoji ste eno stanarsko pravo, kao zna ajnog segmenta privatizacije.

Proces formiranja organa izvršne vlasti nakon lokalnih izbora održanih na podru ju Federacije 2000. godine odvijao se neu jedna eno. To se posebno odnosilo na formiranje organa i službi multietni kog sastava i principa. Posebno izražen problem u organizovanju i funkcionisanju vlasti bio je prisutan na podru ju Hercegova koneretvanskog kantona i u samom gradu Mostaru.

Uz puno angažovanje IPTF, proces reorganizacije policije i njena uspostava u skladu s me unarodnim standardima, otpo eo je ranije i na svim nivoima Federacije do op ina.

U Federaciji Bosne i Hercegovine osnova policijskog organizovanja je na nivou kantona.

Pravo na li nu i imovinsku sigurnost dobija sve ve u važnost u radu Ombudsmena zbog sve ve eg straha gra ana od rastu eg kriminala.

Dakle, u prvih pet godina postojanja Ombudsmeni su u radu imali ukupno 29.707 žalbi, na osnovu kojih je otvoren postupak istraživanja o mogu im povredama ljudskih prava

Temelj i tendencija oba ustava, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine je stvaranje multietni kog društva koje bi trebalo da bude ukorijenjeno u zajedni kom naporu za promovisanje demokratskih vrijednosti – u jednakim pravima gra ana koji treba da dijele odgovornost za život u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pozitivni pomaci u odnosima vlasti prema ombudsmenima evidentni su i u spremnosti na saradnju koju su iskazale dvije komisije za ljudska prava pri domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na rad, priznato lanom 6. Me unarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u toku 1999. godine ostvarilo je samo 408.000 gra ana. Nivo ovog prava je još nepovoljniji kada se ima u vidu da u sektoru vanprivrede radi više od 92.000 radnika, što je gotovo na nivou 1991. godine, dok je u privredi oko 300.000 manje zaposlenih nego u 1991. godini.

Najugroženija kategorija gra ana su nezaposleni, radnici na ekanju i penzioneri.

Penzioneri i dalje drže primat unutar ove kategorije gra ana. Njihov broj se poveao sa 200.000 u 1998. godini na 256.000 u 1999. godini. U odnosu na 1991. godinu, to je poveanje za oko 100.000. Uz to, oko 100.000 penzionera ima penziju oko 115 KM.

Jedan broj djece nije uopšte obuhvaen obaveznim osnovnim obrazovanjem, kao što su djeca raseljenih lica, romska djeca, sa nepoznatim ali i stalnim mjestom boravka, djeca sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, socijalno ugrožena djeca, delikventna djeca, mlađa djeca u porodicama sa većim brojem djece.

U toku 2000. godine Ombudsmeni su, po njihovim informacijama, imali oko 112.000 pismenih i usmenih kontakata sa gra anima. Tim povodom su zaprimili 19.414 žalbi, od kojih su u 10.896 slučajeva otvorili istragu za 23.220 lica ija su ljudska prava povrijeđena. U istoj godini završeno je 7.628 žalbi, uključujući i i žalbe iz ranijih godina. Od toga je 51% pozitivno završenih predmeta, gdje su preporuke Ombudsmena prihvateće i uspostavljena narušena prava žalilaca. Broj prihvatačnih preporuka povodom žalbi zaprimljenih u 2000. godini je u daljem porastu i iznosi oko 59%.

183. Opća deklaracija o ljudskim pravima ističe na celo jednakosti pred zakonom, pretpostavku nevinosti i pravo na poštenu i javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudovima ustanovljenim zakonom kao najvažnije u ostvarivanju ljudskih prava. Nezavisnost sudova biće zajamčena od strane države i dužnost je svih vladinih i drugih institucija da poštuju i uvaju nezavisnost sudstva, navedeno je u Univerzalnoj Deklaraciji o nezavisnosti sudova.

Od 1998. godine počeo je proces reforme pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini na osnovu Rezolucije UN-a 1148 od 16. jula 1998. godine. Kasnije, Madridskom deklaracijom Vijeća za implementaciju mira, određen je rok do 30. juna 1999. godine kada je parlament trebalo da usvoji zakone kako bi se postiglo nezavisno i nepristrasno sudstvo. Zakone o sudskej i tuziljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine nametnuto je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, a ovaj zakon je stupio na snagu 17.05.2000. godine.

Procenat realizacije preporuka u individualnim predmetima prve godine iznosio je ispod 30%, potom se narednih godina dizao do 50%, da bi tek 2001. godine dostigao nivo od 74,84%, a 5.195 žalbi bilo je iz oblasti povreda prava na imovinu i prava na dom-stan.

Krajem 2001. godine u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ostalo je neriješeno 9.592 predmeta, od čega iz nadležnosti Upravnog odjeljenja (upravni sporovi) ukupno 8.503 predmeta.

Tabela broj : 7. **Prikaz broja primljenih i riješenih žalbi**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	ukupno
Broj žalbi	1.74 7	3.86 1	5.73 3	8.27 7	9.11 8	19.41 4	16.68 2	17.21 9	14.44 4	96.495
Riješene žalbe			16,0 %	19,4 %	25,8 %	33,0%	38,3%	41,2%	37,8%	

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između OSCE-a i Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine je 2002. godine, prvi put od svog ustanovljenja (januara 1995. godine), preuzela punu odgovornost za funkcionisanje institucije Ombudsmana, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenovao je tri doma i ombudsmana u skladu sa Zakonom o ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine.

Porast broja žalbi u odnosu na 2002. godinu posebno je evidentiran u oblasti socijalnih prava: povrede prava na rad povezane su za 35% (u 2003. godini primljeno 875 žalbi u kojima je 1.246 građana tražilo ostvarivanje prava na rad), dok se na povredu prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja žalilo 1.298 građana ili za 532% više nego u prethodnom izvještajnom periodu, u kome su žalbe podnijela samo 244 građana u 302 žalbe.

Ombudsmani nisu prihvatali 8.332 žalbe građana, što iznosi 57,6% od ukupnog broja žalbi, što je manji postotak nego u 2002. godini kada nije prihvatoeno 62,3% žalbi.

184. Broj zaostalih i neriješenih predmeta na kraju 2003. godine bio je zabrinjavajuće veliki, jer je na hiljade neriješenih predmeta ležalo u ladicama sudova. Ilustracije radi, navešemo nekoliko pokazatelja:

- Kantonalni sud Sarajevo - ukupno 4.514 predmeta,
- Općinski sud Sarajevo - ukupno 256.061 predmeta, od kojeg oko 200.000 predmeta se odnosi na izvršne predmete koji ekaju na prinudnu provedbu (velikim dijelom po zahtjevima javnih i komunalnih preduzeća). Ovdje naglašavamo podatak "oko 200.000 predmeta", jer u zvanično dostavljenom izvještaju stoji ovakva konstatacija, pa se jasno da zaključiti da ni sudu nije poznato koliko u stvari ima ovih predmeta koji nisu riješeni.
- Kantonalni sud Mostar - ukupno 3.272 predmeta
- Sud za centralnu zonu Mostara - ukupno 442 predmeta
- Općinski sud Mostar I - ukupno 5.446 predmeta
- Općinski sud Mostar II - ukupno 2.734 predmeta,
- Općinski sud Čapljina - ukupno 3.598 predmeta
- Općinski sud Konjic - ukupno 3.441 predmet

- Općinski sud Itluk - ukupno 2.185 predmeta
- Kantonalni sud Bihać - ukupno 3.021 predmeta
- Općinski sud Cazin - ukupno 6.954 predmeta

Tako er, zabrinjava i broj neriješenih predmeta na Vrhovnom суду Federacije Bosne i Hercegovine, budući je na kraju godine ostalo neriješeno 14.696 predmeta, od tega 587 u krivi nom odjeljenju Suda, zatim 2.272 predmeta u građanskom i 11.836 u upravnom odjeljenju. U odnosu na 2002. godinu, povećan je broj neriješenih predmeta za oko dvije hiljade, posebno u dijelu upravnih sporova.

Iz ovih pokazatelja evidentno je da je najteže stanje u upravnom odjeljenju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Broj neriješenih predmeta starih i po nekoliko godina je vrlo zabrinjavajući: u ovom sudu takvih je 1.856 predmeta iz 1998., 1999. i 2000. godine.

Tabela broj: 8. **Statistika primljenih i riješenih predmeta**

Ukupan broj predmeta u radu od 01. 01. 2004 do 27. 05. 2004 je slijedeći:	3084
Broj prenesenih predmeta iz 2003. godine	735
Broj zaprimljenih predmeta od 01. 01. 2004.	2349
Od toga riješeno predmeta	2179
Ukupno neriješenih predmeta	905
Od 01. 01. 2004. do 27. 05. 2004. izdato Preporuka Ombudsmena	14

Prethodni podaci govore da se u pomenutom periodu instituciji Ombudsmana sa novim žalbama obratilo 2349 građana; u skraćenom postupku riješeno 1629 predmeta, a u redovnom postupku 550 predmeta, od tega je 169 predmeta registrovano u 2004. godini.

Ilustracije radi, navodimo podatak da je 31.12.1999. godine u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u Federaciji Bosni i Hercegovini ukupno bilo 883, a 30.09.2000. godine 1.181 osuđenih lica, što je povećanje za oko 34%. Broj izvršilaca krivičnih djela ili prekršaja u stalnom je porastu, pa se u narednih nekoliko godina ne može očekivati smanjenje broja osuđenih lica koja se upućuju na izvršenje krivičnih sankcija u kazneno-popravne ustanove, već se, naprotiv, može očekivati povećanje broja ovakvih lica.

- **Odjeljenje za maloljetnike**


185. U Kazneno-popravnom zavodu Zenica Odjeljenje za maloljetnike smješteno je u posebnom paviljonu koji je izdvojen od ostalih. Kaznu maloljetni kog zatvora u ovom

Odjeljenju izdržavaju maloljetnici i mla a punoljetna lica do 23 godine života. Planirani i obezbije eni kapacitet ovog odjeljenja je za 32 maloljetna osu ena lica, sa predvi ena etiri ležaja u jednoj sobi. Me utim, taj kapacitet je narušen, jer je u ovom odjeljenju na izdržavanju kazne maloljetni kog zatvora na dan 03.10.2000. godine bilo 46 osu enih maloljetnika, od ega 35 Bošnjaka, 3 Srbina, 3 Hrvata, 2 Albanca, 1 Rom, ostalih 2. Odjeljenje ima obezbije en sav potreban stru ni kadar za prevaspitanje i obezbije ena je radna terapija, poha anje osnovne i Srednje mješovite metalske škole, koju trenutno poha a 12 maloljetnika. Osnovni problem u ovom odjeljenju je prijem ve eg broja osu enih maloljetnih lica od predvi enog kapaciteta, ime su narušeni zakonom predvi eni standardi minimauma prostora, a sanitarni ure aji su kao i u ostalim zgradama Kazneno-popravnog zavoda Zenica.


- **Odjeljenje za izvršenje mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije enja i uvanja u zdravstvenoj ustanovi**

186. Poznato je da se ova mjera bezbjednosti prije rata izvršavala u za to specijalizovanoj i namjenski predvi enoj Psihijatrijskoj bolnici Sokolac (Republika Srpska), tako da je podru je Federacije Bosne i Hercegovine danas ostalo bez zdravstvene ustanove ovog tipa. Tokom 1996. godine formirano je ovo odjeljenje u okviru Kazneno-popravnog zavoda Zenica, ali se radi o istoj improvizaciji, jer ovo odjeljenje ne ispunjava ni minimalne uslove za ovu kategoriju šti enika, kojima prvenstveno treba obezbijediti lije enje. Odjeljenje je smješteno u posebnom manjem paviljonu sa samo tri prostorije za šti enike i nekoliko prostorija za lije enje i zdravstveno osoblje. Kapacitet ovog odjeljenja je 40 šti enika, a na dan 03.10.2000. godine bilo ih je 56, od ega su 50 Bošnjaci, 2 Srbi i 4 Hrvati. Prijem ve eg broja šti enika od predvi enih kapaciteta je, ionako loše uslove smještaja, još više pogoršao.


Grafikon broj: 3.




Grafikon broj: 4.




Grafikon broj: 5



Grafikon broj: 6.




Grafikon broj: 7.



Prema prezentiranim podacima može se konstatovati da je u periodu od 1995.-2003. godine ukupno registrovano 96.495 predmeta.

Grafikon broj 8.



Izvor podataka: Izvještaji Ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmen Republike Srpske

187. Kao jedan od mehanizama za zaštitu i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda gra ana, uspostavljena je institucija Ombudsmena Republike Srpske. Rad Ombudsmena Republike Srpske je uspostavljen i regulisan Zakonom o ombudsmenu Republike Srpske koji je donesen u 2000. godini i objavljen u «Službenom glasniku RS», broj: 4/00.

Nadležnost i ovlaštenja Ombudsmena Republike Srpske utvr ena su Zakonom o Ombudsmenu Republike Srpske. Ombudsmen je ovlašten da primi, prati i istražuje slu ajeve kršenja ljudskih prava i sloboda po injenih od strane bilo kojeg državnog organa ili organizacija koje vrše javne poslove, kao i organa vojne uprave, službi bezbjednosti i tajnih službi, te slu ajeve lišavanja slobode (policija, zatvori) i da predloži odgovaraju e individualne ili opšte mjere, ili oboje. Ombudsmen može predlagati izmjene zakona i drugih propisa ije odredbe mogu uzrokovati diskriminaciju ili povredu prava i sloboda.

Ombudsmen je ovlašten da istražuje slu ajeve lošeg funkcionisanja sudskog sistema, te da predlaže individualne ili opšte mjere.

Odre ene slu ajeve Ombudsmen može iznositi pred Ustavni sud Republike Srpske.

Slu ajeve u kojima se navode povrede ljudskih prava Ombudsmen može proslijediti najvišim sudskim vlastima u Bosni i Hercegovini nadležnim za ljudska prava.

Ombudsmen prvenstveno rješava specifi ne probleme koje pojedinac ima u odnosu prema organima vlasti.

Ombudsmen postupa po podnesenoj žalbi-predstavci ili po službenoj dužnosti.


Ukoliko se radi o slabostima u sistemu rješavanja, Ombudsmen može proporu iti izmjene zakonskih rješenja ili kriterija koji se koriste pri donošenju odluka kako bi se ubudu e sprije ila diskriminacija i kršenje prava i sloboda gra ana.

188. Po pitanju žalbi koje se odnose na rad sudova, gra ani i pravna lica žalili su se na sporost rada sudova, odnosno povredu prava iz lana 6. Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukupno stanje u pravosudnom sistemu Republike Srpske je i dalje nezadovoljavaju e, posebno sa aspekta ažurnosti. Nadležnosti Ombudsmana uklju uju ovlaštenja da istraži sve slu ajeve lošeg funkcionisanja sudskog sistema u Republici Srpskoj i preporu i odgovaraju e individualne ili opšte mjere ili oboje. Me utim, Ombudsmen nije u proteklom razdoblju istraživao uzroke lošeg funkcionisanja sudskog sistema, niti je davao preporuke za poboljšanje stanja, jer je u toku reforma pravosudnog sistema koju sprovodi me unarodna zajednica i od koje se o ekusu veliki pozitivni pomaci u sistemu pravosu a.

Grafikon broj: 9.

1) Struktura žalbi



Pred Vrhovnim sudom, samo u predmetima po tužbi u upravnom sporu, kao jednoj od nadležnosti suda, primljeno je preko 3.500 tužbi koje nije mogu e procesuirati u nekom razumnom vremenu.

U 2003. godini znatno je pove an broj žalbi koje se odnose na rad pavosu a u odnosu na broj žalbi u 2002. godini.

U toku 2003. godine podneseno je 3028 pismenih žalbi, a iz 2002. godine prenesena su 342 neokon ana predmeta, tako da je ukupno za rješavanje u 2003. godini bilo 3370 žalbi. U pore enju sa 2002. godinom, kada je za rješavanje bilo ukupno 4212 žalbi, to je za 842 žalbe manje. Do velikog smanjenja broja žalbi došlo je u oblasti

povrata imovine napuštene u toku rata. Tako je u 2002. godini bilo 2902 žalbe vezane za povrat imovine, a u 2003. godini 878. Ovo je svakako rezultat privo enja kraju ukupnog procesa povrata imovine, kao i rješavanja predmeta hronološkim redom od strane Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica. Me utim, znatno je pove an broj žalbi koje se odnose na rad pravosu a, povrede imovinskih prava, penzionog i invalidskog osiguranja, socijalne i zdravstvene zaštite, radnih prava i dr. Manji broj žalbi podnesenih za pojedina ne slu ajeve kršenja prava dao je nešto više prostora ombudsmenu Republike Srpske da djeluje po službenoj dužnosti, kao i za druge aktivnosti koje su iskazane u ovom izvještaju.

Do kraja 2003. godine okon an je postupak po 2846 žalbi (85%), dok je ostao neokon an postupak po 524 žalbe po kojima e se nastaviti postupati u 2004. godini.


Sudovi su uglavnom blagovremeno reagovali na intervencije ombudsmena Republike Srpske i uzimali u rad te predmete zakazuju i ro išta i preduzimaju i druge procesne radnje.

U toku 2003. godine kod ombudsmena Republike Srpske ukupno su procesuirane 452 žalbe, koje se odnose na povrede prava iz oblasti: socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja i radnih prava, što je 15% ukupnog broja žalbi dostavljenih ombudsmenu Republike Srpske u 2003. godini. Ovaj broj je znatno ve i u odnosu na 2002. godinu kada je bilo procesuirano samo oko 2% žalbi iz ove oblasti. Analizom primljenih žalbi zapaža se da su prava radnika i uopšte socijalna problematika postali posebno aktuelni u 2003. godini sa stanovišta povreda priznatih prava. Velik broj gra ana se obratio Ombudsmenu Republike Srpske zbog otkaza ugovora o radu. Proces privatizacije je u brojnim slu ajevima rezultirao otpuštanjem velikog broja radnika bez donošenja socijalnog programa njihovog zbrinjavanja. Pored toga, zabilježeni su i slu ajevi da novi vlasnici ne izvršavaju osnovne obaveze prema radnicima ili da novi vlasnici nezakonito otpuštaju zate ene radnike i zapošljavaju nove. Istraga Ombudsmena je pokazala da se u velikom broju preduze a uopšte ne vrši uplata pripadaju ih doprinosa za penzionicu, invalidsko i zdravstveno osiguranje, ime su radnici, bez svoje krivice, direktno onemogu eni da koristite zdravstvenu zaštitu ili ostvare penziju. Pored toga, gra ani su se obra ali ombudsmenu Republike Srpske, jer u znatnom broju preduze a nisu vršene redovne isplate plata, a u nekim preduze ima ak i više godina. U takvim slu ajevima radnici su bili prinu eni da se zbog zaštite svojih prava obra aju sudovima na kojima se postupci vode jako dugo, pa ak i po nekoliko godina. U oblasti radnih sporova u toku 2003. godine Osnovni sud Bijeljina je otvorio 91 novi predmet, a Osnovni sud Zvornik 93 nova predmeta. Na dan 31.12.2003. godine Osnovni sud Doboje imao ukupno 361 neriješen predmet u oblasti radnih sporova. Zabilježene su i žalbe radnika na rad sindikata koji prema njihovim navodima nema potrebnu snagu, a u nekoliko slu ajeva, ni spremnost da zaštititi radnika. S obzirom na ovakvo stanje radnici su se esto opredjeljivali za blokadu puteva, štrajkove gla u, ak i prijetnje samoubistvom.

Grafikon broj: 10.

STATISTIČKI POKAZATELJI

Porečenje godišnjih priliva žalbi po oblastima



Grafikon broj: 11.

Rad po žalbama u 2003. godini





Tabela broj: 9. Struktura žalbi u 2001. 2002 i 2003. godini

R. Br	Struktura žalbi	2000.	%	2001.	%	2002.	%
1.	Povrat imovine	3826	80,19	2902		878	
2,	Pravosu e	333	6,98	436		991	
3,	Imovinska prava	163	3,42	253		339	
4,	Radna prava	73	1,53	93		178	
5,	Urbanizam, gra evinarstvo i ekologija	69	1,45	66		101	
6,	Penzijsko-invalidsko osiguranje	48	1,01	58		203	
7,	Javne komunalne službe	32	0,67	42		203	
8,	Statusna prava	15	0,31	27		49	
9.	Socijalna i zdravstvena prava	10	0,12	18		71	
10.	Pristup informacijama	5	0,01	18		26	
11.	Ograni enje li nih sloboda	2	0,04	6		10	
12.	Prava djeteta	2	0,04	6		2	
13.	Upravna prava i slobode	1	0,02	4		4	
14.	Ostalo	192	4,02	283		390	
15.	UKUPNO	4771		4212		3370	

Sudovi su, uglavnom, blagovremeno reagovali na intervencije Ombudsmena Republike Srpske i uzimali u rad predmete koji su bili predmetom žalbe, zakazivali ro išta i preduzimali druge procesne radnje.

Grafikon broj: 12. Struktura žalbi



Dom za ljudska prava Bosne Hercegovine

189. Dom za ljudska prava Bosne i Hercegovine osnovan je shodno Dejtonskom mirovnom sporazumu, kako bi se bavio sluajevima kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i kršenjima lepeze drugih meunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Domu za ljudska prava data je nadležnost ratione materiae, koja nadilazi nadležnost koju vrši Evropski sud za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Dom je mogao pretresati kršenja socijalnih i ekonomskih prava, a njegova nadležnost da razmatra navedenu diskriminaciju nije bila ograničena. Osim toga, Dom je mogao primjenjivati i odredbe drugih meunarodnih ugovora o ljudskim pravima, a ne samo Evropsku konvenciju, a privremene mjere koje je mogao nametati su obavezujuće za domaće vlasti. Mogao je propisivati takve mjere koje su vlasti morale preduzimati radi sprovođenja njegovih odluka, koje uveliko prevazilaze ovlaštenja Evropskog suda za ljudska prava da dodjeljuje obešte enje. Rad Doma za ljudska prava tokom proteklih godina donio je nekoliko značajnih odluka za zemlju, za šta je dobio mnogo pohvala.

Mada je mandat Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine bio istekao 2001. godine, zbog potrebe je produžen zaključno sa 31.12.2003. godine. Zbog neriješenih oko 10.000 predmeta, od 01.01.2004. godine ovu instituciju "naslijedila" je novoformirana Komisija za ljudska prava, ustanovljena Sporazumom kojeg su potpisale vlade entiteta i Vijeće ministara BiH, a ostali su samo bili "svjedoci".

Komisija se sastoji od pet sudija (dva meunarodna i tri domaća). Prema ocjenama predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Komisija za ljudska prava bi mogla rješiti svojim resursima 50% predmeta. Da bi ažurirala ukupan broj zaprimljenih predmeta i mogla rješiti zaostale predmete naslijedene od Doma za ljudska prava, potrebna joj je pomoć u vidu angažovanja jednog broja meunarodnih i domaćih advokata.

Da bi se preuzete obaveze od strane Doma za ljudska prava novom organizacijom rada uspješno privele kraju, potrebno je da nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini pravovremeno u svojim budžetima predvide realna sredstva za finansiranje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako bi on mogao normalno funkcionisati, a da meunarodna zajednica nastavi sa finansiranjem pomenute Komisije za ljudska prava u okviru Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

190. Najčešće teme koje su bile predmet rada Doma odnosile su se na odluke o pravima na imovinu, pravu pristupa sudu i pravu aneksivnu i ekspeditivnu postupak u kontekstu tzv. "predmeta JNA stanova". Do kraja 2002. godine Domu je podneseno više od 1.000 takvih predmeta, a Dom je odlučio o meritumu u samo za 125 takvih predmeta. Međutim, oklijevanje zakonodavnih, upravnih i pravosudnih organa Federacije u sprovođenju odluka Doma po ovom pitanju, znači da se samo dio ovih predmeta može brisati na osnovu toga što je stvar već riješena, dok je Dom stalno iznova morao ulaziti u meritum prijava koje su uključivale stanove JNA. Izmjene u zakonodavstvu i/ili u upravnoj praksi koje su neophodne da bi se izvršila odluka Doma iz decembra 2001. godine u predmetu Miholić i drugi (predmet br. CH/97/60 i drugi, odluka o prihvatljivosti i meritumu od 4. decembra 2001.), nisu provedene u

toku cijele 2002. godine (ni u prvom tromjeseju 2003.). Štaviše, ak i ako je zakonodavstvo koje se odnosi na JNA stanove izmijenjeno radi izvršenja odluka Doma, organi vlasti i dalje nastavljaju opstruirati implementaciju izmijenjenih i dopunjениh zakona u pojedina nim predmetima (vidi, npr., odluku Doma u predmetu br. CH/99/2028, Crnogor evi protiv Federacije Bosne i Hercegovine, odluka o prihvatljivosti od 11. oktobra 2002.).

191. Domu je podneseno oko 2.000 "predmeta stare devizne štednje". Svi osim 30-tak ovih predmeta odnose se na deviznu štednju položenu u bankama koje se sada nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, a preostali na uloge u bankama Republike Srpske i Br ko Distriktu BiH. U maju 2000. godine Dom je uru io odluku u prva etiri ovakva predmeta. U cilju poštovanja naredbi Doma o pravnim lijekovima, donesenim u ovoj odluci, vlada i zakonodavna vlast Federacije su izmijenili i dopunili relevantno zakonodavstvo. Me utim, odluka Ustavnog suda Federacije i nedostatak odgovora na istu od strane vlade i zakonodavne vlasti, doveli su u pitanje korake koje su preduzeli organi vlasti Federacije radi izvršenja odluke Doma iz maja 2000. godine. U oktobru 2002. godine Dom je donio novu odluku koja se odnosi na staru deviznu štednju u Federaciji, u kojoj je utvrdio da:

"Posmatrano zajedno, odluka Ustavnog suda Federacije, nedostatak odgovaraju ih zakonskih postupaka i nastavljeni primjena Zakona o potraživanjima gra ana doveli su do stanja pravne konfuzije u odnosu na staru deviznu štednju podnositelja prijava. Ne postoji opravdanje za trenutnu neizvjesnost, u kojoj su potraživanja podnositelja prijava na njihovu imovinu zaboravljena i zanemarena. U me uvremenu, kako se proces privatizacije kre e naprijed bez pojašnjavanja zakona, mogu e posljedice insistiranja podnositelja prijava na njihovoj imovini postaju još ozbiljnije."

Kao posljedica, preostalih 2.000 "predmeta starih deviznih ra una" koji su bili u postupku pred Domom ostalo je neriješeno. Dom je u toku 2003. godine ponovo ispitivao da li je zakonodavna vlast Federacije utvrdila zakonski okvir kojim se uspostavlja prihvatljiva ravnoteža izme u prava pojedina nih podnositelja prijave (imalaca starih deviznih ra una) i javnog interesa. Izgledi za rješavanje preostalih predmeta stare devizne štednje pomo u standardizovanog i skra enog postupka se, u ovom trenutku, ne naziru.

192. U više od 500 prijava koje su bile u postupku pred Domom odnosile su se na diskriminatoryni prestanak radnog odnosa, uglavnom po osnovu nacionalne pripadnosti. Iako je u ve ini ovih predmeta prestanak ili prekid radnog odnosa povezan sa oružanim sukobom, Dom je utvrdio da je nadležan ratione temporis u ve ini dosad razmotrenih predmeta. Kao što je nekoliko odluka Doma iz 2002. godine pokazalo, sadašnji zakonski okvir i praksa organa vlasti, kako upravnih tako i pravosudnih, ne pružaju nijedan djelotvoran pravni lijek ovim podnosiocima prijava. Naprotiv, ovi predmeti pokazuju da je nakon završetka oružanog sukoba, sistemati no, povreda prava na pravi nu raspravu u razumnom roku bila dodata na navodnu povredu prava da se ne bude diskriminisan u pravu na rad.

Uslijed toga, Dom je tako e utvrdio da zna ajan broj zaostalih predmeta koji spadaju u ovu kategoriju ne može biti razmatran kroz bilo koji jedinstven, skra en ili na drugi na in ubrzani postupak.

Rezultat rada Doma, broj a o izražen, znatno je povećan u toku 2002. godine: odlučeno je o 675 prijava, što je za 80% više u odnosu na 377 prijava o kojima je odlučeno u 2001. godini. U toku 2003. godine broj predmeta u kojima je donesena odluka bio je povećan usmjeravanjem znatnog dijela resursa Doma (tj. radnih sati pravnika i prevodilaca) za donošenje odluka u predmetima za brisanje, predmetima u kojima se mogu napraviti odluke po modelima, te u predmetima koji su jasno neprihvatljivi. Međutim, ako bi se slijedio takav "kvantitativno-orientisan" pristup, Dom je svjestan rizika da bi uglavnom odlučivao o predmetima o kojima je u suštini već odlučeno (jer je stvar zapravo već riješena, ili zato što je Dom naveo zakon u vode odluci koja se bavi istim pitanjem, ime je u suštini odlučio i o drugim identičnim predmetima), ili o predmetima koji ni u blizini ne otkrivaju povredu Sporazuma o ljudskim pravima.

Tabela broj: 10. Broj registrovanih prijava i riješenih predmeta 1996./2002.

Godina	Broj registrovanih prijava	Broj riješenih predmeta
1996.	31	0
1997.	83	10
1998.	1.382	68
1999.	1.943	336
2000.	3.239	412
2001.	1.804	377
2002.	4.177	675
Ukupno sa 31. decembrom 2002.	12.659	1.878

Napomena: U prva tri mjeseca 2003. godine, Dom je registrovao 787 novih prijava i riješio još 350 predmeta, što je ukupan broj prijava registrovanih pred Domom do 31. marta 2003. godine povećalo na 13.446, a ukupan broj riješenih predmeta na 2.228. U tabeli ispod prikazan je porast broja primljenih prijava i riješenih predmeta u periodu od 7 godina. Aneks F u prilogu ovog Izveštaja pruža dramatičan vizuelni prikaz ove informacije. Aneks E daje statistike podatke u pogledu vrste i brojeva odluka koje je Dom donio zaključno sa 31. decembrom 2002. godine.

Izvor podataka: Izveštaji Doma za ljudska prava BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

193. Cijene i složenost situacije u poratnom periodu u oblasti ljudskih prava, shodno Zakonu o Vijeću ministara BiH, sredinom 2000. godine počelo je sa radom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, sa osnovnim nadležnostima za: predstavljanje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i temeljnih sloboda; promovisanje i zaštita ljudskih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda; koordinaciju u pripremanju izveštaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim organizacijama i institucijama o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine koje se traže međunarodnim dokumentima; kreiranje i predstavljanje

aktivnosti na ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu prijema u Evroatlanske integracije, a posebno rad na primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima; pra enje, izrada i distribucija informacija o standardima, ostvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava, saradnju sa vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima; saradnju s institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u Bosne i Hercegovine; saradnju s Crvenim krstom/križom BiH i Meunarodnim crvenim krstom/križom i humanitarnim organizacijama; staranje o pitanju azila i o pravima izbjeglica koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, sprovo enje Aneksa 7. Opšteg mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i nadzor nad sprovo enjem tog Anekса; kreiranje i sprovo enje politike Bosne i Hercegovine u oblasti povratka i izbjeglica i raseljenih lica u Bosnu i Hercegovinu, projekata rekonstrukcije i obezbje enje drugih uslova za održiv povratak; koordinaciju, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija Bosne i Hercegovine odgovornih za sprovo enje politike u ovoj oblasti; sve ostale aktivnosti propisane zakonom ili koje se odnose na sprovo enje Aneksa 6. i 7. Opšeg okvirnog sporazuma za mir u Bosne i Hercegovine; prikupljanje, obrađivanje i uvanje svih podataka koje Ministarstvo smatra relevantnim shodno važe im standardima o zaštiti podataka; saradnju s nevladinim organizacijama po pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema useljenju, azilu i iseljeništvu, te prikupljanje, sistematizovanje, publikovanje i distribucije svih podataka iz njegove nadležnosti. Ministarstvo je, shodno navedenom, u proteklom vremenu dalo značaj doprinos u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. To se posebno odnosi na zaštitu individualnih ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine koja su kršena u različitim sferama i na različitim nivoima. To je injeno kako iniciranjem usvajanja odgovarajućih zakona i dokumenata koji regulišu ovu oblast, pa do konkretnih pisanih urgencijskih intervencija na licu mjesta, sve u cilju zaštite elementarnih ljudskih prava utemeljenih na standardima meunarodne zajednice, njenih dokumenata – konvencija, protokola i dr. Ovo Ministarstvo za veoma kratko vrijeme dalo je značaj doprinos po pitanjima zaštite i unapređenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u svim njegovim segmentima.

Član 15. Zabранa zakonske retroaktivnosti

194. Budući da član 15. Pakta zabranjuje retroaktivnu primjenu krivičnih zakona, a obuhvata tako kriminalizaciju određenih djela, tako i težinu kazne koja može biti nametnuta za krivična djela, ovaj član traži da se princip neretroaktivnosti prezentira u redovnom krivičnom zakonu, kako u miru tako i u vrijeme rata. Niko se ne može smatrati krivim za djela ili propuštanja koja nisu predstavljala krivično djelo prema domaćem i meunarodnom pravu u vrijeme kada su bila po injeno. Ne smije se izreći teža kazna od one koja se mogla primjenjivati u trenutku kada je krivično djelo bilo izvršeno.

195. Krivični zakon Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 01.05.2003. godine, članom 3. ističe da nikome ne može biti izredena kazna ili druga krivična sankcija za djelo koje, prije nego što je u injeno, nije bilo zakonom ili meunarodnim pravom propisano kao krivično djelo i za koje zakonom nije bila propisana kazna.

196. Istim Zakonom, članom 4., se precizira da se na početku krivičnog djela primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme po injenja krivičnog djela. Isto tako,

ako se poslije u injenog krivi nog djela jednom ili više puta izmijeni zakon, primijenit e se zakon koji je blaži za u initelja.

Ian 15. ne dozvoljava bilo kakav izuzetak ovog principa. Tako er, ovaj Ian ne može biti derogiran, ak i u slu ajevima vanrednog stanja.

Član 16. Pravo na pravni subjektivitet

197. Prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Br ko Distrikta BiH fizi ko lice postaje subjekt prava ro enjem.

198. Pravna lica trgovinskog prava sti u pravni subjektivitet upisom u sudske registar.

Član 17. Pravo na privatnost

199. Ustav Bosne i Hercegovine, ustavi entiteta i Statut Br ko Distrikta BiH svim licima jam e pravo na privatnost. U Ianu II Ustava Bosne i Hercegovine u kome se govori o ljudskim pravima i temeljnim slobodama naglašava se da sva lica na teritoriji zemlje uživaju ljudska prava i osnovne slobode, što uklju uje: pravo na život, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravi no saslušanje u gra anskim i krvi nim stvarima, pravo na privatni i porodi ni život, dom i dopisivanje, slobodu mišljenja, savjesti i vjere, slobodu izražavanja slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja, pravo na ženidbu i udadbu i osnivanje porodice, pravo na imovinu, pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja i prebivanja i dr. Sva nabrojana prava i ona koja nisu nabrojana a ti u se prava gra ana Bosne i Hercegovine na privatnost, sprovode se u praksi bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

200. Nepovredivost stana spada u ustavnu kategoriju ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i konvencija koje su ratifikovane i koje su postale instrument za zaštitu ljudskih prava koje imaju pravnu snagu ustavnih odredbi. Ustavnim i zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini utvr eno je da je stan nepovrediv, da niko bez rješenja nadležnog organa ne može u i u stan protiv volje korisnika stana, da se pretresanje može vršiti samo u prisustvu dva svjedoka, da tom inu ima pravo prisustvovati lice iji je stan ili njegov zastupnik i da je kažnjivo svako protivpravno uloženje u stan i druge prostorije i njihovo pretresanje.

Budu i da krivi ne zaštite o nepovredivosti stana nema u Zakonu o stambenim odnosima, ona je sadržana u Krivi nom zakonu gdje su predvi ena posebno krivi na djela kada je u pitanju nepovredivost stana, jer su posebno iskazani: krivi no djelo narušavanja nepovredivosti stana; protuzakonito pretresanje; razbojništva; teška kra a iz napuštenih i ošte enih stanova. Pored ovih djela u zaštiti može do i do pokretanja krivi nog postupka u slu aju ošte enja stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, a kada su u pitanju stvari u stanu i u slu aju oduzimanja tu ih stvari, ošte enja tu ih stvari. To je i zloupotreba službenog položaja. Dakle, kada je u pitanju pristup zaštite ljudskih prava koja se odnose na nepovredivost stana ona su na visokom nivou, me utim zbog ratnih dešavanja koja su prouzrokovala veliki broj izbjeglog i raseljenog stanovništva u itavoj Bosni i Hercegovini došlo je do drasti nih povreda ljudskih prava u oblasti stanovanja, a time povredivosti prava na stan i pravo na mirno uživanje i korištenje stana.

O stanju u toj oblasti govore podaci na osnovu kojih se vidi radikalna izmjena situacije u stambenom sektoru za razliku situacije u toj oblasti prije rata. Od ukupno 1.207.693 stambene jedinice koje su postojale 1991. godine, u ratu je djelimi no ili u potpunosti uništeno njih 452.000. Od ovog broja, gotovo 80% stambenih jedinica bilo je razoren ili teško ošte eno. Prema podacima za period od 1996. do 2002.godine, obnovljeno je oko 125.000 stambenih jedinica za potrebe povratka izbjeglica i raseljenih lica, ime je donekle ublažena teška situacija stanja u oblasti korištenja elementarnog prava na dom i mirno uživanje doma. Treba naglasiti da Bosna i Hercegovina nije u mogu nosti da izvrši ukupnu rekonstrukciju devastiranog stambenog fonda i infrastrukture bez odgovaraju e donatorske pomo i. Zbog toga su nadležne institucije, kroz planske i strateške aktivnosti opredijelile za prioritetnu obnovu i rekonstrukciju oko 50.000 stambenih jedinica, ime e se obezbijediti direktni povratak oko 200.000 raseljenih lica i izbjeglica u naredne etiri godine, što bi sa kombinovanjem sa sprovedbom imovinskih propisa (PLIP) stvorilo pretpostavke za punu sprovedbu odredbi Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i uspješno okon anje procesa povratka u Bosnu i Hercegovinu. Da bi se ostvario predvi eni ambiciozni i strateški plan u okviru Vije e ministara BiH po eo je da radi Fond za povratak koji radi na usaglašavanju priorjeta, zajedni kih projekata i donošenju kriterija za odabir korisnika i realizovanje projekata. Na taj na in o ekuje se zainteresovanost me unarodne zajednice da usmjerava sredstva u Fond i u estvuje u zajedni kim aktivnostima. Uvažavaju i okolnosti da se stepen preostalih devastiranih, neobnovljenih stambenih jedinica kre e izme u 80-100%, prema dosadašnjem iskustvu i standardima, za finansiranje rekonstrukcije 50.000 stambenih jedinica bi e neophodno obezbijediti oko 900 miliona KM.

Prilog tabele iz Uporednih pokazatelja o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima, provedbi imovinskih zakona i rekonstrukciji u Bosni i Hercegovini od 1991. do 30.06.2003. godine, koje je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Tajna pisma i druga sredstva komunikacije

201. Zaštita podataka o li nosti regulisana je lanom 149. Krivi nog zakona Bosne i Hercegovine u kome se precizira da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine bez pristanka pojedinca ne smije javno iznositi, prikupljati, obra ivati njegove li ne podatke, jer bi to bilo suprotno uslovima propisanim zakonom i dozvoljenoj svrsi njihovog prikupljanja. Ukoliko se to pak desi, službeno lice kažnjava se kaznom zatvora do šest mjeseci.

202. Porodi ni život i pravo na privatnost, porodicu i dom, odnosno korespondenciju i druga sredstva opštenja, zašti eni su Ustavom Bosne i Hercegovine i ustavima entiteta, kao i Statutom Br ko Distrikta BiH. Mada su ova prava zakonski zašti ena, prema podacima iz nekih izvora konstatuje se da su vlasti u pojedinim sredinama ova i druga prava kršili. To se posebno inilo u slu ajevima deložiranja porodica, bez dubljeg sagledavanja stvarnog stanja i zakonskih prava na obje strane. Me utim, prema agencijama PLIP, broj prisilnih deložacija za koje je bilo potrebno uklju ivanje policijskih snaga opao je u pore enju sa prethodnim godinama.

Član 18. Pravo na slobodu vjeroispovijesti

203. Shodno lanu IV., a vezano sa lanom II., ta ka 3. g. i ta ka 5.a. Ustava Bosne i Hercegovine, po etkom 2004. godine, usvojen je Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ovaj Zakon donesen je, prije svega, poštju i vlastita naslije a i tradicionalne vrijednosti tolerancije i suživota prisutnih u viševjerskom karakteru Bosne i Hercegovine, a u namjeri da se doprinese unapre ivanju me usobnog razumijevanja i poštivanja prava na slobodu savjesti i vjere i uspostavi jedinstvenog pravnog okvira u kojem su sve crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini izjedna ene u pravima i obavezama bez ikakve diskriminacije.

Ovim zakonom garantuje se svakom ovjeku pravo na slobodu savjesti i vjerske slobode shodno Ustavu Bosne i Hercegovine, najvišim me unarodnim standardima ljudskih prava sadržanih u me unarodnim deklaracijama i konvencijama o slobodi vjere.

204. Lanom 4. ovog Zakona regulisano je da svako ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, uklju uju i slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Isto tako, svako ima pravo prihvati ili promijeniti vjeru, kao i slobodu – bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno – da na bilo koji na in iskaže svoja vjerska osje anja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do obi aja i drugih vjerskih aktivnosti.

205. Crkve i vjerske zajednice, prema postoje em zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, u propovijedanju vjere i drugim djelovanjem ne smiju štititi i širiti netrpeljivost i predrasude prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima ili gra anima bez vjerskog opredjeljenja ili ih onemogu avati u slobodnom javnom izražavanju vjere ili drugog uvjerenja. One, tako er, ne smiju djelovati svojim sadržajem i na inom obavljanja vjerskih obreda i drugih vidova ispoljavanja vjere koji su protivni pravnom poretku, javnoj sigurnosti, moralu ili na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i sloboda drugih.

206. Zakon zabranjuje svaki vid diskriminacije koja je utemeljena na vjeri i uvjerenju. Stim u vezi zabranjena su sljede a djela: napadi i uvrede vjerskih službenika, napadi i ošte enja vjerskih objekata ili druge imovine crkava i vjerskih zajednica, aktivnosti i djela koja su usmjerena na raspirivanje vjerske mržnje protiv bilo koje crkve ili vjerske zajednice ili njezinih lanova, omalovažavanje bilo koje vjere, izazivanje, podržavanje ili pozivanje vjerske netrpeljivosti i mržnje i dr.

U Bosni i Hercegovini tokom ratnih zbivanja na cijeloj teritoriji porušeni su mnogi vjerski objekti i oskrnavljeni zna ajni spomenici kulture koji pripadaju jednom ili svim narodima. Trenuto se vode aktivnosti na popravkama posebno onih vjerskih objekata koji i dalje služe vjernicima za ispovijedanje vjere. Nažalost treba naglasiti, da se i deceniju nakon prestanka rata dešavaju pojave napada na vjerske objekte, ponekad i u vrijeme vjerskih praznika. Prisutna je i pojava izgradnje vjerskih objekata na privatnom zemljištu vlanika druge nacije, bez saglasnosti i odobrenja vlasnika što u praksi dovodi do protesta i izražavanja nesigurnost za posjedovanje privatne imovine. Istina, ovo nije raširena pojava ali su zabilježeni takvi slu ajevi u oba entiteta (Federacija BiH, Konjic-Bradina i Republika Srpska- Konjevi Polje i Divi -

Zvornik). Nadležni organi vlasti, shodno zakonskim propisima ve su preduzeli mjere da se problemi riješe, uz o ekivanja da takvih i sli nih pojava u Bosni i Hercegovini više ne e biti.

207. Crkve i vjerske zajednice imaju utvr en kodeks vjerskih prava i dužnosti svojih lanova. U tom smislu niko se ne smije prisiljavati ili ometati da isповijeda svoju vjeru ili uvjerenje, ili da na bilo koji na in u estvuje u vjerskim obredima ili sve anostima bilo kojeg obreda ili vjerske aktivnosti svoje crkve ili vjerske zajednice. Vjerski službenici i oni koji se pripremaju za tu službu, izuzeti su od služenja vojnog roka, ali im se ne može zabraniti služenje vojnog roka ako oni to zatraže shodno zakonu.

208. Crkve i vjerske zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju status pravnog lica. Pomenutim zakonom potvr en je kontinuitet pravno utemeljenih crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, shodno vjerskim propisima i unutrašnjim usrojstvima: Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoli koj crkvi i Jevrejskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, kao i svim ostalim crkvama i vjerskim zajednicama kojima je priznato svojstvo pravnog lica prije stupanja na snagu Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

209. Sve crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini uživaju benificije na temelju svog statusa i privilegija koje su karakteristi ne za neprofitabilne organizacije, shodno ovom Zakonu, kao i statutarnim odredbama po kojima se upravlja u crkvama i vjerskim zajednicama, pod uslovom ili do granice da ne obavljaju raspodjelu prihoda ili profita u korist privatnih lica, osim u slu ajevima kada same raspodjele imaju legitimnu karitativnu svrhu.

211. Crkve i vjerske zajednice svoju unutrašnju organizaciju ure uju samostalno prema svojim internim propisima, zakonima i u enjima. One posjeduju vlastitu imovinu i imovinska prava kojima slobodno raspolažu i upravljaju. Obzirom da je u proteklom, socijalisti kom periodu ve ini crkava i vjerskih zajednica bila oduzeta imovina, trenutno se radi na pripremi Zakona o restituciji kojim bi se vratila ili na drugi na in nadoknadila oduzeta imovina na cijeloj teritoriji Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije, shodno zakonu.

212. Crkve i vjerske zajednice odvojene su od države, što zna i da: država ne može priznati status državne vjere ni jednoj vjeri, ni status državne crkve ili vjerske zajednice ni jednoj crkvi ili vjerskoj zajednici; da se nema pravo miješati u unutrašnju organizaciju i poslove crkve i vjerske zajednice; javnoj vlasti je zabranjeno uplitanje prilikom izbora, imenovanja ili smjenjivanja vjerskih velikodostojnika, uspostave strukture crkava i vjerskih zajednica ili organizacija koje vrše vjersku službu i druge obrede.

213. Javno promovisanje i upražnjavanje vjere može biti ograni eno jedino na temelju zakona, u skladu sa me unarodnim standardima, kada mjerodavni organ dokaže da je to neophodno u interesu javne bezbjednosti, zaštite zdravlja, javnog morala, ili u svrhu zaštite prava i sloboda drugih lica, shodno me unarodnopravnim standardima. Svoje mišljenje u vezi slu ajeva zabrane javnog ispoljavanja vjere daje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

214. Prema aktuelnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine mogu se osnivati nove crkve i vjerske zajednice pod uslovom da to zatraži 300 punoljetnih državljanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo etničko koporijsko ili entitesko državljanstvo. Pod istim ili slijedom imenom postoje i crkve ili vjerske zajednice, ne može se osnovati nova crkva ili vjerska zajednica. Niko ne može, bez saglasnosti mjerodavne vlasti crkve ili vjerske zajednice, koristiti njene službene simbole, znamenja ili atribut. Ministarstvo pravde BiH donijelo je Pravilnik o upisu u registar crkava i vjerskih zajednica.

Član 19. Sloboda misli, javnog izražavanja i mišljenja

215. Shodno članu IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH 2000. godine usvojila je Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Zakon u članu 4. nalaže da svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da objavi takve informacije. Ispitivanjem svakog pojedinca u slučaju, izuzetkom objavljuvanja tražene informacije utvrđuje se samo u slučajevima kad nadležni javni organ utvrdi izuzetak u smislu člana 6., 7. ili 8. za cijelu informaciju ili dio informacije, i u slučaju da objavljuvanje informacije nije od javnog interesa. Suprotno, ako je to opravdano javnim interesom, nadležni organ objaviti će traženu informaciju.

216. Zakonom je utvrđeno da svako lice mora obezbijediti da njegove lične informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tačne ili, u odnosu na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, da budu aktuelne, kompletne, relevantne za zakonsku namjenu zbog koje su pohranjene, te da na bilo koji drugi način nisu pogrešne.

217. Ukoliko javni organ koji prima zahtjev nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predviđeni člancima 2. i 3. člana 11. ove, što je prije moguće, ali najkasnije osam dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva kada je takvo obavještavanje moguće. Predviđeno je da podnositelj bude obaviješten o pravu obraćanja ombudsmenu i da o tome dobije sve neophodne informacije za kontaktiranje.

218. Sloboda govora i javnog istupanja utvrđena je Ustavom Bosne i Hercegovine i ustavima entiteta koji omogućavaju svakom građaninu pravo da javno kritikuje rad državnih i drugih funkcionera i službenika, da im podnosi predstavke, peticije i da od njih dobije odgovor ako ga traži. Građanin ne može biti pozvan na odgovornost niti trpititi druge štetne posljedice za stavove iznjete u javnoj kritici ili u podnijetoj predstavci, žalbi, peticiji ili prijedlogu, osim ako je time u injenu krivi no djelo.

219. Sloboda mišljenja i izražavanja zajamčeni su Ustavom Bosne i Hercegovine, član II, stavovi 2. i 3. g. u kojima se naglašava da Bosna i Hercegovina direktno primjenjuje sva prava i slobode koja su garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i njezinim protokolima. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima.

220. Treba naglasiti da su u Bosni i Hercegovini shodno odgovaraju im lanovima Pakta obezbije ena aspekti kojima se štite prava slobode misli i izražavanja. S jedne strane gra anima se absolutno garantuje pravo na mišljenje bez uzneniranja, a s druge strane štiti pravo na slobodu izražavanja, koje svakako u odre enim situacijama, koje zakon dozvoljava, može biti podložno odre enim zakonskim ograni enjima, ali uvijek vode i ra una da davanje odre enog politi kog mišljenja ne bude razlogom vršenja diskriminacije protiv odre enog lica, ili ak ograni avanja slobode pojedinca od strane organa javne vlasti. Prema našim saznanjima nisu zabilježeni slu ajevi uzneniranja na osnovama prava na mišljenje i slobodno izražavanje.

221. Po pitanju kontrole štampe i drugih sredstava javnog informisanja, u Bosni i Hercegovini od strane nadležnih organa vlasti sve manje je pojava da se raspravlja o ure iva koj politici bilo kojeg medija ili glasila, pa ni onih koji imaju svojstvo javnog servisa u službi svih gra ana. To potvr uju i informacije Odjeljenja za pomo medijima, koje djeluje pri OHR-u. Me utim, novinari i mediji esto su bili od strane pojedinaca izloženi raznim oblicima pritisaka, ucjenama pa ak i fizi kim napadima.

Mada u suprotnosti sa Kodeksom profesije, sa stranica nekih printanih medija upu ivane su otvorene prijetnje pojedincima ili grupama, pozivima na odstrel. Kao oružje esto se koriste neprovjerene ili ak izmišljene informacije. Osim što pojedini urednici i novinari esto i svjesno krše Kodeks kojeg su sami usvojili, mnogi ignorisu postojanje odluke Vije a za štampu kao tijela za nadzor i posredovanje u samoregulaciji. Takvo stanje za rezultat ima injenicu da su novinari organizaciono rascjepkani u šest udruženja. Svi pokušaji i inicijative da se ujedine u jedno udruženje nisu u ovom vremenu dali rezultate.

222. Premda je Zakon o zaštiti od klevete stupio na snagu 2002. godine i njegova implementacija otpo elu na podru ju itave Bosne i Hercegovine, uo ljive su neke važne tendencije. Prva je - enorman porast tužbi protiv novinara i medija, znatno ve i u odnosu na nekoliko prethodnih godina, koje su po tome ina e bile karakteristi ne. Druga je – neopravdano dugi sudski postupci po tužbama za naknadu štete u slu aju klevete, premda je Zakon propisao hitno postupanje. Tre a – relativno mali broj presuda. etvrta – relativno veliki broj privremenih mjera zabrane pisanja ve u prvoj godini primjene Zakona...Visina odštetnih zahtjeva za nadoknadu u ve ini tužbi za klevetu kre e se od 2000 i 20.000 KM, pa do 200.000 KM. Bilo je nekoliko slu ajeva gdje su kazne premašile pola miliona, pa ak dosegle do milion KM.

U slu ajevima pritisaka naj eš e su reagovale me unarodne organizacije i profesionalna udruženja novinara, jer je sasvim jasno da napad na novinare – verbalni ili fizi ki, posredni ili neposredni – slabi proces demokratije i ugrožava slobodu svakog gra anina.

223. U ve em broju nezavisnih analiza nepodijeljeno je mišljenje da su se tokom prethodne izborne kampanje elektronski mediji, uglavnom, držali neutralno i poštivali "izborna pravila", nametnuta od Izborne komisije, dok su novine – više ili manje – aktivno vodile svoje kampanje, esto suprotne profesionalnim standardima. Jezik huškanja, koji je nekad imao isklju ivo nacionalne boje i nije bio stran ve ini medija, ovog puta bio je djelimi no prisutan samo u štampi i imao je, uglavnom, politi ki, nerijetko i ideološki, predznak. Mada je strana ko i politi ko opredjeljenje novina u

principu uobi ajena stvar u svijetu - one i kod nas njeguju vlastite komentare - u minulim izborima u Bosne i Hercegovine novine su naj eš e pokušavale da prikriju svoja politi ka opredjeljenja, što dovodi u sumnju njihovu poziciju. Neke su pokušavale da prikriju same injenice, što je znatno opasnije i devalvira njihovu uvjerljivost i ulogu. Takav pristup ne može se ocijeniti druga ije nego kao navija ki i neprofesionalan.

Naj eš e povrede ljudskih prava u medijima nastaju onda kad novinari ne poštuju sopstveni Kodeks i ne drže "visoke eti ke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima" (Kodeks za štampu, lan 1). Takvi su primjeri, nažalost, esti u slu ajevima kad novinari i mediji ne omogu avaju "svim stranama u sporu" da iznesu svoj stav u izvještajima i komentarima o kontroverznim temama, u slu ajevima donošenja preuranjenih sudova (naro ito u sudskim predmetima), kao i u slu ajevima nepoštivanja zaštite identiteta maloljetnih osoba (kao žrtava ili svjedoka kriminalnih radnji), nepoštivanje autorskih prava i sl. Me utim, veliki broj tužbi protiv medija i novinara za klevetu i odštetni zahtjevi mogu da predstavljaju ograni avaju i faktor medijskih sloboda, kao što, s druge strane, mogu biti pokazatelj i prili no masovnog ugrožavanja, pa i kršenja, ljudskih prava u medijima.

224. Pravo na slobodu pristupa svim informacijama u posjedu javnih vlasti utemeljeno je odgovaraju im zakonima na nivou države Bosne i Hercegovine od 2000. godine, kao i u oba entiteta od 2001. godine. Premda su svi organi vlasti – izvršne, zakonodavne, upravne i sudske, kao i sva pravna lica pod kontrolom javne vlasti – bili dužni da obave adekvatnu pripremu za sprovo enje Zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i da o tome zvani no obavijeste Instituciju ombudsmena, tu je obavezu do sada ispunio samo dio tih organa. Istina, u oba entiteta donesena su odgovaraju a podzakonska akta (vodi i, indeks registri, obrasci za podnošenje zahtjeva i uputstva o troškovima), ali se nepoštuje zakonska obaveza redovnog tromjese nog obavještavanja ombudsmena o broju primljenih zahtjeva za pristup informacijama i na inu na koji su oni riješeni.

Treba naglasiti praksu nadzora Regulatorne agencije za komunikacije /CRA/, koja je svojim stalnim i "strogim" nadzorom o istila mnoge programe od jezika mržnje i iste programske prilagodila temama koje najdirektnije doti u interes gra ana, iako ima prigovora i na njen rad.

225. Pitanje pristupa stranih novinara informacijama i opticaju strane štampe unutar zemlje, te broju stranih novina i asopisa koji se uvoze i distribuiraju u državi riješeno je pozitivnim zakonskim propisima i na tom planu nema diskriminacije ni po kom osnovu.

Član 20. Zabранa propagande rata

226. Prema Ustavu i Krivi nom zakonu Bosne i Hercegovine, te ustavima i krivi nim zakonima entiteta i Br ko Distrikta BiH, pozivanje i podsticanje na rat, je krivi no djelo, za koje je predvi ena kazna zatvora do 10 godina.

227. Protivustavno je i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne, vjerske ili druge neravnopravnosti, kao i izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje i netrpeljivosti.

Član 21. Pravo na mirno okupljanje i slobodno udruživanje

228. Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i Statutom Br ko Distrikta BiH zajam ena je sloboda zbara i drugog mirnog okupljanja. Ova problematika regulisana je Zakonom o okupljanju gra ana, kako na državnom nivou tako i na nivoima oba entiteta i Br ko Distrikta, koji okupljanje gra ana smatraju slobodnim i demokratskim, ako se ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima. Okupljanje gra ana, u smislu zakona koji su na snazi, podrazumijeva sazivanje i održavanje skupova na za to primjerenom prostoru.

Javni skup u pokretu može se odvijati samo neprekinutim kretanjem, osim na mjestu polaska i završetka.

229. Izmom 5. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina svim pripadnicima nacionalnih manjina zagarantovano je pravo na slobodu organizovanja i okupljanja radi ispoljavanja i zaštite svojih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i političkih sloboda, prava, interesa, potreba i identiteta.

230. Za održavanje javnog skupa potrebna je prijava koju saziva podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova - njegovoj organizacionoj jedinici na području održavanja javnog skupa, najkasnije 48 sati prije vremena za koje je javni skup zakazan. Prijava se podnosi nadležnom organu najkasnije pet dana prije vremena za koje je skup zakazan. U prijavi treba predočiti program i cilj javnog skupa, podatke o odredenom mjestu, vremenu, mjestu i trajanju održavanja javnog skupa i podatke o mjerama koje saziva preduzima za održavanje reda i o redarskoj službi koju radi toga organizuje, sa procjenom učesnika javnog skupa. Prijava skupa treba da sadrži trasu kretanja, mjesto polaska i mjesto završetka. Javni skup se smatra prijavljenim podnošenjem potpune prijave. Javni skup koji se održava bez prethodne prijave nadležni organ ne onemogućiti i preuzeti mjere za održavanje javnog reda i mira. U Bosni i Hercegovini nisu registrovane pojave javnih skupova koji prethodno nisu bili prijavljeni nadležnim organima vlasti.

231. Javni skup biće privremeno zabranjen kada je usmjeren na: nasilno rušenje ustavom utvrđenog poretku, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kršenje Ustavom zajam enih sloboda i prava ovjeka i građana, izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne i vjerske netrpeljivosti. O privremenoj zabrani javnog skupa nadležni organ dužan je obavijestiti saziva a u roku od 12 sati prije vremena za koji je skup sazvan.

232. Obrazloženi zahtjev za odlučivanje o zabrani održavanja javnog skupa u roku od 12 sati upućuje se mjesnom nadležnom sudu koji je dužan u roku od 24 sata od prijema zahtjeva održati pretres na koji poziva podnosača zahtjeva i saziva a javnog skupa i donijeti rješenje. Sud rješenjem može odbiti zahtjev i poništiti rješenje o privremenoj zabrani ili može izreći zabranu održavanja javnog skupa na koje saziva ima pravo žalbe.

233. Pitanje nadoknade nematerijalne štete građana koji su bili izloženi bilo kom obliku zlostavljanja zbog prekora enja ovlaštenja u primjeni sredstava prinude ovlaštenih službenih lica Ministarstva sigurnosti BiH, ministarstava entiteta i Br ko Distrikta BiH rješava se isključivo u sudskom (parni nom) postupku po tužbama za

nadoknadu štete koje podnose ošte ena lica, saglasno Zakonu o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine.

234. Javni skup može sazvati i održavati i stranac, odnosno istupati na javnom skupu, samo po predhodnom odobrenju nadležnog organa.

235. Javni skup ne može sazvati niti na javnom skupu može istupiti lice prema kome je sudskom odlukom izre ena mjera bezbjednosti - zabrane javnog istupanja.

Član 22. Pravo udruživanja sa drugim licima i pravo na političko, sindikalno i drugo organizovanje i udruživanje

236. Ustavom Bosne i Hercegovine lanom II, stav 2., (i), zajam ena je sloboda mirnog okupljanja i slobodnog udruživanja, što zna i da se svakom pojedincu, shodno ovom lanu Pakta, garantuje sloboda udruživanja sa drugim licima iz politi kih ili drugih razloga. Ovim lanom na izvjestan na in se dopunjuje pravo na mirno okupljanje priznato lanom 21. Pakta.

a/ Udruženja i fondacije

237. Pravo na udruživanje gra ana u Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i Br ko Distriktu BiH, regulisano je zakonima o udruženjima i fondacijama. Udruživanje u smislu ovih zakona predstavlja svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizi kih ili pravnih lica radi unapre ivanja ili ostvarivanja nekog zajedni kog ili op eg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a ija osnovna svrha nije sticanje dobiti. Udruženja mogu osnovati najmanje tri fizi ka ili pravna lica. Nastaje donošenjem osniva kog akta. Nakon osnivanja može ste i svojstvo pravnog lica upisom u registar. Osniva ka skupština udruženja donosi osniva ki akt, statut udruženja i imenuje organe upravljanja.

238. Udruženja i fondacije u Bosni i Hercegovini samostalno odre uju svoje cijeve i djelatnosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Djelovanje udruženja i fondacija ne može biti suprotno ustavnom poretku niti usmjereno na njegovo nasilno podrivanje, raspirivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, netrpeljivosti ili diskriminacije zabranjene Ustavom i zakonom. Ciljevi i djelatnost udruženja i fondacija ne mogu uklju iti angažovanje u predizbornoj kampanji politi kih stranaka i kandidata i finansiranje kandidata, odnosno politi kih stranaka.

239. Udruženja i fondacije raspolažu svojom imovinom u skladu sa statutom i zakonom. Kontrolu nad zakonitoš u i namjenskim korištenjem raspoloživih sredstava udruženja i fondacija vrši organ udruženja, odnosno fondacije, odre en statutom i zakonom, kao i nadležni državni organ.

240. Udruženja ili fondacije koja vrše javna ovlaštenja dužna su organu uprave koji vrše nadzor nad njihovim radom najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu. Ako ne vrše svoje obaveze saglasno svojim dužnostima, nadležni organ uprave koji vrše kontrolu dužan je u pisanoj formi upozoriti nadležni organ udruženja ili fondacije i predložiti mjere za uklanjanje uo enih nedostataka, kao i predložiti i druge mjere u okviru svojih prava i dužnosti. Za protivzakonite radnje predvi ene su i nov ane kaznene mjere.

Tabela broj 17. u prilogu

b/ Političko organizovanje

241. Pravo na osnivanje političkih stranaka regulisano je Zakonom o političkom organizovanju. Vo enje registra političkih organizacija regulisano je posebnim pravilnikom kojim se precizira sadržaj i način vo enja registra političkih organizacija. Politička organizacija, u smislu Zakona, samostalna je i dobrovoljna organizacija građana (stranka, partija, udruženje, pokret, savez ili druga organizacija), osnovana zbog ostvarivanja političkih ciljeva.

Politički organizaciji zabranjeno je rad ukoliko djeluje zbog: nasilnog rušenja ustavom utvrđenog uređenja; ako radi na raspirivanju nacionalne, rasne, ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti; ako u svoje djelovanje uključi maloljetnike ili ih zloupotrijebi u političke svrhe; ako se u lani u međunarodnu organizaciju ili udruženje koje djeluje radi naprijed navedenih ciljeva.

Treba naglasiti da je u ovom vremenu u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutna izrazita raznolikost političke scene.

Prema tabelarnom prikazu ovjerenih političkih subjekata za učešće na izborima 2004. godine u Bosni i Hercegovini su učestvovala 274 političke subjekta: ukupno 70 političkih stranaka (Republika Srpska 31, Federacija Bosne i Hercegovine 36 i Brčko Distrikt BiH 3), 180 nezavisnih kandidata (Republika Srpska 44, Federacija Bosne i Hercegovine 32 i Brčko Distrikt BiH 4), 18 koalicija (Republika Srpska 5 i Federacija Bosne i Hercegovine 13), te liste nezavisnih kandidata 6 (Republika Srpska 1 i Federacija Bosne i Hercegovine 5). Dodali se ovome i broj političkih subjekata koji nisu učestvovali u izbornoj aktivnosti, lista političkih subjekata u Bosni i Hercegovini je monoga veća.

Tabele broj: 18. i 19. u prilogu

Tabela broj: 11. Tabelarni prikaz ovjerenih političkih subjekata za učešće na izborima 2004. godine u Bosni i Hercegovini

R/b	Politički subjekti	FBiH	RS	Br ko Distrikt BiH	Ukupno
1.	Političke stranke	36	31	3	70
2.	Nezavisni kandidati	132	44	4	180
3.	Koalicije	13	5	-	18
4.	Liste nezavisnih kandidata	5	1	-	6
	UKUPNO	186	81	7	274

c/ sindikalno organizovanje

242. Pravo na samostalno sindikalno organizovanje u Bosni i Hercegovini predviđeno je zakonima entiteta i Statutom Brčko Distrikta BiH. Ovaj vid organizovanja garantovan je ustavima entiteta i detaljnije uređen zakonima o radu koji su doneseni na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH. Mada su formulacije na tu temu dosta uopštene, nesumnjivo je da zaposleni imaju pravo da se sindikalno organizuju. Odredbe o pravu na sindikalno organizovanje daleko su konkretnije i detaljnije opisane u granskim i kolektivnim ugovorima.

243. Prema podacima sa kojima raspoložemo, ukupan broj lanova sindikata u Bosni i Hercegovini je 478.640 lanova, od toga u Federaciji Bosne i Hercegovine 277.450, a u Republici Srpskoj 201.190 lanova. Sindikat je organizovan u saveze i granske sindikate. U Federaciji Bosni i Hercegovini postoje 22 granske sindikata, a u Republici Srpskoj 15 granskih sindikata. U Brčko Distriktu BiH sindikat je formiran 2001. godine, kao dobrovoljna interesna organizacija radnika. Ovaj sindikat okuplja 20% lanova od ukupnog broja zaposlenih u Brčko Distriktu BiH.

Tabela broj: 20. u prilogu)

244. U Bosni i Hercegovini, entitetima i Brčko Distriktu, ustavima, zakonima i kolektivnim ugovorima radnicima se priznaje pravo na štrajk. To pravo regulisano je zakonima o štrajku koji su donesene na svim nivoima organizovanja države.

245. Pomenutim zakonima uređuju se prava zaposlenih na štrajk, pravo sindikata da pozove na štrajk, pravo poslodavca da isključi zaposlenog iz radnog odnosa i druga pitanja u vezi sa štrajkom. Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i organizovati ga radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih lanova. Štrajk se može organizovati samo u skladu sa važećim zakonskim propisima, pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorima. Zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku.

246. Štrajk se najavljuje poslodavcu u pisanoj formi, najkasnije deset dana prije početka štrajka. Tom prilikom navode se razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. Istovremeno, organizator štrajka je dužan da o vremenu i mjestu održavanja štrajka obavijesti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

247. Shodno zakonima o štrajku entiteta, na prijedlog poslodavca, sindikat i poslodavac sporazumno utvrđuju poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Sporazum sadrži odredbe o poslovima i broju zaposlenih koji su dužni da rade za vrijeme štrajka ili isključuju sa rada zbog obezbjeđenja minimuma procesa

rada (proizvodno održavaju i poslovi), obezbje enja neophodnih uslova života i rada stanovništva, odnosno rada drugih pravnih lica, kao i zbog obezbje enja imovine i spre avanja ugrožavanja života i li ne sigurnosti ili zdravlja stanovništva (zdravstvo, elektroprivreda, vodoprivreda, PTT usluge, me unarodni saobra aj i dr.). Dakle, za vrijeme štrajka mora se obezbijediti minimum procesa rada. Treba naglasiti da je održavanje štrajka predvi eno u krugu preduze a, ustanove, a izlazak na ulice regulisan je Zakonom o javnom okupljanju.

248. Zaposlenom koji je u estvova u štrajku može se smanjiti plata srazmjerno vremenu u estvovanja u štrajku, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

249. Poslodavac može podnijeti zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja i provo enja štrajka suprotno odredbama navedenog zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o štrajku. Poslodavac može da od sindikata zahtijeva nadoknadu štete koju je pretrpio zbog štrajka koji nije organizovan i proveden u skladu sa odredbama zakona. Isto tako, sindikat može zahtijevati od nadležnog suda da zabrani isklju enje zaposlenih iz procesa rada koje je sprovedeno suprotno zakonu. Tako er, sindikat može od poslodavca zahtijevati nadoknadu štete koju su sindikat i zaposleni pretrpjeli zbog isklju enja iz procesa rada koje nije sprovedeno u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

U slu aju da sindikat organizuje štrajk suprotno zakonu predvi ene su nov ane kazne od 500,00 do 2500,00 KM. Za prekršaje poslodavaca predvi ene su nov ane kazne od 1000,00 do 5000,00 KM.

250. Bosna i Hercegovina u proteklom vremenu bila je obilježena brojnim štrajkovima i socijalnim nemirima. itavo podru je države, proteklih godina obilježavali su protesti usmjereni ka (ili protiv) poslodavaca, te lokalnih, entitetskih i državnih vlasti. Zbog teškog privrednog stanja i nedostatka znakova koji bi upu ivali na to da bi stvari mogle krenuti nabolje, izme u ostalih štrajkovali su i protestovali: penzioneri, prosvjetni radnici, ljekari, rudari, industrijski radnici, poljoprivrednici, invalidi rata, lanovi porodica poginulih i nestalih, državni službenici (poreske uprave, inspekcijske službe...) i dr. Naj ešci razlozi štrajka bili su male, ili još eš e, neispla ene plate. Pomenuti protesti redovno su bili propria eni zahtjevima za smjenom poslodavaca ili za ostavkama vršioca politi kih funkcija. Mnogo je slu ajeva gdje su poslodavci prema zaposlenim ostali u dugu zbog nepla anja više desetina mjesec nih plata. est razlog protestovanja su i prisutne malverzacije u privatizaciji koje su mnoga preduze a dovela do potpunog propadanja, a radnici zaposleni u njima naj eš e su ostajali bez posla i bez ikakve perspektive da bi se do posla moglo do i. U najve em broju slu ajeva novi vlasnici preduze a nisu ni imali namjeru za pokretanje (oživljavanje) prijašnje djelatnosti preduze a, tako da su radnici od samog po etka bili osu eni na status ("radnika na ekanju"), a potom na potpuni gubitak radnih mjesta. Kada se ovom doda i uzme u obzir diskriminacija gra ana Bosne i Hercegovine prilikom zapošljavanja iz razloga strana kih, nacionalnih pobuda, te pojava nepotizma ili korupcije, argumentovano se može re i da je u Bosni i Hercegovini pravo na rad jedno od najugroženijih ljudskih prava.

251. Populacija penzionera u Bosni i Hercegovini bez ikakvih dilema sa sigurnoš u je najugroženija kategorija stanovništva. U oba entiteta, prema podacima iz avgusta 2004. godine, status penzionera imalo je 470.200 lica. Naime, na evidenciji penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine bilo je registrovano 286.576 lica, dok je u istom periodu u Republici Srpskoj evidentirano 183.640 lica. To zna i da broj zaposlenih prednja i prema broju penzionera u približnom omjeru

1:0,8%. Prosječna penzija za avgust 2003. godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 190,00 KM, dok je prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosila 135,00 KM. Ukoliko kao mjerilo siromaštva uzmemor kriterije UN, prosječan penzioner u Bosni i Hercegovini je ekstremno siromašna osoba.

Još uvijek u Bosni i Hercegovini postoji diskriminacija građana pri ostvarivanju prava na penzije jer građani povratnici (bivše izbjeglice i raseljena lica) ne mogu ostvariti pravo na penzije tamo gdje su i žive. To se konkretno odnosi na Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, jer isti ne provodi odluke Doma za ljudska prava koje se odnose na ova pitanja, a radi se o rješavanju prava za 15.000 podnesenih pojedinačnih zahtjeva penzionera koji su penziju ostvarili na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

252. U kontekstu naprijed navedenog isti emotivni i problematika "stare devizne štednje" koji, u proteklom a i u ovom vremenu, optereće cijelo bosansko-hercegovačko društvo. Nažalost, i u ovom slučaju na udaru se pored ostalih našla i osiromašena populacija penzionera koji su svoje rezerve u vidu uštelevine uvali za stare dane.

Član 23. Pravo na porodicu i sklapanje braka

253. Ustavom Bosne i Hercegovine, član II, stav (j), porodici nim zakonima entiteta i Brčko Distrikta BiH, uređene su pozitivne i negativne pretpostavke za zaključivanje braka, kao i brak ne zabranjene. Pozitivno određene pretpostavke za nastanak punovažnog braka su punoljetstvo (18 godina života), različitost polova, saglasna izjava volje budućih bračnih drugova, zakonska forma zaključivanja braka u cilju zajednice života, dok su negativne pretpostavke za punovažnost braka, odnosno brak ne smetnje: brakost, nesposobnost za rasu ivanje, srodstvo, maloljetstvo i mane volje (prinuda i zabluda).

254. Porodici nim zakonima u Bosni i Hercegovini uređene su porodično-pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioča i usvojenika, staraoca i šteta enika i odnosi između srodnika u bračnoj vanbračnoj ili usvojeni kojim porodici, te postupci nadležnih organa u vezi s porodici nim odnosima i starateljstvom. Porodici nim zakoni koji su na snazi u Bosni i Hercegovini uređene su porodično-pravne odnose: zaključivanje braka, lična prava i dužnosti bračnih supružnika, prestanak braka, odnose roditelja i djece i drugih srodnika, usvojenje, starateljstvo, izdržavanje, imovinske odnose između bračnih, vanbračnih supružnika, i drugih srodnika i određene oblike pravne zaštite porodice.

255. U zakonodavstvu Bosne i Hercegovine brak se definije kao zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. On se zasniva na slobodnoj odluci muškarca i žene da zaključi brak, na ravnopravnosti bračnih supružnika, međusobnom poštovanju i uzajamnom pomaganju.

256. Brak zaključen u dva lica različitog pola saglasno slobodno izjavljenim voljama pred nadležnim opštinskim organima uprave. Da bi došlo do zakonskog zaključivanja braka, lica koja namjeravaju da stupi u brak podnose prijavu mati aru u opštinu u kojoj žele da zaključi brak. Mati ar na osnovu izjave lica koja želi da stupi u brak provjerava da li su ispunjene pretpostavke za zaključivanje i punovažnost braka. Odmah po zaključenju braka, bračnim supružnicima se izdaje izvod iz matice ne knjige vjenčanja.

U pogledu uslova za valjanost zaključivanja braka, vanbra no srodstvo je izjednačeno s bra nim srodstvom.

U Bosni i Hercegovini, shodno zahtjevima iz Pakta, nema smetnje da se ceremonija sklapanja braka obavlja u skladu sa vjerskim obredima, s tim što brak mora biti potvrđen i registrovan u okviru generalnog prava, tj. prvo građanski pa onda vjerski. Dakle, po tom osnovu nema diskriminacije koja bi se ogledala zabranom vjenčanja i ceremonija u vjerskim objektima.

257. Shodno zakonskim propisima brak nije valjan ako je na njegovo zaključivanje bračni supružnik pristao u strahu ili pod prijetnjom, ako je na njegovo zaključivanje bračni supružnik pristao u zabludi i dr. Brak ne može zaključiti lice koje zbog duševne bolesti ili drugih razloga nije sposobno za rasu vjenčanja. Brak među sobom ne mogu zaključiti krvni srodnici, te srodnici po tazbini. Iz opravdanih razloga sud može u vanparni nom postupku dozvoliti zaključivanje braka srodnicima po tazbini. Brak ne može zaključiti usvojenik i usvojilac za vrijeme trajanja nepotpunog usvajanja. To isto važi za štetičnika i staraoca.

Brak ne može zaključiti lice koje nije navršilo 18 godina života. Iz opravdanih razloga sud može u vanparni nom postupku dozvoliti zaključivanje braka maloljetniku starijem od 16 godina, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koja proizlaze iz braka.

258. Bračni supružnici su ravnopravni u braku i dužni su da se uzajamno poštuju i pomažu. Prema trenutnim pokazateljima nema spolne diskriminacije u slučaju dobijanja ili gubljenja državljanstva zbog sklopljenog braka.

259. Brak prestaje smrću bračnih supružnika, proglašenjem nestalog bračnog supružnika umrlim, poništenjem i razvodom braka. Brak se poništava ako se utvrdi da je prilikom njegovog zaključivanja postojala neka od bračnih smetnji koje su ranije navedene.

260. Do razvoda braka dolazi ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, uslijed čega je zajednički život postao nepodnošljiv. Muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života. Prije podnošenja tužbe ili zajedničkog prijedloga za razvod braka, supružnici koji imaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu, ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo su obavezni da pred nadležnim organom starateljstva pokrenu postupak mirenja. U postupku mirenja organ starateljstva, imaju i u vidu interese djece, nastojaće da se bračni supružnici sporazumiju o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju zajedničke maloljetne djece, supružni kom izdržavanju, podjeli zajedničke imovine i drugim pitanjima koja su znajuća za njihovu maloljetnu djecu, bračnu i porodičnu zajednicu koja se gasi.

Prema podacima u Bosni i Hercegovini je u vremenu 1996-2002 zaključeno 151.518 i razvedeno 12.160 brakova.

Tabela broj 21. u prilogu

261. Prema aktuelnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini roditelj se ne može odrediti roditeljskog prava. Roditelji su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava i dužnosti. Roditelji roditeljsko pravo vrše sporazumno. U slučaju neslaganja odlučuje organ starateljstva. Prestanak roditeljskog prava nastupa onda kad dijete postane punoljetno ili kad prije punoljetstva zaključi i brak.

Član 24. Zaštita maloljetnika

262. Me usobno izdržavanje lanova porodice i drugih srodnika je njihova dužnost i pravo. Roditelji su prvenstveno obavezni da izdržavaju maloljetnu djecu i u izvršavanju te svoje obaveze moraju da iskoriste sve svoje mogu nosti. Roditelj kome je oduzeto roditeljsko pravo ne osloba a se od dužnosti izdržavanja svoje maloljetne djece.

263. Roditelji imaju pravo i dužnost da štite svoju maloljetnu djecu i da se brinu o njihovom životu i zdravlju. Prema zakonskim odredbama maloljetna djeca imaju pravo da žive zajedno sa svojim roditeljima. Ako su opravdani interesi djece, odnosno roditelja, maloljetna djeca mogu živjeti odvojeno od svojih roditelja. Roditeljsko je pravo i dužnost da se staraju o obrazovanju svoje maloljetne djece. Roditelji su dužni omogu iti dalje školovanje svoje djece prema njihovim mogu nostima, sposobnostima i opravdanim željama.

264. Ako to zahtijevaju interesi djeteta, roditelji mogu povjeriti dijete na zaštitu i vaspitanje tre em licu, uz prethodno odobrenje organa starateljstva. Dijete se ne može dati na zaštitu, vaspitanje i obrazovanje licu koje ne može biti staratelj.

265. U cjelini gledano, zaštita maloljetnika u Bosni i Hercegovini od strane porodice, države i društva od diskriminacije po osnovu boje, spola, vjere, nacionalnog i socijalnog porijekla, imovnog stanja ili ro enja, primjenjuje se po najvišim me unarodnim standardima. Poštuje se pravo svakog djeteta da poslije ro enja mora biti upisano u mati nu knjigu ro enih i da nosi neko ime. Tako er, poštuje se pravo svakog djeteta da sti e državljanstvo tamo gdje je ro eno. Ovo pravo se sprovodi i na nivoima entiteta koji, shodno ustavnim odredbama i zakonskim propisima kojima je regulisana oblast državljanstva, izdaju uvjerenja o državljanstvu.

Me utim, u praksi postoje slu ajevi kršenja prava djece koji se mogu podvesti pod diskriminaciju odre enih grupa djece zbog njihove etni ke pripadnosti, religije, ali i politi ke pripadnosti njihovih roditelja. Naj eš i slu ajevi se odnose na onemogu en pristup školskim objektima ili nametanja predmeta vjerouuke djeci iz mješovitih brakova. U velikom broju lokalnih sredina Bosne i Hercegovine tek ro ena djeca nisu bila evidentirana, niti upisana u mati ne knjige ro enih. Takav postupak od strane, prije svega, roditelja a i nesinhronizovane zakonske legislative i državnih ustanova, posebno u Federaciji BiH, krši se i uskra uje pravo djeci na ime, identitet, državljanstvo i niz drugih prava koja su im ro enjem zagarantovana. Do sada ne postoje evidencije o kojem broju djece je rije , posebno djece ro ene izvan zdravstvenih ustanova, ali se procjenjuje da je ovakvih slu ajeva izme u 3000 i 5000.

Me u registrovanim pojavama nasilja prema djeci je pojava pedofilije (Ilijaš, Banja Luka, Sarajevo itd.) i drugi vidovi seksualnog iskorištavanja djece. Mada svi zakoni o zdravstvenoj zaštiti djece koje prema procjenama, ima 1/3 od ukupne populacije stanovništva Bosne i Hercegovine, djeci od 0 do 7 godina garantuju pravo na zdravstvenu zaštitu, ta zaštita esto izostaje zbog toga što roditelji djece nisu zdravstveno osigurani, pa prema nekim procjenama izme u 40% i 50% djece u BiH nemaju zdravstveno osiguranje.

Član 25. Izborni sistem

266. Održavanje slobodnih izbora u Bosni i Hercegovini regulisano je i zagarantovano Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i Statutom Brko Distrikta BiH. Prema pomenutim dokumentima državljanin Bosne i Hercegovine koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran. Izbori su neposredni, biračko pravo je opšte i jednako, a glasanje je tajno.

Kandidate za kandidatske liste (izborne liste) predlažu političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana.

267. U skladu sa članom II 1., članom IV 1., 2. i 4.a) i članom V 1.a) Ustava Bosne i Hercegovine i članom V Aneksa 3 (Sporazum o izborima) Opšeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini s ciljem promovisanja slobodnih, fair i demokratskih izbora kojima se obezbeđuje ostvarivanje demokratskih ciljeva, na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine BiH 2001. godine, usvojen je Izborni zakon Bosne i Hercegovine. Tim zakonom uređuje se izbor poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH i članova Predsjedništva BiH, te utvrđuju principi koji važe za izbore na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

268. Svi državljanini Bosne i Hercegovine, koji imaju biračko pravo, imaju pravo da se registruju i da glasaju ili ne u opštini u kojoj imaju prebivalište. Državljanini Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, imaju pravo da se registruju i da glasaju ili ne ili poštovom za opštinitu u kojoj je imao prebivalište prije odlaska u inostranstvo. Državljanin Bosne i Hercegovine koji posjeduje dvojno državljanstvo u skladu sa članom I 7.d Ustava Bosne i Hercegovine, ima pravo da se registruje i glasa, samo ako je Bosna i Hercegovina njegovog prebivališta.

269. Shodno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine nijedno lice koje je na izdržavanju kazne izreke od Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, i nijedno lice koje je pod optužnicom Suda, a koje se nije povinjavalo naredbi da se pojavi pred Sudom, ne može se registrovati da glasa, niti može biti kandidat ili imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine. To znači da sve dok neka politička stranka ili koalicija ima na funkciji ili položaju u politici kojih stranci lice iz predhodnog stava, smatraće se da ne ispunjava uslove za učestvovanje na izborima.

270. Nijedno lice koje je na izdržavanju kazne koju je izrekao Sud Bosne i Hercegovine, Sud Republike Srpske ili Sud Federacije Bosne i Hercegovine i Sud Brko Distrikta BiH ili koja se nije povinjavalo naredbi da se pojavi pred navedenim sudovima zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine utvrdio da je ta prava kršilo, ne može se registrovati da glasa, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

271. Nadležni organi na svim nivoima vlasti ne smiju diskriminisati lica zbog pripadnosti nekoj političkoj stranci ili koaliciji, ili zbog davanja podrške nezavisnom kandidatu ili listi nezavisnih kandidata.

272. Organi nadležni za sprovedbu izbora su izborne komisije i birački odbori. Kandidate za Izbornu komisiju BiH zajedno će predlažu članovi Komisije za imenovanje sudija Suda Bosne i Hercegovine i članove Izborne komisije Bosne i Hercegovine. U skladu sa svojom procedurom, Predstavnici doma Parlamentarne skupštine BiH imenuje članove Izborne komisije BiH sa liste kandidata. Članovi

Izborne komisije uživaju imunitet i ne mogu biti pozvani na krivi nu ili gra ansku odgovornost za radnju u injenu u okviru funkcije u Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine nakon što je Izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela prijedlog za oduzimanje imuniteta.

Izborne komisije entiteta formiraju se prema zakonima entiteta. Njihovu nadležnost utvr uje Izborna komisija Bosne i Hercegovne u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Na in izbora i sastav svih drugih izbornih komisija utvr uje se zakonom entiteta, a u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

273. Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine državljeni Bosne i Hercegovine ne e biti lišeni bilo kojeg prava zbog injenice da se registrovao za glasanje, kao ni zbog injenice da se registrovao da glasa za op inu u kojoj trenutno ne boravi. Od bira a se ne e tražiti da predo avaju dokumente u vezi sa registracijom ili glasanjem, a koji su mu izdati od nadležnih op inskih organa. Nadležni op inski organi koji vode mati ne knjige, obavezni su informisati organ o umrlim licima koja su bila starija od 18 godina i koja su prije smrti stanovala u toj op ini. Policijski organ, koji vodi evidenciju prebivališta, dužan je nadležnom opštinskom organu dostaviti podatke o svim licima koja su navršila osamnaest (18) godina i koja su prijavila prebivalište na podru ju te op ine, kao i podatke o licima koja su odjavila prebivalište iz te opštine. Nadležni sud obavezan je op inskom organu dostaviti pravosnažnu sudsку odluku kojom je neko lice lišeno poslovne sposobnosti. Pripadnici oružanih snaga koji imaju bira ko pravo registruju se za glasanje, ali uz dopunu svojih podataka o registraciji ukoliko podnesu zahtjev za promjenu op ine za koju e glasati kod nadležnog organa. Prema navedenom Zakonu, ukoliko su registrovani za glasanje oni mogu glasati u odsutnosti u opštini u kojoj je planirano njegovo raspore ivanje ili prekomanda.

Lice ije je ime izostavljeno sa Centralnog bira kog spiska, ili koje smatra da su podaci o njemu neta ni, može uložiti prigovor op inskoj izbornoj komisiji, sa zahtjevom da se njegovo ime upiše u Centralni bira ki spisak ili da se njegovi podaci isprave u Centralnom bira kom spisku, u skladu sa Poglavljem 6 pomenutog zakona. Izbornim zakonom BiH, tako er, zašti ena su prava državljanja Bosne i Hercegovine koji privremeno borave i rade u inostranstvu.

274. Politi ke stranke, nezavisni kandidati, koalicije i liste nezavisnih kandidata, da bi u estvovali u izborima moraju priložiti dokaze i ispunjavati zakonom utvr ene uslove koje ovjerava Izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za ovjeru sastoje se od spiskova koji sadrže ime i prezime, originalni potpis i jedinstven mati ni broj svakog registrovanog bira a koji podržava prijavu politi ke stranke ili nezavisnog kandidata. Ako Izborna komisija BiH odbije prijavu, podnositelj prijave ima pravo u roku dva dana podnijeti zahtjev Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da ponovo razmotri njegov zahtjev Izborna komisija BiH donosi odluku u roku od tri dana.

Nakon ovjere politi ke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata dostavljaju Izbornoj komisiji BiH kandidatsku listu za izbor poslanika za Predstavni ki dom Parlamentarne skupštine BiH i kandidate za lanove Predsjedništva BiH. Kandidatske liste za izbore na svim drugim nivoima vlasti podnose politi ke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata nadležnoj izbornoj komisiji u izbornoj jedinici u kojoj su ovjereni za kandidaturu. Nakon potvr ivanja da je kandidatska lista podnesena u skladu sa zakonom, nadležna izborna komisija podnosi kandidatsku listu na ovjeru Izbornoj komisiji BiH. Glasanje se provodi na bira kim mjestima, osim ako ovim zakonom nije druga ije odre eno. Bira ko mjesto se ne može nalaziti u vjerskom objektu, zgradi organa vlasti, zgradi koja je vlasništvo politi ke stranke ili u

kojoj je sjedište politi ke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mu enje ili zlostavljanje i sl. Bira glasa u posebnom prostoru u kojem je obezbije ena tajnost glasanja.

U slu ajevima kada je bira slijep, nepismen ili fizi ki nesposoban, na njegov zahtjev predsjednik bira kog odbora obavezan je odobriti primjenu postupka po kojem drugo lice, koje izabere bira , pomaže tom bira u pri potpisivanju izvoda iz Centralnog bira kog spiska i glasanja.

275. Zaštitu izbornog prava obezbje uju izborne komisije, Izborne vije e za prigovore i žalbe i Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine. Shodno lanu 6.10 Izbornog zakona BiH, kada Izborna komisija BiH odlu uje o prigovorima i žalbama, ima pravo da naredi Izbornoj komisiji, centru za registraciju bira a ili bira kom odboru da poduzmu mjere kojima se otklanjaju utvr ene nepravilnosti. Tu su i mjere nov anog kažnjavanja, uklanjanje sa liste kandidata koji je povrijedio zakonsku proceduru, poništenje ovjere politi ke stranke, koalicije, te zabranu angažovanja lica na bira kim mjestima i drugim izbornim aktivnostima koje nisu u skladu sa zakonom.

276. Ako Izborna komisija ili Izborne vije e za prigovore i žalbe smatra da je u injeno krivi no djelo koje se odnosi na izborni proces, dužno je to djelo prijaviti nadležnom javnom tužiocu, u skladu sa zakonom entiteta i Br ko Distrikta BiH.

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine dužno je rješavati žalbe na odluke Izborne komisije BiH ili Izbornog vije a za prigovore i žalbe. Žalba se podnosi Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od pet dana od donošenja odluke Izborne komisije Bosne i Hercegovine ili Izbornog vije a za prigovore i žalbe.

277. Iane Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se neposredno biraju sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine – jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, biraju bira i registrovani da glasaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bira registrovan da glasa u Federaciji Bosne i Hercegovine može da glasa ili za Bošnjaka ili Hrvata, ali ne za oba. Izabran je bošnja ki i hrvatski kandidat koji dobije najve i broj glasova me u kandidatima iz istog konstitutivnog naroda.

Iana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske – jednog Srbina, biraju bira i registrovani da glasaju u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najve i broj glasova.

278. Na in izbora delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH regulisan je u odredbi Iana 18.16 pomenutog Zakona, Predstavni ki dom Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od 42 Iana, od kojih 28 poslanika neposredno biraju bira i registrovani za glasanje na teritoriji Federacije BiH, a 14 neposredno biraju bira i registrovani za glasanje za teritoriji Republike Srpske. Mandat Ianova Predstavnog kog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH traje etiri (4) godine.

Od 28 poslanika, koje neposredno biraju bira i registrovani za glasanjeza teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, dvadeset jedan (21) bira se iz više Ianih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa Iantom 9.6 zakona, a sedam (7) su kompenzacijski mandati izabrani sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

Od etrnaest (14) Ianova, koje neposredno biraju bira i registrovani za glasanje na teritoriji Republike Srpske, devet (9) se bira iz više Ianih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, a pet (5) su kompenzacijski mandati izabranih

sa teritorije Republike Srpske kao cjeline, u skladu sa članom 9.7 Izbornog zakona BiH.

279. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od devedesetosam (98) poslanika koje neposredno biraju birači i koji su se registrovali za glasanje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Mandat poslanika Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine traje četiri (4) godine.

Narodna skupština Republike Srpske sastoji se od osamdeset i tri (83) narodna poslanika, koje neposredno biraju birači i registrovani da glasaju za Republiku Srpsku. Odredeni broj poslanika bira se iz više lanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti iz člana 96. Izbornog zakona BiH.

280. Navedenim zakonom utvrđuju se principi koji važe i za izbore u Brčko Distriktu BiH. To znači da Izborna komisija Brčko Distrikta BiH ima iste funkcije, dužnosti i odgovornosti u sproveđenju izborne aktivnosti, osim ako članom 12.7 stav 2., Izbornog zakona Bosne i Hercegovine nije druga ije odredba.

Naglašavamo da su u Bosni i Hercegovini prvi put od završetka rata, 2004. godine uspješno organizovani i provedeni izbori od strane domaćih vlasti.

Ilustracije radi, u prilogu prezentiramo odziv birača po entitetima i u Brčko Distriktu BiH i statističke podatke u većem delu političkih subjekata i kandidata na izborima u Bosni i Hercegovini 2004. godine.

Tabele broj: 22., 23. i 24. u prilogu

Član 26. Jednakost pred zakonom – zabrana diskriminacije

281. Uživanje prava i sloboda garantuje se Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i Statutom Brčko Distrikta BiH, gdje se obezbjeđuje svim licima u Bosni i Hercegovini da uživaju sva prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.

282. U pravnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji poseban zakon koji detaljnije reguliše pitanja rasne diskriminacije. Međutim, ova oblast približno je obuhvaćena Zakonom o pravima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i Zakonom o jednakosti polova u Bosni i Hercegovini te Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske. Detaljnije i šire informacije po pitanju rasne diskriminacije date su u Izvještaju o Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

283. Nepravilnosti po osnovu diskriminacije po bilo kom osnovu sankcionisu se Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine u kome se, u XV poglavljju, članom 145., naglašava da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koja na osnovu već pomenutih razlika po bilo kom osnovu vrši diskriminaciju da će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Isto tako, službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koja suprotno propisima Bosne i Hercegovine o ravноправnoj upotrebi jezika i pisama konstitutivnih naroda i ostalih koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine, uskrati ili

ograni i gra aninu, da pri ostvarivanju svojih prava ili pri obra anju organima vlasti i institucijama Bosne i Hercegovine, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima upotrebi svoj jezik ili pismo kaznit e se nov anom kaznom zatvora do jedne godine. Tako e, ukoliko službeno i odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine uskrati ili ograni i pravo gra aninu na slobodno zapošljavanje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i pod jednakim propisanim uslovima, kazni e se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Član 27. Prava nacionalnih manjina

284. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj pored tri konstitutativna naroda: Bošnjaka, Srba i Hrvata, žive i pripadnici brojnih nacionalnih manjina. Kao prvo, treba naglasiti da položaj nacionalnih manjina u periodu prije rata nije bio regulisan posebnim doma im zakonodavstvom, kako na nivou bivše zajedni ke države, tako ni na nivou Bosne i Hercegovine. To zna i da nije bilo ni kontinuiteta u važenju pravnih propisa, a samim tim i regulisanja statusa pripadnika nacionalnih manjina, pa se moralno pristupiti izradi Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, koji je usvojen sredinom 2003. godine ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/03.). Druga veoma važna injenica, koja otežavaju e uti e na potpuniji uvid u položaj nacionalnih manjina jeste nedostatak popisa stanovništva Bosne i Hercegovine, pa se identifikacija pripadnika nacionalnih manjina, još uvijek ostvaruje prema popisu stanovništva Bosne i Hercegovine iz 1991. godine. Prema navedenom popisu broj pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini bio je sljede i:

Tabela broj: 12. **Nacionalne manjine**

Nacionalna manjina	Broj pripadnika
Albanci	4.922
Crnogorci	10.048
esi	590
Italijani	732
Jevreji	426
Ma ari	893
Makedonci	1.596
Nijemci	470
Poljaci	526
Romi	8.864
Rumuni	162
Rusi	297
Rusini	133
Slovaci	297
Slovenci	2.190
Turci	267
Ukrajinci	3.929

Izvor podaka: Statisti ki bilten 233, etni ka obilježja stanovništva, Zavod za statistiku R BiH

Iz prezentiranog pregleda može se zaklju iti da u Bosni i Hercegovini trenutno egzistiraju manjine koje bi se mogle nazvati "tradicionalnim" i "nove "manjine", koje su rezultat raspada bivše zajedni ke države (Crnogorci, Makedonci i Slovenci). U ovom aktuelnom vremenu, bez obzira na porijeklo manjina i njihovu brojnost (od 133 do 10.046), Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (lan 3), data je definicija pojma "nacionalna manjina", koja glasi da je to "dio stanovništva-državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripada ni jednom od tri konstitutivna naroda (Bošnjaci, Srbi i Hrvati), a sa injavaju je ljudi istog ili sli nog etni kog porijekla".

285. Treba naglasiti da je tokom rata u Bosni i Hercegovini došlo do velikog pomjeranja ukupnog stanovništva. Prema procjenama radi se o preko dva miliona ljudi. To se posebno odrazilo na manjinsku populaciju, zbog čega je statistički pregled broja stanja nacionalnih manjin u Bosni i Hercegovini, bez novog popisa stanovništva uslovan i predstavlja teškoće u implementaciji i davanju meritornih ocjena o stanju ove populacije. To znači da nakon budžeta popisa može doći do razlika u odnosu na predratni popis. Prema procjenama, to će se znatičice odraziti na brojno stanje romske populacije, iako su oni masovnije izbjegli u trećem zemlji i sve više su predmet prisilnog vraćanja iz zemalja prijema nakon okončanja sukoba. Razlozi za takvo stanje leže u injenici da Romi mnogo teže pronađavaju puteve integracije u zemlje prijema, odnosno teže savladavaju predviđene procedure za dobijanje stalnih dozvola boravka ili iseljenja u prekooceanske zemlje u odnosu na druga izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine.

Da bi se ovo stanje realnije i detaljnije prezentiralo i da bi u rješavanju manjinskih problema nadležne institucije donosile djelotvornije odluke, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice od 70 opština gdje se cijeni da živi najveći broj Roma, zatražilo je podatke o trenutnom njihovom broju. Karakteristično je ista i da samo obara ena trećina anketiranih opština na prostoru Bosne i Hercegovine iskazuje veći broj Roma u odnosu na popis iz 1991. godine. Stoga se može osnovano procijeniti da u Bosni i Hercegovini trenutno živi preko 20.000 Roma, što je znatno više od 100% u odnosu na predratni popis stanovništva.

Broj pripadnika drugih manjinskih naroda, prema istraživanjima udruženja i klubova koji djeluju kao nevladine organizacije na području Bosne i Hercegovine, se smanjio srazmerno broju populacije izbjeglica koje se nakon završetka rata nisu vratile u zemlju.

Mada su pripadnici manjinskih zajednica popisom iz 1991. godine imali zakonsko pravo da se slobodno izjasne da li i kojoj manjini pripadaju, to pravo narođeno je došlo do izražaja u vremenu ratnih dešavanja, jer je pripadnost manjini tada je mati na država van Bosne i Hercegovine omogućila zaštitu i pomoći od te države. Neprispadanje konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini koji su bili u međusobnom sukobu, u mnogim situacijama predstavljala je okolnost da su pripadnici pojedine manjinske zajednice bili pošte eni od etničkih progona. Veći broj pripadnika nacionalnih manjinskih zajednica u ratnom vremenu formirao je udruženja (NVO) za obezbjeđivanje humanitarne i druge pomoći ili evakuacije svojih pripadnika iz ugroženih područja, stavljujući ih pod odgovarajuću zaštitu svojih mati u drugim državama ili jakih međunarodnih udruženja za pomoći pripadnicima određene manjine. Posebno su na tom planu bila aktivna udruženja Jevreja, Slovenaca, Makedonaca, Čeha, Italijana, Mađara, i dr. To je de facto predstavljalo po etničkoj identifikaciji pripadnika nacionalnih manjinskih zajednica, njihovo okupljanje u organizovane grupe koje nakon ratnih sukoba nastavljaju sa radom na pitanjima o uvanju nacionalnih atributa svoje zajednice, o uvanju tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovne bliskosti. Povezivanje sa maticom, putem diplomatskih i drugih predstavninstava i odgovarajućih stručnih i materijalnih pomoći, stvorili su pretpostavke za trajnije oblike o uvanju pomenutih osobenosti.

286. Zajednička karakteristika svih manjinskih grupa u Bosni i Hercegovini je da su formirale odgovarajuće asocijacije svojih pripadnika (udruženja građana, klubove, kulturna društva ili neki drugi oblik okupljanja) i registrovali ih prema postojećim propisima kao NVO. Izuzetak su Romi koji pored 32 udruženja kao (NVO) imaju formiranu i političku stranku. Demokratska stranka Roma formirana je po etnomu 2003. godine, nakon održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2002.

godine, ali na njima nisu u estvovali. Potrebno je napomenuti da od ukupno 17 pripadnika manjinskih grupa, jedino pripadnici crnogorske manjine, iako je de iure najbrojnija u Bosni i Hercegovini nemaju registrovan ili osnovan bilo koji oblik organizovanog okupljanja. Ali, prema trenutnim informacijama, u toku je aktivnost na formiranju udruženja Crnogoraca.

287. Još uvijek Bosna i Hercegovina nije zakljuila nijedan biletarni ugovor o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina koje žive u njoj, iako sve one izuzev Roma, imaju svoje "mati ne" države. Inicijativa za zakljuivanje sporazuma (ugovora) o zaštiti pripadnika određenih manjinskih grupa od drugih država prema Bosni i Hercegovini nije bilo. Bosna i Hercegovin je imala inicijativu za odgovarajući ugovor sa Republikom Slovenijom o uzajamnim obavezama u zaštiti slovena ke manjine u Bosne i Hercegovine, odnosno Bošnjaka, Srba i Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Ova inicijativa je još uvijek u fazi preliminarnih razgovora, ali za sada nije naišla na odgovarajuće razumijevanje u Republici Sloveniji. Ovo napominjemo zbog toga da se vidi da Bosna i Hercegovina svoje obaveze po pitanju zaštite nacionalnih manjina crpi iz Ustava Bosne i Hercegovine, Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i međunarodnih dokumenata koje je prihvatile i ratifikovala nakon priznanja kao nezavisne države.

288. Zakonom o pravima pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini promovisano je pravo pripadnika nacionalnih manjina za njihovo učešće i zastupljenost u organima vlasti i drugim javnim službama na svim nivoima vlasti, srazmjerno procentu njihovog učešća u stanovništvu prema posljednjem popisu. Izraz "srazmjerno" u primjeni zakona trebao bi se tumačiti da je to minimum učešće, a da broj pripadnika manjina u organima vlasti može biti veći, jer je Bosna i Hercegovina u politici prema manjinama načelno prihvatile sistem "pozitivne diskriminacije" u zaštiti prava manjina.

Kriteriji i način izbora pripadnika nacionalnih manjina u parlamente, razradi se izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, zakonima entiteta, te statutima i drugim propisima kantona, gradova i opština. Učešće, odnosno zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u izvršnoj i sudskoj vlasti, kao i u javnim službama, uređuje se posebnim propisima, tako da, na svim nivoima državne organizacije (Bosni i Hercegovini, entitetima, kantonima, gradovima i opštinama).

289. Novine sadržane u Zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina u organizaciji državne strukture su osnivanje Vijeće nacionalnih manjina BiH pri Parlamentarnoj skupštini BiH, u koju treba da učešće, najmanje, jedan predstavnik svake priznate nacionalne manjine u BiH. Vijeće bi davao mišljenje, savjete, prijedloge Parlamentarnoj skupštini BiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine može delegirati stručnjaka u radu Ustavopravne komisije i Komisije za ljudska prava, koje rade kao radna tijela u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Zakonom je, tako da, predviđeno da se savjeti nacionalnih manjina formiraju pri Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske, iji će se djelokrug i način rada urediti entitetskim propisima. Entitetske vlasti su pokrenule aktivnosti na implementaciji zakonskih rješenja.

290. Saradnjom sa misijom OSCE-a, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u novembru 2001. godine održalo je skupštinu u čijem radu je učestvovao najveći broj romskih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine. Tom prilikom usvojen je dokument pod nazivom "Platforma za Rome u Bosni i Hercegovini". Ovaj dokument

proizveo je tri važna rezultata: Formirano je Vije e Roma BiH kao reprezentativna asocijacija romskih nevladinih organizacija; izabrani su lanovi Vije a i koordinator aktivnosti; formiran je Odbor za Rome pri Vije u ministara BiH koji je na odgovaraju i partnerski na in uklju io predstavnike romskih organizacija, te identifikovao pitanja (teme) u oblasti politi kog u estvovanja u aktivnostima na razrješavanju pitanja od prioritetnog zna aja za romsku populaciju u Bosni i Hercegovini.

Po etkom rada Odbora za Rome, po prvi put u Bosni i Hercegovini formirano je radno tijelo pri najvišem organu izvršne vlasti u ijem su sastavu autenti ni izabrani predstavnici Roma. Usvajanjem Okvirnog plana i programa rada Odbora za period 2002-2006. godine uslijedila je i odluka Vije e ministara BiH da pruži financijsku podršku za njegovu realizaciju. Poslije toga Okvirni plan i Program rada Odbora za Rome kao dugoro ni dokument dostavljen je vladama entiteta, kantona i opštinama u kojima znatnije živi romska populacija. Na taj na in od pomenutih organa vlasti zahtijeva se da se dosljednije angažuju na pitanjima obezbje enja li nih dokumenata Roma (mati ne evidencije), pitanjima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i socijalne zaštite, stambene problematike, povrata imovine i dr.

Odbor za Rome razvio je aktivnosti i prema nevladinim organizacijama. a i prema me unarodnim institucijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini (OHR; OSCE; UN, Vije e Evrope i dr). Angažman je naro ito usmjeren prema Razvojnoj strategiji BiH s preporukom da se u istoj mora na i i poglavje posve eno manjinama uz posebno navo enje Roma kao najbrojnije i najugroženije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Odgovaraju a pažnja Odbora posve ena je pitanjima reforme obrazovanja uz podršku Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju koji, štiti i afirmiše interese manjina koje žive u Bosni i Hercegovini, posebno one što se odnosi na jezik i kulturu svake zna ajne manjine. Zna ajna rješenja tog zakona ponajviše se ti u interesa romske populacije koja je najbrojnija, jer je predvi eno da osnovno obrazovanje bude obavezno i besplatno.

291. Odbor za Rome utic je kod nadležnih opštinskih i kantonalnih organa vlasti da se za više romskih porodica obezbijedi gra evinski i drugi materijal za izgradnju i popravku ku a. Razriješen je i incident diskriminatorske naravi u kojem je došlo do spre avanja izgradnje ku e romskoj porodici s jednim razlogom što ne žele u svom naselju Roma. Prema našim saznanjima to je od 2000. godine jedini zabilježeni slu aj diskriminacije i otvorene netrpeljivosti prema Romima u Bosni i Hercegovini.

292. Odbor za Rome je svojim angažmanom, a uz pomo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i ambasade Ma arske u Bosni i Hercegovini, organizovao sportske manifestacije sa Romima Ma arske koji imaju snažnu asocijaciju romskih organizacija i to je zna ajan doprinos uspostavljanjem trajnije saradnje me u Romima dvije zemlje.

293. Zna ajno je ukazati na donošenje amandmana na ustave oba entiteta koji se temelje na Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: "o konstitutativnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji, bez obzira na etni ko odre enje". Može se konstatovati da su ustavnim amandmanima stvorene formalno-pravne prepostavke, odnosno mehanizmi za snažniju zaštitu, ne samo vitalnih interesa konstitutativnih naroda, ve i približno jednak mehanizam zaštite prava "ostalih", odnosno pripadnika nacionalnih manjina. Ustavnim amandmanima je odre eno da e u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine broj delegata biti paritetan, po sedamnaest delegata iz reda tri konstitutivna i sedam delegata iz reda ostalih. Broj "ostalih" u Vije u naroda Republike Srpske odre en je na etiri, a po osam iz reda konstitutivnih naroda. Za "ostale" je odre eno da mogu ravnopravno u estvovati u

postupku ve inskog glasanja. Ovakvim na inom izbora parlamentarnih domova entiteta, na kojima se odlu uje o nacionalnim interesima konstitutivnih naroda i "ostalih" koji žive u Bosni i Hercegovini po prvi put su stvorene prepostavke da se u entitetskim skupštinama na u poslanici iz redova nacionalnih manjina. Izbornim zakonom i drugim propisima utvr uje se izbor ovih delegata, o ekuje se da se ovaj proklamovani cilj postepeno i ostvaruje. Ovo apostrofiramo imaju i u vidu injenicu da u prvim pokušajima primjene pomenutih Amandmana o izboru poslanika u Dom naroda i Vije e naroda u izborima, oktobra 2002. nije bilo zadovoljavaju ih rezultata, jer nije poštovana adekvatna zastupljenost manjina. Drasti ni primjer izigravanja ustavne pozicije nacionalnih manjina u Domu naroda odigrao se po etkom 2003. godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga što ovaj Dom nema ustavom odre eni puni broj predstavnika jednog konstitutivnog naroda u njemu nema ni jednog delegata iz reda zakonom priznatih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Ovakvim na inom izbora delegata iz redova "ostalih" o igledno je da su kršena zakonom utvr ena prava nacionalnih manjina. U pomenutom konkretnom slu aju izostala je popuna delegatskih mesta iz redova nacionalnih manjina koja su za njih bila rezervisana. Prakti no najviše je ošte ena romska nacionalna manjina, kao najbrojnija manjina u Bosne i Hercegovine.

294. Vije a ministara Bosne i Hercegovine trenutno ne raspolaže sa podacima o u eš u u odlu ivanju i zaposlenosti pripadnika manjina na nižim nivoima vlasti, kao što su kantoni i opštine. Preliminarne ankete koje su vo ene na tu temu su pokazale da pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica, izuzev romske populacije, ipak srazmjerno procentu svojih pripadnika, u estvuju u organima i institucijama vlasti ili su zaposleni u organima uprave. Neke zajednice (Jevreji i Crnogorci) u estvuju ak i više nego što je njihov procentualni udio u stanovništvu. Samo tri Roma zauzimaju položaj vije nika/odbornika u 143 lokalna parlamenata u Bosni i Hercegovini (jedan vije nik u opštini Tuzla i jedan u op tini Centar Sarajevo i jedan u opštini Kiseljak), dok ih u parlamentima kantona nema.

295. Prava manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini u nadležnosti su entiteta i Br ko Distrikta BiH, odnosno kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini. Me utim, te i druge aktivnosti poduprijete su sa državnog nivoa Zakonom o pravima pripadnika nacionalnih manjina, gdje je utvr eno da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da osnivaju biblioteke, videoteke, kulturne centre, muzeje, arhive, kulturna, umjetni ka i folklorna društva garantuju im se i sve druge slobode kulturnog izražavanja, te briga o održavanju svojih spomenika kulture i kulturnog naslje a. Utvr ena je i obaveza arhiva, muzeja i ustanova za zaštitu spomenika kulture u vlasništvu Bosne i Hercegovine i entiteta da su u svojim programima i sadržajima obavezni obezbijediti srazmjeru zastupljenost svih nacionalnih manjina i štite spomeni ko blago i kulturnu baštinu nacionalnih manjina.

Budu i da je oblast kulture naj eš i vid agažovanja NVO, klubova i udruženja koje organizuju pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegoivni, to je ova oblast naj eš i oblik njihovog povezivanja sa državama maticama iz kojih poti u pripadnici nacionalnih manjina. Vrijedno je pomenuti prakti ne aktivnosti koje su vodile pojedine manjinske zajednice u Bosni i Hercegovini tokom 2002. i 2003. godine. Prezentovane su reprezentativne i monumentalne antologije ukrajinskog pjesništva od XVI do XX vijeka pod naslovom "U inat vjetrovima", dvojezi no na srpskom i ukrajinskom jeziku, u izdanju Društva srpsko-ukrajinskog prijateljstva Republike Srpske iz Banje Luke. Na ovaj na in nakon dužeg vremena ukrajinska nacionalna manjina iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine bila u prilici da se kulturno i umjetni ki poveže sa mati nom državom, odnosno sa kulturnim, konkretno književnim tokovima i stvaralaštvom u Ukrajini. Pažnju privla e i aktivnosti lokalne vlasti opštine Prnjavor,

na njem podruju živi najviše manjinskih zajednica koja redovno finansijski pomaže rad kulturnih organizacija i institucija nacionalnih manjina sa njenog podruja. Tu su aktivnosti afirmacije stvaralaštva eha, Italijana, Slovenaca i dr. Tradicionalno, tu aktivnost posebno potpomažu i afirmišu nadležne institucije iz Banje Luke.

U Federaciji Bosne i Hercegovine pomenutim i sli nim aktivnostima dužnu pažnju posve uje Tuzlanski kanton koji pored aktivnosti na afirmaciji kulturnih sadržaja udruženja Italijana, eha i Slovenaca pažnju posve uje romskoj populaciji, jer na ovom podruju ima 115 lokaliteta na kojima žive Romi. Pored Tuzle i u Sarajevu je vo eno više veoma uspjelih književnih veeri, izložbi slika, koncerata i drugih muzikih priredbi i ostalih vidova romskog stvaralaštva.

296. Odredbe Pakta i ustavnih naela zemlje da svako ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, ukljuuju i slobodu javnog ispoljavanja, odnosno neispoljavanja vjere, u Bosni i Hercegovini nisu ni im uslovljene. Ova prava pripadaju svim građanima Bosne i Hercegovine, pa i manjinskim zajednicama. Važno je napomenuti da u Bosni i Hercegovini nije bilo administrativnih i drugih prepreka u izražavanju vjere i uvjerenja i prava na osnivanje vjerskih institucija. One nisu registrovane ni u asocijacijama pripadnika nacionalnih manjina.

297. Pravo na informisanje nacionalnih manjina regulisano je Zakonom o pravima pripadnika nacionalnih manjina (lanovi 15. i 16.), koji garantuje nacionalnim manjinama da imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica, izdavanje novina i drugih informativnih glasila na jezicima manjine kojoj pripadaju. Radio i televizijske stanice iji su osniva i Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni, gradovi i opštine i koji ostvaruju ulogu javne službe, dužni su u svojim programskim šemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina a mogu obezbijediti i druge sadržaje na jezicima nacionalnih manjina. Informativni javni servisi Bosne i Hercegovini dužni su najmanje jednom sedmiću obezbijediti posebnu informativnu emisiju za pripadnike manjina na njihovim jezicima. Iako je ovo pitanje zakonski regulisano, do sada nije bilo zahtjeva niti primjedbi pojedinih nacionalnih manjina za posebnom upotrebom njihovog maternjeg jezika u službama javnog sektora, socijalnim i zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama.

298. Cijene i da je pravo na obrazovanje jedno od temeljnih ljudskih prava, vlasti u Bosni i Hercegovini ovom pitanju, naročito u posljednje dvije godine posve uju dužnu pažnju. Radi se na obezbjeđivanju da u svim sredinama gdje manjinske zajednice imaju apsolutnu ili relativnu vjeru nastavu počinju na maternjem jeziku. Tako je, nezavisno od broja pripadnika nacionalnih manjina, ako to oni zahtijevaju, mora im se obezbijediti da uče na svom jeziku istoriju, književnost i kulturu, kao dodatnu nastavu. Treba naglasiti da ove zakonske odrednice još uvek nisu u potpunosti implementirane zbog toga što je Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina stupio na snagu tokom maja 2003. godine. Njegova implementacija na svim prostorima Bosne i Hercegovine je u toku. Isto tako, treba konstatovati da temeljni zakoni entiteta o osnovnom i srednjem obrazovanju na određeni način tretiraju potrebe nacionalnih manjina u obrazovanju, a u narednom vremenu o tome će se voditi više ranih.

299. Važno je istaći da Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i niži organi vlasti, nisu donosili ili preduzimali bilo kakve restriktivne mjere u pogledu saradnje ili kontaktata pripadnika nacionalnih manjina ili njihovih asocijacija sa drugim državama, odnosno onim sa kojima dijele zajedničke osobenosti ili karakteristike. Vlasti su posebno podržavale i stimulisale učešće i rad sa nevladinim organizacijama, kako unutar zemlje tako i na međunarodnom planu.

PRILOG: TABELE UZ IZVJEŠTAJ

Tabela br. 1. Stopa učešća žena u obrazovanju (PODACI ZA BIH)

Stopa učešća žena u obrazovanju		1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Osnovno obrazovanje <i>Elementary education</i>							
Broj učenika - ukupno <i>Number of pupils - total</i>							
		396.103	402.912	391.533	369.709	357.563	363.072
Učenice (%) <i>Females (%)</i>		48,7	49,4	50,5	48,6	48,8	48,8
Srednje obrazovanje <i>Secondary education</i>							
Broj učenika-ukupno <i>Number of pupils-total</i>		146.536	155.166	160.173	160.962	165.237	169.497
Učenice (%) <i>Females (%)</i>		48,7	49,0	50,0	50,0	50,0	49,5
Visoko i više obrazovanje <i>Higher education</i>							
Broj upisanih studenata-ukupno <i>Number of enrolled students-total</i>		44.198	51.405	57.722	63.425	64.639	70.104
Žene (%) <i>Females (%)</i>		52,5	52,5	48,4	52,8	559	55,7
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Diplomirani studenti-ukupno <i>Graduated students-total</i>	3.133	3.038	3.673	4.444	4.319	6.031	
Žene (%) <i>Females (%)</i>	59,8	57,8	58,2	54,4	59,6	58,6	

Tabela broj: 2. Statistički podaci o izbornim rezultatima na svim poslijeratnim izborima

Podaci o učešću žena u izborima za zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, od 1996. do 2000. godine									
Izborni nivo	Godina								
	Prije uvođenja kvote				poslije uvođenja kvote				
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	% kandidata žena	% izabralih žena	% kandidata žena	% izabralih žena	% kandidata žena	% izabralih žena	% kandidata žena	% izabralih žena	% kandidata žena
opštine	-	-	9,6	5,4	21,3 ¹	26,6 ¹	32,9	17,9	34,8
Kantoni	10,1	6,1	-	-	24,9	18,2	35,3	19,7	35,4
Narodna skupština RS	7,6	2,4	11,7	2,4	19,5	22,9	31,9	18,1	35,5
Parlament FBiH	10,5	5	-	-	24,2	15	36,1	17,1	34,8
Parlament BiH	9,4	2,3	-	-	28,8	30,2	28,3	7,1	35,3
									14,3

Tabela broj 3: Delegati predstavnici kog doma Federacije Bosne i Hercegovine

Delegati predstavnici kog doma parlamenta Federacije BiH

Representatives in house of representatives of the parliament

	Ukupno Total	Žene Female	% izabralih žena % elected female
1996	140	6	4,3
1998	140	21	15,0
2000	140	23	16,4
2002	98	21	21,4

Sudije-žene

Judges-women

	1998	1999	2000	2001	2002	2003

Sudije
Number of judges

Ukupno Total	470	478	592	599	592	489
žene sudije women	223	267	291	342	342	311

Sudije porotnici
Number of jurors

Ukupno Total	2.187	2.349	2.003	2.278	2.215	1.539
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

žene <i>women</i>	247	213	328	342	339	229
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tužiteljstva
Number of prosecutor's office

Ukupno <i>Total</i>	59	59	59	59	59	35
Kantonalna tužiteljstva <i>Canton prosecutor's office</i>	10	10	10	10	10	10
Opštinska tužiteljstva <i>Municipal prosecutor's office</i>	49	49	49	49	49	25

Tužitelji
Number of prosecutor's

Ukupno <i>Total</i>	51	56	-	52	52	127
žene <i>women</i>	24	26	-	23	13	48
Zamjenici tužitelja <i>Deputy prosecutor's</i>	96	110	-	135	131	93
žene <i>women</i>	15	54	-	38	65	26

Advokati/Odvjetnici i advokatski/odvjetni ki pripravnici/vježbenici
Lawyers and law clerks

Advokati/Odvjetnici <i>Lawyers</i>	567	601	548	560	665	687
žene <i>women</i>	130	154	154	168	170	171
Advokatski/Odvjetni ki pripravnici/vježbenici <i>Law clerks</i>	122	62	57	94	104	141
žene <i>women</i>	54	34	30	42	50	75

Tabela broj:4. Upotreba sredstava prinude

godina	Upotreba sredstava prinude		Primjena sredstava prinude			Posljedice upotrebe sile		
	Otvoreni proctor	Zatvoreni prostor	Tjelesna snaga	palica	Vatreno oružje	Lakše povrede	Teže povrede	Smrtno stradali
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2000.	0	0	0	0	0	0	0	0
2001.	11	0	9	0	3	1	0	0
2002.	20	0	16	0	4	0	0	0
2003.	7	1	8	0	1	1	0	0
ukupno	38	1	33	0	8	2	0	0

Tabela broj: 5. Pregled izre enih disciplinskih kazni u Republici Srpskoj

Godina	Broj disc. pos. Prema os. licima	Vrsta disciplinskih kazni				
		ukora	oduzimanje pogodnosti	samica	uvj. kažnjavanje samicom	oslobo eno
1996.	121	14	8	77	17	5
1997.	155	21	12	103	16	3
1998.	172	19	27	82	21	23
1999.	169	23	25	82	34	5
2000.	192	39	37	84	17	15
2001.	221	44	31	115	19	12
2002.	208	27	29	98	17	37
2003 (30.06)	75	10	19	26	11	9
UKUPNO	1313	197	188	667	153	109

Tabela broj 6: Po initelji krivi nih djela u Federaciji Bosne i Hercegovine

Po initelji krivi nih djela

Perpetrators of criminal offence

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Punoljetni po inioci <i>Adult perpetrators</i>							
Kaznene prijave <i>Complaints</i>							
	10.225	12.756	11.879	10.035	13.254	12.640	9.091
Optužbe <i>Charges</i>	7.566	8.640	7.747	7.605	8.577	8.720	8.496
Osude – ukupno <i>Conviction – total</i>	3.816	5.632	5.209	3.956	6.015	6.627	6.077
Osu eni <i>Convicted to:</i>							
na zatvor – ukupno <i>imprisonment – total</i>	3.697	5.292	4.855	3.709	5.276	5.980	5.529
na nov anu kaznu – ukupno <i>fine – total</i>	119	340	354	247	739	647	548
uvjetno <i>Suspended</i>	2.579	3.031	2.443	1.510	4.319	4.597	4.253
Maloljetni po inioci <i>Juvenile perpetrators</i>							
Kaznene prijave <i>Complaints</i>	958	900	766	717	644	762	601
Podnijet prijedlog za izricanje kazne	522	384	347	338	355	419	300

Penalties prescribed

Osuđeni ukupno <i>Convictions – total</i>	404	330	226	162	274	310	292
Osuđeni <i>Convicted to:</i>							
na maloljetni ki zatvor <i>juvenile prison</i>							
na vaspitne mjere-mla i maloljetnici <i>educational measures-younger offenders</i>	91	74	149	73	14	214	118
na vaspitne mjere-stariji maloljetnici <i>educational measures-older offenders</i>	311	253	75	87	260	91	170

Više podataka o pravosu u i maloljetni kim sudovima dato je u Prvom izvještaju Bosne i Hercegovine Komitetu za prava djeteta (stranice 54-62.)

Tabela broj: 7. **Pregled broja osuđenih lica koja su se nalazila na izdržavanju kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine**

1996.	340
1997.	533
1998.	467
1999.	568
2000.	678
2001.	965
2002.	981

Tabela broj: 8. **Pregled broja stanja osuđenih lica u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske u periodu 1.1.1996. – 30.6.2003. godine.**

Kazneno-popravna ustanova (KPU):

Godina	1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001	2002.	2003.
KPU-a								
KPZ Banja Luka	342	302	300	330	341	383	378	353
KPZ Foča/Srbinje	169	245	311	341	389	446	451	355
KPZ S. Sarajevo	62	81	58	93	121	119	130	123
Okružni zator Bijeljina	167	152	168	208	211	267	240	160
Okružni zator Dobojski	108	154	127	152	160	170	154	107
Okružni zator Trebinje	-----	-----	----	-----	2	2	4	25
UKUPNO	848	934	964	1124	1224	1387	1357	1123

Tabela broj: 9. Pregled upotrebe sredstava prinude u Republici Srpskoj

Godina	Br. Sr. Pri- nud	Veziv- Anje	Tjelesna snaga	Gumena palica	Vodeni šmrko- vi	Hemijska sredstva	Vatr- eno oruž- je	Opravd.	Neopravd.
1996.	7	2	2	3	--	--	--	6	1
1997.	13	3	3	7	--	--	--	12	1
1998.	12	2	5	5	--	--	--	10	2
1999.	8	2	3	3	--	--	--	8	--
2000.	11	3	4	4	--	--	--	11	--
2001	10	2	3	5	--	--	--	9	1
2002.	12	2	5	5	--	--	--	11	1
2003 (30.6.)	4	--	2	1	--	--	--	4	--
Ukupno	77	16	29	33	--	--	--	71	6

Tabela broj: 10. Tabelarni prikaz fizičkih napada na ovlaštena službena lica

Godina	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 za 6 mj.	ukupno
Ukupan broj	196	144	123	98	105	128	137	66	997
Posljedice- broj nastradalih	77	77	58	56	85	77	119	46	595
A/poginuli	2	1	1	2					6
B/ranjeni	3	2	5				2		12
C/teže povrije eni	9	8		4	5	4	5	4	39
D/lakše povrije eni	63	66	52	50	80	73	112	42	538

Tabela broj 11. – Illegalni prelasci državne granice

Redni broj	Državljanstvo	Broj lica protiv kojih je podnesena kaznena prijava				ukupno
		2000	2001	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BiH	3	33	33	5	74
2.	SiCG	7	5	4	1	17
3.	R Hrvatska	0	0	2	1	3
4.	Slovenija	1	0	0	2	3
5.	Turska	0	1	0	0	1
ukupno		11	39	39	9	98

Tabela broj: 12. Broj evidentiranih lica za koja se osnovano može prepostaviti da su predmet trgovine ljudima

Redni broj	Državljanstvo	2000	2001	2002	2003	ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1.	Moldavija	14	75	111	38	238
2.	Ukrajina	20	76	108	39	243
3.	Rumunija	15	73	115	44	247
4.	SiCG	0	1	0	1	2
5.	Rusija	0	1	0	3	4
6.	Bugarska	0	0	1	3	4
ukupno		49	226	335	128	738

Tabela broj: 13. Strane državljanke za koje se sumnja da su bile žrtve trgovine ljudima

Zemlja porijekla/državljanstvo	Lica koja su ilegalno ušla u BiH ili je to naknadno utvrdeno	Lica koja su koristila krivotvoreni dokument		Lica protiv kojih je pokrenut postupak		Lica koja su izjavila da su predmet trgovine ljudima	Lica koja su predana stranim org. radi dalje obrade, zbrinjav. i repatrij.
		putna isprava	viza ili odobrenb oravak	Prekršajni postupak	Krivi ni postupak		
Moldavija	66	6	5	10	6	6	19
Rumunija	38	2	1	9	1	4	9
Ukrajina	22	2	3	10	0	4	14
Rusija	3	1	0	0	1	1	1
Jugoslavija	2	1	0	1	1	1	0
Armenija	1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	132	12	9	30	9	16	43

Tabela broj:14. Pregled ostavarenih povrata na podruju Bosne i Hercegovine - sa posebnim osvrtom na period od 01.01.2003. godine-

period	struktura	Federacija BiH			Republika Srpska			Brcko dist.	Bosna i Hercegovina			
		Izbjeglice	Raseljeni	Svega	Izbjeglice	Raseljeni	Svega		Ukupno	Izbjeglice	Raseljeni	
1996-2002	Bošnjaci	255.728	188.935	444.663	17.177	105.038	122.215		14.218	273.037	308.329	581.366
	Hrvati	73.392	36.579	109.971	6.071	2.662	8.733		3.344	81.209	40.953	122.162
	Srbi	44.429	80.571	125.000	20.952	72.398	93.350		1.860	65.388	154.873	220.261
	Ostali	4.132	1.884	6.016	637	681	1.318		0	4.769	2.565	7.334
	UKUPNO	377.681	307.969	685.650	44.837	180.779	225.949		19.422	424.403	506.285	930.688
2003	Bošnjaci	897	9.356	10.253	4.343	11.803	16.146		719	5.257	21.591	26.848
	Hrvati	1.183	1.858	3.041	1.609	123	1.732		346	2.852	2.153	5.005
	Srbi	5.430	14.963	20.393	50	440	490		622	5.482	15.972	21.454
	Ostali	230	145	375	191	7	198		0	421	152	573
	UKUPNO	7.740	26.322	34.062	6.193	12.373	18.566		1.687	14.012	40.303	54.315
2004	Bošnjaci	152	4.961	5.113	656	6.328	6.984		208	808	11.497	12.305

	Hrvati	240	580	820	130	11	141	56	370	647	1.017
	Srbi	830	2.797	3.627	5	602	607	9	835	3.408	4.243
	Ostali	58	42	100	0	0	0	0	58	42	100
	UKUPNO	1.280	8.380	9.660	791	6.941	7.399	273	2.071	15.594	17.665
DMS-30.09.2004.	<i>Bošnjaci</i>	256.777	203.252	460.029	22.176	123.169	145.345	15.145	279.102	341.417	620.519
	<i>Hrvati</i>	74.815	39.017	113.832	7.810	2.796	10.606	3.746	84.431	43.753	128.184
	<i>Srbi</i>	50.689	98.331	149.020	21.007	73.440	94.447	2.491	71.705	174.253	245.958
	<i>Ostali</i>	4.420	2.071	6.491	828	688	1.516	0	5.248	2.759	8.007
	UKUPNO	386.701	342.671	729.372	51.821	200.093	251.914	21.382	440.486	562.182	1.002.668

Izvor: UNHCR statistike

Grafikon broj: 1. **Ukupan povratak u Bosnu i Hercegovinu- po nacionalnoj strukturi i godinama**

Ukupan povratak u BiH - po nacionalnoj stukturi i godinama




Tabela broj: 15. **Pregled ostvarenih „manjinskih“ povrataka sa stanjem na dan 31.08.2004.**

1996-2004		Nacionalnost				
Područje		B	H	S	O	Ukupno
KANTON 1: UNSKO-SANSKI			1.148	14.118	27	15.293
KANTON 2: POSAVSKI		7.145		923		8.068
KANTON 3: TUZLANSKI			5.442	11.145	161	16.748
KANTON 4: ZENIČKO-DOBOSKI		1.069	11.413	7.847	52	20.381
KANTON 5: BOSANSKO-PODRINJSKI			7	2.584		2.591
KANTON 6: SREDNJO-BOSANSKI		21.015	20.400	6.184	123	47.722
KANTON 7: HERCEGOVACKO-NERETVANSKI		12.387	5.435	11.170	90	29.082

KANTON 8: ZAPADNO-HERCEGOVAČKI	753		17		770
KANTON 9: SARAJEVSKI		27.770	80.742	2.435	110.947
KANTON 10	2.126		13.894		16.020
FEDERACIJA BIH :	44.495	71.615	148.624	2.888	267.622
REPUBLIKA SRPSKA :	144.998	10.584		1.149	156.731
Brčko Distrikt BiH:	15.145	3.746	2.491		21.382
UKUPNO BIH:	204.638	85.945	151.115	4.037	445.735

Tabela broj 16. Sudovi u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
2	6	8	25 %	75%	100%

Sud Bosne i Hercegovine

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
5	18	23	21,7%	78,3%	100%

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
6	8	14	42%	58%	100%

Federacija Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
2	7	9	22%	78%	100%

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
12	10	22	54,6%	45,40%	100%

Federalno tužilaštvo

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
3	5	8	37%	63%	100%

Kantonalni sudovi

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
Travnik	3	7	10	30%	70%	100%
Bihać	7	5	12	58,3%	41,7%	100%
Tuzla	15	5	20	75%	25%	100%
Zenica	8	9	17	47%	53%	100%
Goražde	2	2	4	50%	50%	100%
Mostar	10	5	15	66%	34%	100%
Š. Brijeg	3	1	4	75%	25%	100%
Sarajevo	21	6	27	78%	22%	100%
Livno	2	2	4	50%	50%	100%
Odžak	3	0	3	100%	-	100%
UKUPNO	74	42	116	63%	37%	100%

Kantonalna tužilaštva

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
Bihać	8	5	13	62%	38%	100%
Odžak	1	2	3	33%	67%	100%
Tuzla	13	21	34	38%	62%	100%
Zenica	10	12	22	45%	55%	100%
Goražde	0	2	2	-	100%	100%
Travnik	5	10	15	33%	67%	100%
Mostar	10	10	20	50%	50%	100%
Š. Brijeg	1	3	4	25%	75%	100%
Sarajevo	19	18	37	52%	48%	100%
Livno	2	3	5	40%	60%	100%
UKUPNO	69	86	155	44%	56%	100%

Opštinski sudovi

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
Mostar	14	3	17	82,4%	17,6%	100%
Sarajevo	63	12	75	84%	16%	100%
Bihać	8	6	14	57,1%	42,9%	100%
Bos. Krupa	1	4	5	20%	80%	100%
Cazin	1	2	3	33%	67%	100%
Sanski Most	2	3	5	40%	60%	100%
Vel. Kladuša	2	1	3	67%	33%	100%
Orašje	0	3	3	-	100%	100%
Gračanica	1	3	4	25%	75%	100%
Gradačac	5	1	6	83%	17%	100%
Kalesija	2	2	4	50%	50%	100%
Tuzla	18	10	28	64%	36%	100%
Živinice	8	3	11	72%	28%	100%
Kakanj	2	2	4	50%	50%	100%
Tešanj	2	1	3	67%	33%	100%
Visoko	9	2	11	82%	18%	100%
Zavidovići	4	2	6	67%	33%	100%
Zenica	12	7	19	64%	36%	100%
Žepče	3	1	4	75%	25%	100%
Goražde	1	4	5	20%	80%	100%

Bugojno	5	5	10	50%	50%	100%
Kiseljak	2	2	4	50%	50%	100%
Travnik	1	12	13	8%	92%	100%
Čapljina	5	2	7	72%	28%	100%
Konjic	5	2	7	72%	28%	100%
Ljubuški	2	2	4	50%	50%	100%
Š. Briješ	2	3	5	40%	60%	100%
Livno	3	4	7	42%	58%	100%
UKUPNO	183	104	287	63%	37%	100%

**Republika Srpska
Ustavni sud Republike Srpske**

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
0	6	6	-	100%	100%

Vrhovni sud Republike srpske

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
3	11	14	22%	78%	100%

Tužilaštvo Republike Srpske

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
2	2	4	50%	50%	100%

Okružni sudovi

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
B. Luka	13	11	24	55%	45%	100%
Bijeljina	8	7	15	54%	46%	100%
Doboј	4	4	8	50%	50%	100%
S. Sarajevo	3	4	7	42%	58%	100%
Trebinje	0	4	4	-	100%	100%
UKUPNO	28	30	58	48%	52%	100%

Okružna tužilaštva

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
B. Luka	11	19	30	36%	64%	100
Bijeljina	2	9	11	18%	82%	100%
Doboј	2	7	9	22%	78%	100%
Trebinje	3	2	5	60%	40%	100%
S. Sarajevo	4	6	10	40%	60%	100%
UKUPNO	22	43	65	33%	67%	100%

Osnovni sudovi

Sjedište	Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
B. Luka	17	9	26	66%	34%	100%
Gradiška	3	3	6	50%	50%	100%
K. Varoš	2	1	3	66%	34%	100%
M. Grad	3	1	4	75%	25%	100%
N. Grad	1	2	3	33%	67%	100%

Prijedor	6	1	7	86%	14%	100%
Prnjavor	2	2	4	50%	50%	100%
Bijeljina	8	7	15	54%	46%	100%
Srebrenica	2	2	4	50%	50%	100%
Zvornik	1	3	4	25%	75%	100%
Derventa	4	1	5	80%	20%	100%
Doboj	9	1	10	90%	10%	100%
Modriča	2	3	5	40%	60%	100%
Teslić	2	1	3	67%	33%	100%
Sokolac	5	4	9	56%	44%	100%
Višegrad	2	0	2	100%	-	100%
Vlasenica	2	1	3	67%	33%	100%
Foča	2	1	3	67%	33%	100%
Trebinje	2	4	6	33%	67%	100%
UKUPNO	75	47	122	61%	39%	100%

Br ko Distrik BiH

Apelacioni sud

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
2	4	6	33%	77%	100%

Osnovno tužilaštvo Br ko Distrik

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
3	4	7	42%	58%	100%

Osnovni sud Br ko Distrik

Ž	M	Ukupno	Ž	M	Ukupno
4	6	10	40%	60%	100%

Tabela broj: 17. Broj udruženja građana u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ukupan broj udruženja građana u Federaciji BiH je 7907 .
Fondacije , stanje 01.11.2004.

Federacija BiH - ukupno	Broj fondacija
Unsko-sanski kanton	2
Kanton Posavski	-
Tuzlanski kanton	6
Zeničko-dobojski	2
Bosansko-podrinjski	-
Srednjobosanski	2
Hercegovačko neretvanski	3
Zapadno-hercegovački	1
Kanton Sarajevo	42
Kanton 10	-

Tabela broj: 18. **Politi ke organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine**

Politi ke organizacije u Federaciji BiH

	Politi ke organizacije- osnovni privredni subjekti	Broj jedinica u sastavu politi kih organizacija
Federacija BiH - ukupno	45	773
Unsko-sanski kanton	2	65
Kanton Posavski	-	28
Tuzlanski kanton	4	124
Zeničko-dobojski	2	100
Bosansko-podrinjski	1	23
Srednjobosanski	-	97
Hercegovačko neretvanski	6	95
Zapadno-hercegovački	5	27
Kanton Sarajevo	22	114
Kanton 10	3	31
Republika srpska	-	59
Distrikt Brčko	-	10

Politi ke organizacije prema godinama kada su osnovane

Godina osnivanja	Broj politi kih organizacija
1990	4
1993	2
1994	5
1996	5
1997	1
1998	6
1999	3
2000	2
2002	10
2003	3
2004	4
Ukupno:	45

Tabela broj: 19. **Pregled politi kih organizacija u Republici Srpsko**

U Osnovnom sudu Banja Luka za period od 1993. – 2004. godine registrovano je 69 političkih partija I to:

R. Br.	Godina	Broj političkih partija	Godina	Broj političkih partija	Godina	Broj političkih partija
1.	1993.	8	1997.	11	2001.	2
2.	1994.	4	1998.	5	2002.	11
3.	1995.	4	1999.	1	2003.	3
4.	1996.	8	2000.	6	2004.	6

U Osnovnom sudu Bijeljina za period 1993.-2004. godine registrovano je 11 političkih partija.

R. Br.	Godina	Broj političkih partija	Godina	Broj političkih partija	Godina	Broj političkih partija
1.	1993.	1	1997.	1	2001.	
2.	1994.	1	1998.		2002.	
3.	1995.	1	1999.		2003.	2
4.	1996.	3	2000.	2	2004.	

U osnovnom sudu Dobojskom za period 1993. -2004. godine registrovane su 4 političke partije, a u Osnovnom sudu Sokolac takođe 4 političke partije.

Tabela broj 20. Sindikalno organizovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sindikalne organizacije		Osnovne sindikalne organizacije	Broj jedinica u sastavu sindikalnih organizacija
Federacija BiH - ukupno		92	1317
Unsko-sanski kanton		1	144
Kanton Posavski		1	32
Tuzlanski kanton		3	262
Zeničko-dobojski		8	229
Bosansko-podrinjski		1	42
Srednjobosanski		14	141
Hercegovačko neretvanski		22	114
Zapadno-hercegovački		5	9
Kanton Sarajevo		32	314
Kanton 10		5	21
Republika srpska		-	6
Distrikt Brčko		-	3

Tabela broj: 21.

Sklopljeni i razvedeni brakovi
Marriages and divorces

	Godina Year	Sklopljeni brakovi <i>Marriages</i>		Razvedeni brakovi <i>Divorces</i>	
		Ukupno <i>Total</i>	na 1000 prisutnih stanovnika <i>per 1000 present inhabitants</i>	Ukupno <i>Total</i>	na 1000 sklopljenih per 1000 <i>marriages</i>
Ukupno Bosna i Hercegovina	1996	21.107	5,8
<i>Total</i>	1997	23.220	6,2	1.835	79,0
	1998	22.398	6,1	1.964	87,7
	1999	22.472	6,0	1.995	88,8
	2000	21.897	5,8	1.929	88,1
	2001	20.302	5,3	2.126	104,7
	2002	20.122	5,3	2.272	112,9
	2003	20.733	5,4	1.918	91,3

Tabela broj: 22. **Izbori 2004 –u Bosni i Hercegovini**

Federacija Bosne Hercegovine

Glasanje nepotvrđeno listi ima

S pravom glasa: 12044

Glasalo: 297 2.5%

Glasanje u odsustvu

Registrirano: 42057
Glasalo: 7037 16.7%

Poštovno

Registrirano: 11241
Glasalo: 7568 67.3%

Redovno

Registrirano: 1256916
Glasalo: 574061 45.7%

Ukupno registrirano: 1310214
Ukupno glasalo: 588963 45.0%

Republika Srpska

Glasanje nepotvrđeno listi ima

S pravom glasa: 15420
Glasalo: 136 0.9%

Glasanje u odsustvu

Registrirano: 100507
Glasalo: 16984 16.9%

Poštovno

Registrirano: 15228
Glasalo: 10572 69.4%

Redovno

Registrirano: 843702
Glasalo: 438945 52.0%

Ukupno registrovano: 959437
Ukupno glasalo: 466637 48.6%

Brko Distrikt BiH

Glasanje nepotvrđeno listi ima

S pravom glasa: 993
Glasalo: 3 0.3%

Glasanje u odsustvu

Registrirano: 1213
Glasalo: 163 13.4%

Poštom

Registrirano:	993	
Glasalo:	724	72.9%

Redovno

Registrirano:	50830	
Glasalo:	31403	61.8%

Ukupno registrirano: 53036**Ukupno glasalo:** 32293 60.9%**Bosna i Hercegovina:**

Ukupno registrovano: 2322687
Ukupno glasalo: 1087893

46.8%

Osnovni statistički podaci za izbore 2004. godine

Na izborima 02.10.2004. godine će učestvovati ukupno **238** političkih subjekata (**68** političkih partija, **146** nezavisnih kandidata, **18** koalicija i **6** lista nezavisnih kandidata).

Ukupno je ovjereni **27.427** kandidata i to **809** kandidata za načelnika i **26.618** za ov/so.

Ukupno kandidata za načelnika u Republici Srpskoj je **395** u Federaciji Bosne i Hercegovine je **414**.

Ukupan broj ovjerenih kandidatskih lista iznosi **1.576**.

Ukupan broj žena kandidata na listama za ov/so je **9.554** i **32** za načelnike opština.

Na izborima 02.10.2004. godine biralo se ukupno **3.145** vijećnika/odbornika odnosno zastupnika kada je u pitanju Skupština Brčko Distrikta BiH i **139** načelnika i **1** gradonačelnik (Banja Luka) od toga **78** u Federaciji Bosne i Hercegovine i **61** načelnik i **1** gradonačelnik u Republici Rpskoj.

Birači

Redovno	2151448
U odsustvu	143777
Postom	27462
2322687	

RS	959438
BRCKO	53036
FEDERACIJA	1310213
2322687	

Biračka mjesta:

U Bosni i Hercegovini – **4065** (redovno-**3734**,odsusrvo i nepotvrđeno-**331**)

U Federaciji Bosne i Hercegovine - **2302** (redovni-**2048**, odsustvo i nepotvrđeno-**254**)

Republika Srpska – **1674** (redovni-**1599**, odsustvo i nepotvrđeni-**75**)

Brčko Distrikta BIH – **89** (redovnih-**87**, odsustvo i nepotvrđeni-**2**)

Izborni posmatrači akreditirani u Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
826 – 71 (11 političkih subjekata), 434 (25 udruženja građana), 321 (14 međunarodnih organizacija)

Ukupan broj kandidata na kandidatskim listama starosti do 30 godina, uključujući i kandidate koji imaju 30 godina, je 5863 kandidata (žena 3137 i muškaraca 2726). broj kandidata do 30 godina kandidiranih za poziciju načelnika je 38, dok se na prvoj poziciji na kandidatskim listama nalazi 107 kandidata.

Tabela broj:23. Statistički pokazatelji odnosa opštinskih izbora 2000. i 2004. godine

R.b r.	Naziv	2000. godina	2004. godina	Odnos
1.	Broj ovjerenih političkih subjekata	100	274	Za 174% više u odnosu na 2000
2.	Broj ovjerenih kandidata	22.406	27.427	Za 18,4% više u odnosu na 2000
3.	Učešće žena u kandidatskim listama	6.983	9587	31,1% 2000 34,9% 2004

Izvor podataka: Izborna kosija BiH

Tabela broj:24. Podaci o broju kandidovanih kandidata za izbore održane 2. X 2004. godine, razvrstani po polu

BROJ KANDOVANIH					BROJ IZABRANIH						
	UKUP.	M	%	Z		UKUP	M	%	BR.	Ž	%
FEDERACIJA BIH 78 OPŠTINA	13147	8514	64,7	4633	35,3	1839	1514	82,3	325	17,7	
REPUBLIKE SRPSKE 62 OPŠTINE	13260	8688	65,5	4572	34,5	1378	1162	84,3	216	15,7	
SKUPŠTINA BR. KO DISTRIKT A	639	412	64,5	227	35,5	29	28	96,5	1	3,5	
GRADSKO VIJEĆE MOSTARA	213	128	60	85	40	17	13	76,5	4	23,5	